
GENERAL KNOWLEDGE

and






objective type questions for

SAINIK SCHOOL, NAVODAYA, R I M C. Dehradun,

CENTRAL SCHOOL, H S L C Exam







LATEST
GENERAL KNOWLEDGE

Composed by. -

S. Mani Singh

Head Master


Langthabal Nambul Mapal High School

Langthabal.

Published by

S. GOURO SINGH
Langthabal Mantrikhong.

No of Copies [illegible],000



Price Rs 60/-

Available at Public Book Store Paona Bazar Imphal
and all other leading Book Stores

Printed at

Ereipak Eramdam Printing & Stationery Works,
M U Main Gate CANCHIPUR

ৱাহৌদোক

লাইরিক অসিদা ওবজেক্তিভ টাইপকি ৱাহং লিশিং অমা য়াম যাংঙরি। বাহংশিংসি ক্লাস (VI) দগী ক্লাস (X) ফাওবগী অঙাংশিংনা তম্বা History, Geography Civics Science, Mathematics অমসুং English Grammar নচি বদগী অযাম্বনি মসিগী মথক্তা Intelligence test কী ৱাহংশিং, পৃথিবিগী খ্বাইদগী বাংবা, চাওবা, শিকপা, [illegible] Atalanta Olympic নচিংবা কয়াম্মকমগী মথক্তা, "[illegible]" হায়বা [illegible] ইচাশিংদা যাম্না [illegible] ।

[illegible] ইন্দিয়ান মিলিটরি কলেজ, [illegible] একজামিনেসন নচিংবদা [illegible] পরিক্ষা পুমক্তা কান্নব [illegible] ।

[illegible] কয়ামকুম নৈনজ- [illegible] কচখিবা বাক্কে কয়ামকম, করিগ- [illegible] পুক্নবগীদমক শিং- [illegible] এসিস্টেন্ট হেড মাস্তর [illegible] পাঙ্গরি।

এস মনি সিংহ

হেড মাস্টর

[illegible] হাইস্কুল

[illegible]।

— (✱) —

CONTENTS

INDIA

India is our country It is in the northern Hemisphere It extends between Latitude 8°4′ and 37°6′ north and longitude 68°7 and 97°25 east Its area is about sq K M million 3 2 with a population of about 846302688

RIVERS OF INDIA ,–

1	Ganga	2	Yamuna	3	Swaraswati	4	Surya
5	Alakananda	6	Ram Ganga	7	Hoogly		
8	Mahanadi	9	Brahmaputra	10	Sutlej		
11	Mursa	12	Narmada	13	Tungavadra		
14	Indus	15	Gomti	16	Betwa		
17	Godavari	18	[illegible]	19	Jhelum		
20	Caveri	21	Tapti	22	Krishna		
23	[illegible]	24	[illegible]	25	Chenab		
26	Ravi	27	Beas	28	Bhagirathi		
29	Dibang	30	Lohit	31	Netravati		
32	Chetuvai	33	Periyar	34	Pennani		
35	Chambal and other tributaries						

In India there are 25 States & 7 Union territories

	STATE	AREA(Sq K M)	CAPITAL
1,	Madhya Pradesh	442841	Bhopal
2-	Rajasthan	3,42,218	Jaipur
3	Maharastra	3,07,762	Bombay

4	Uttar Pradesh	2,94 413	Lacknow
5.	Andra Pradesh	2,76 814	Hydrabad
6.	Jamu & Kashmir	2,22,236	Shri Nagar
7.	Gujarat	1,95,984	Gandhi Nagar
8	Karnataka	1 91,773	Banglore
9.	Bihar	1,73,876	Patna
10	Orissa	1,55,782	Bhubaneshore
11	Tamil Nadu	1,30,069	Madras
12	West Bengal	87,853	Calcutta
13	Arunachal Pradesh	83,578	Itanagar
14.	Assam	78,523	Dispur
15.	Himachal Pradesh	55,673	Simla
16.	Punjab	50,362	Chandigarh
17	Hariana	44,222	Chandigarh
18	Kerala	38,864	Trivandrum
19	Meghalya	22,489	Shillong
20	Manipur	22,356	Imphal
21	Mizoram	21,087	Aizol
22	Nagaland	16,527	Kohima
23	Tripura	10,477	Agartala
24	Sikim	7,299	Gangtok
25	Goa	3,702	Panaji

	Union Teritories	Area (Sq Km)	Capital
1	Andaman & Nicobar Island	1,293	Port Blair
2.	Delhi	1,485	Delhi
3	Drada Nager Habeli	491	Sibasa
4.	Pondicheri	480	Pondicheri
5	Chandigarh	114	Chandigarh
6.	Daman and Diu	112	Panaji
7.	Lakshdeep	32	Kabarati

Questions —

1 Which one is the largest state ?
2 Which one is the smallest state ?
3 Which Union Teritory is the largest. (area)
4 Which Union teritory is the smallest. „
5 Manipur is in the position. „
6 The capital of Assam is ... ...
7 The capital of Kerela is — — .
8 The area of Tamil Nadu is — — .
9 The capital of Kerela is — — .
10 Nagaland is in ——position. (area)

Industrial Town

	Industry	Town	State
1	Coal mine, Aluminium	Korba	Madhya Pradesh
2	Security Paper Mill	Hoshangabad	„
3	Iron Ore	Bailladila	„
4.	Steel Plant	Bhilai	„
5,	Heavy Electricals	Bhopal	„
6	Copper	Malanjkhand	„
7	Cement Plant	Mandhar	„
8,	Rayon Silk	Nagda	Madhya Pradesh
9	News print	Nepanager	„
10	Lignite	Khari	Rajasthan
11	Copper	Khetri	„
12	Thermal Power	Palana	„
13	Atomic test side	Pokhram	„
14	Zinc project	Udaipur	„
15	Machine tools	Ambamath	Maharstra

16	T V Reception centre	Arvi	,,
17	Explossive	Bhandara	,,
18	Hydro-electric	Jalsindhi	,,
19.	Agricultural Implements	Kirloskarvadi	,,
20	Power Generation	Koyanagar	,,
21	Alluminium	Koyana	,,
22.	Antibiotics	Pune	,,
23.	Rocket launching outer space research	Tarapur	,,
24	Atomic reactors	Trombay	,,
25	Oil Refinery	Mathura	Utter pradesh
26.	Atomic power plant	Narora	,,
27	Fertilizer	Panki	,,
28	Power generation	Pipri	,,
29	Heavy electrical equipment plant	Ranipur,	,,
30.	Alluminium	Renukoot	,,
31	Satellite Earth station	Doiwala	,,
32	Locomotive	Varanasi	Utter pradesh
33.	Fruith Research	Basti	,,
34	H M T Hydraulic	Hydrabad	Andhra Pradesh
35	Satellite Station	Sriharikota	,,
36	H M T Watch Fectory	Zaina kot	Jamu & Kashmir
37.	Oil Wells	Alıabet	Gujarat
38	Amul Butter & Baby Food	Anand	,,
39	Heavy water plant	Baroda	,,

	Industry	Town	State
40	Nylon	Bhesta	Gujarat
41	Petroleum	Combay	,,
42	Thermal power	Dhuvaram	,,
43	Fertilizer	Kandla	,,
44	Petro Chemicals	Koyali	,,
45	Fertilizer	Mithapur	,,
46	Alloy Steel	Bhadravati	Karnataka
47	Cement plant	Seran Kurkukunta	,,
48	Oil Refinery	Barauni	Bihar
49	Steel plant	Bokaro	,,
50	Thermal power	Chandrapura	,,
51	Explosive	Gomia	,,
51	Uranium Ore Mill	Juduguda	,,
53	Heavy Machine Building	Panchi	,,
54	Fertilizer	Sindri	,,
55	Steel Plant	Rourkela	Orissa
56	Guided Missiles Centre	Gopalpur	,,
57	Heavy Vehicles "Vijayanta tank"	Avadi	Tamil Nadu
58	Thermal power	Ennore	,,
59	Aluminium	Mettur	,,
60	Lignite	Neyveli	,,
61	Photo films	Ootacamund	,,
62	Micro tools	Pattabhiram	,,
63	Integral coach factory	Perambur	,,
64	Atomic power Station	Kalpakham	,,

	Industry	Town	State
65	Small Arms	Suriyur	Tamil Nadu
66	Pressure boiler	Tiruverumbus	,,
67	Heavy water plant	Tuticorin	,,
68	Oil	Baroda	West Bengal
69	Iron & Steel	Bumpur and Kutti	,,
70	Locomotive	Chittaranjan	,,
71	Steel plant Dry ice	Durgapur	,,
72	Oil Refinery	Haldia	,,
73	Telephone Cables	Rupanarainpur	,,
74	Motor Cars	Uttarpara	,,
75	Cement Fectcry	Bokajan	Assam
76	Oil Refinery	Noonmati, Digboi	,,
77	Fertilizer	Namrup	,,
78	Petroleum	Jwalamukhi	Himachal Pradesh
79	Cement Plant	Faonta	,
80	Thermal Plant	Bhatinda	Punjab
81	Fertilizer Heavy Water plant	Nangal	,,
82	Indo Austrilian Sheep Farm	Hissar	Haryana
83	HMT Tractors	Pinjore	,,
84	Aluminium, Monazite, Rare Eorths factor	Alwaye	Kerala
85	Ship building	Cochin	,,
86	Cables	Eamakulam	,,
87	HMT Printing Machinery	Kaamaassery	,,
88	Locks	Aligarh	Tripura

SOME MORE INDUSTRIAL TOWNS

1	Ahmedabad	Cotton textiles
2	Howrah	Jute
3	Kanpur	Leather, Shoes
4	Bangalore	Hindustan Air Craft
5	Culcutta	Jute
6	Bhilai	Steel
7	Jaipur	Pottery
8	Jharia	Coal
9	Batanagar	Shoes
10	Bareilly	Ra in industry
11	Guntur	Cotton Manufacture
12	Chhindwara	Lime Stone
13	Delhi	D D T
14	Jamshedpur	Iron & Steel Goods
15	Chittaranjan	Lacomotives
16	Bombay	Cotton, Cinema
17	Ferozabad	Glass
18	Gwaliar	Pottery
19	Katni	Cement
29	Suratgarh	Modern Agricultural Farm
21	Titagarh	Paper
22	Koyali	Petro Chemicals
23	Pimpri	Penincillin factory
24	Ranganj	Coal mining
25	Surat	Textiles
26	Sindri	Fertilizer
27	Varansi	Locomotive
28	Mysore	Silk
29	Ludhiana	Hoisery

30	Nangal	Fertilizer
31	Neyveli	Lignite
32	Pinjore	Machine Tools
33	Singhbhom	Copper
34	Visakhapatnam	Ship building
35	Rana Pratap Nagar	Atomic power plant
36	Loitangkhunou	Spinning Mill
37	Hundung	Cement Fectory
38	Khangabok	Sugar Mill
39	Locknow	Aeronautic factory

Famous Places

Qutab Minar	Delhi
Raj Ghat	,,
Rashtrapati Bhawan	,,
Red Fort	,,
Shanti Van	,,
Shakti Sthal	,,
Vijay Ghat	,,
Jama Masjid	,,
Jantar Mantar	New Delhi
Golden Temple	Punjab
Bhakra Dam	,,
Birla Planetarium	Culcutta
Howrah Bridge	,,
Victoria Memorial	,,
Jog falls	Mysore
Somnathpur Temple	,,
Statute of Gomateswara	,,
Brihadeswara Temple	,,

Elephanta Caves	Bombay
Gateway of India	,,
Hanging Gardens	,,
Malabar Hill	,,
Prince of Wales Museum	,,
Santa Cruz	,,
Tower of Silence	,,
Victoria Garden	,,
Marina	Madras
Natraja	,,
Jagannath Temple	Puri
Konark	,,
Shalimar Bagh	Srinagar
Shahi Chashma	,,
Nagin Lake	,,
Nishat Bagh	,,
Dal Lake	,,
Tirupati Temple	Andhra Pradesh
Shore Temple	Mahabal puram
Sunderbans	West Bengal
Ajanta	Aurangabad
Bodhisattva	Ajanta Caves
Amarnath Cave	Kashmir
Cheena Kesara Temple	Belur
Akbar's Tomb	Agra
Anand Bhawan	Allahabad
Sarnath	Varanasi
Sun Temple	Konark
Taj Mahal	Agra
Itmad-ud Daulah's Tomb	,,
Amber Palace	Jaipur

Hawa Mahal	"
Kanyakumari Temple	Tamil Nadu
Padmanabha Temple	"
Dilwara Temple	Mt Abu
Chilka Lake	Orissa
Minakshi Temple	Madurai
Lakshmi Vilas Palace	Baroda
Kailas Temple	Ellora
The Great Stupa	Bhopal
Lal Bagh Garden	Bangalore
Jahaz Mahal	Mandu
Tower of Victory	Chittorgarh
Char Minar	Hydrabad
Mahakaleshwar Temple	Ujjain
Lalgarh Palace	Bikaner

World Toppers

1	Tallest Status	Statue of Liberty (New York)
2	Tallest T V Tower	Ram Garh Jaisalmer
3	Tallest Animal	Giraffe

BIGGEST —

Biggest Cinema Hall	Rosy (New York)
Biggest Library	National Kiev Library (Moscow)
Biggest Museum	British Museum (London)
Biggest Ocean	The Pacific Ocean
Biggest Palace	Vatican (Rome)
Biggest Park	Yellow Stone, National Park
Biggest Planet	Jupiter

Biggest Telescope	Mt Palomar (U S A)
Largest Bird	Ostrich
Largest Continent	Asia
Largest Country (in Population)	China
Largest Country (in area)	Russia
Largest Delta	Sunderbans
Largest Desert	Sahara
Largest Island	Greenland
Largest fresh water lake	Lake Superior
Largest salt water lake	Caspian Sea
Largest Sea bird	Albatross
Largest Volcano	Mauna Loa (Hawaii)
Largest Gurudwara	Golden Temple
India largest cinema hall	Thangam Cinema Hall (Madurai)
Largest Zoo	Zoological Gardens (C[illegible]
Indian Highest Dam	Hirakund Dam
Highest City	Wen ehuan (China)
Highest Country	Tibet
Highest lake	Titicaca (Bolivia)
Highest Mountain Peak	Everest (Nepal)
Highest ,, Range	Himalayas
Highest Plateau	Pamir (Tibet)
Highest Volcano	Cotopaxi (Equador)
Highest Waterfull	Angel fall (Venezuela
Indias Smallest State (in area)	Goa
Smallest bird	Humming Bird
Smallest Continent	Australia

Smallest Planet	Pluto
Longest Railways	
Platform	Kharagpur (West Bengal)
Indias longest River	Ganga
India longest River	
Bridge	Mahatma Gandhi Setu (Patna)
India's longest Road	Grand Trunk Road
Longest Railway bridge	Lower Zambesi (Africa)
Longest Day	June 21 (Northern Hemisphere)
Longest Mountian Range	Andes
Longest river of the World	Nile
Longest Railways trans	Siberian Railway
Railway Tunnel	Tanna (Japan)
,, Non stop train	Flying Scotsman
,, Wall	Great wall of China
Fastest Bird	Swift (170 Km. p h)
Deepest lake	Baikal (Siberia)
Shortest Day	Dec 22 (in Northern Hemisphere)
Coldest place	Verkhoyansk (U S S R)
Driest place	Death Valley
Hottest place	Azizia (Africa)
Rainiest place	Mawsyn Ram
Brightest Planet	Venus
Brightest Star	Dog Star

-:O:-

SOME
Countries and Capitals of the world with currencies

Country	Capital	Name of Currency
India	Delhi	Rupee
Cylon	Colombo	,,
Nepal	Kathmandu	,,
Pakistan	Islamabad (Rawalpindi)	,,
Astralia	Canberra	Dollar
Canada	Ohawa	,,
Ethopiya	Addis Ababa	,,
Hong Kong	Hong Kong	,,
Liberia	Monrovia	,,
Malaysia	Kuala Lampur	,,
U S A	Washington	,,
Cyprus	Nicosia	Pound
Ireland	Dublin	,,
Isreal	Jerusalem	,,
Jamaica	Kisngston	,,
Ledanon	Beirut	,,
Lebya	Tripoli	,,
New zealand	Wellingdon	,,
Nigeria	Logos	,,
Sudan	Khartoum	,,
Syria	Damascus	,,
U A R	Cairo	,,
Zambia	Lusaka	,,
Belgium	Brussels	Franc
France	Paris	,,

Irag	Baghdad	Dinar
Jordan	Ammar	,,
Kuwait	Kuwait	,,
Yugoslavia	Belgrade	,,
Afghanistan	Kabul	Afghani
Austria	Veinna	Shilling
Burma (Myanmar)	Rangoon	Kyat
Denmark	Copenhagen	Krone
Norwap	Oslo	Krone
Daminican republic	Ciudadery	Peso
Mexico	Mexica city	Peso
Findland	Helsirki	Markha
West Germany	Born	Deutschmark
Creece	Athens	Drachma
Gautemala	Guatemla city	Quetzal
Hondnras	Tegucigalapa	Lempira
Iran	Tehran	Rial
Italy	Rome	Lira
Japan	Tokyo	Yen
Morocco	Rabat	Dirham
Netherlards	Amsterdam	Guillder
Nicaragna	Managna	Cordoba
Panama	Panama city	Baldao
Protugal	Lisbon	Esendo
Saudi Arabia	Riyadh-Meeca	Riyal
Somalia	Mogadishu	Somaliya Shiling
South Africa	Pretoria	Rand
Spain	Madrid	Peseta
Sweeden	Stoekholm	Krona
Thailand	Bangkok	Baht

Turkey	Ankara	Lira
U K	London	Pound sterling
U S S	Moscow	Rouble
Venezuela	Caracas	Bolivar
Yugoslavia	Belgrade	Dinar

Objective Questions

1 90% hilly area state in India is :	১। ভারতা ৯০% না চিংগী লম ওইবা ষ্টেটতি :
A Nagaland B Manipur	ক। নাগালেন্দনি খ। মনিপুরনি
C Himachal Pradesh	খ। হিমাচাল প্রাদেশনি
D Assam B	ঘ। অসামনি। খ।
2 National flag of India was adopted on .	২। ভারত জাতিগী ফিরাল
A 20—8—1993	ক। তাং ২০।৮।১৯৯৩দা এদোপ তৌখি
B 26—2—1947	খ। তাং ২৬।২।১৯৪৭তা এদোপ তৌখি,
C 15—8—1947	গ। তাং ১৫।৮।১৯৪৭তা এদোপ তৌখি
D 14—11—1947 C	ঘ। তাং ১৪।১১।১৯০০ দা এ-দোপ তৌখি। গ।
3 India's national Anthem was composed by	৩। ভারত জাতিগী ঈশৈ :
A Rabindra Nath Tegor	ক। রাবিন্দ্রনাথ তেগরনা কম-পোজ তৌবনি
B Kalidash	খ। কালিদাশনা কম্পোজ তে-বনি
C. Tulshidash	গ। টুলশিদাশনা কম্পোজ তৌ-বনি
D Bangkim Chandra. A.	ঘ। বংকিম চন্দ্রনা কম্পোজ তৌবনি। ক।

4. Where is Golden Temple ?

A Delhi B. Punjab
C Bombay D Culcutta B

৪। গোলডন তেম্পল কদাইদা লৈবনো ?

ক। দিল্লি খ। পনজাব
গ। বোম্বে ঘ। কলকতা গ।

5 Foundation stone of Golden Temple was laid by

A. Guru Govind Singh
B Jawaharlal Nehru
C Viswanath Pratab Singh
D Mian Mir D

৫। গোলডন তেম্পলগী যাত্রা অশি :

ক। গুরু গোবিন্দনা হুনখিবনি
খ। জবাহরলাল নেহরুনা হুনবনি
গ। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহনি
ঘ। মিয়ান মরিনশি খ।

6 Cencus of India began from the year : –

A 1881
B 1921
C 1947
D 1861 A

৬। ভারতা মিংকাক থিবগী থবক্সি

ক। ১৮৮১ দগী হৌখি
খ। ১৯২১ দগী হৌখি
গ। ১৯৪৭ দগী হৌখি
ঘ। ১৮৬১ দগী হৌখি। ক।

7 Who was the first British Ruler in India ?

A Cornwallis
B Elezabeth
C Robart Clive
D Patigruh C

৭। ভারতা ইহান হানবা বিটিশ রুলর অদু কনানো ?

ক। কোরনৱালিসনি।
খ। ইলিজাবেথনি
গ। রোবার্ট ক্লাইভনি।
ঘ। পেটিগ্রুনি গ।

8. The first lady President of the Indian National Congress is :

A Indira Gandhi
B Susitra Sen
C Sorojini Naidu
D Mamata Benerjee C

৮। ইন্দিয়ান নেসনেল কংগ্রেসকি ইহান হানবা লুপী প্রেসিদেন্টতি :

ক। ইন্দিরা গান্ধিনি
খ। সুসিত্রা সেননি
গ। সোরোজিনি নাইডুনি
ঘ। মমতা বেনরজিনি। গ।

9 The first Muslim President of the Indian National congress

A Iqbal
B Badruddin Tyabji
C Salim
D Zakir Hussain   B

৯। ইণ্ডিয়ান নেসনেল কংগ্রেসকী ইশান ফাৰবা মুসলিম প্রসিডেন্টদি ঃ

ক। ইকবালনি
খ। বাদ্রুদ্দিন টাযেবজিনি
গ। সলিমনি
ঘ। জাকির হুসেননি   খ।

10 When Mynmar was seperated from India ?

A 1947   B 1935
C 1929   D 1800   B.

১০। কৰম্না মতমদগী মানমার ভারতগী থাইদোকখিবগে ?

ক। ১৯৪৭   খ। ১৯৩৫
গ। ১৯২৯   ঘ। ১৮০০   খ।

11 When Pakisthan was seperated form India ?

A 1940   B 1941
C 1942   D 1947   D

১১। কৰম্না মতমদগী পাকিস্থান ভারতগী থাবদোকখিবগে ?

ক। ১৯৪০   খ। ১৯৪১
গ। ১৯৪২   ঘ। ১৯৪৭   ঘ।

12 The third battle of Panipat was in the year

A 1850
B 1851
C 1852
D 1761   D

১২। পানিপাটকী অহুমসুবা লানফম ঃ

ক। ১৮৫০ দনি।
খ। ১৮৫১ দনি।
গ। ১৮৫২ দনি।
ঘ। ১৭৬১ দনি।   ঘ।

13 William Bentinck abolished the Sati in the year

A 1829
B 1929
C 1219
D 1281   A

১৩। সতি মৈথাবা William Bentinck না

ক। ১৮২৯ দা মুথংখি।
খ। ১৯২৯ দা ,,
গ। ১২১৯ দা ,,
ঘ। ১২৮১ দা ,,   ক।

14 The first Viceroy of India was

A Sir Jemes Jonhstone
B Lord Canning
C Sir Fategru
D Victoria B

১৪। ইহাক হানবা ভারতকী ভাইসিরোয়দি ঃ

ক। সার জেমস জোনস্টোনদি।
খ। লোর্ড কেন্নিং নি।
গ। সার পেটিগ্রুনি।
ঘ। ভিক্তোরিয়া নি। খ।

15 Humayun's tomb is situated in

A Bombay
B Delhi
C Agra
D Coimbetore B

১৫। Humayun's tomb অসি ঃ

ক। বোম্বেদা লৈ
খ। দিল্লিদা লৈ
গ। আগ্রাদা লৈ
ঘ। কোইম্বেটোরদা লৈ খ।

16 Where did Mahatma Gandhi launched his first Satyagraha Andolan in India ?

A Delhi
B Ladak
C Lahore
D Champaran D

১৬। মহাত্মা গান্ধিনা মহাক্কী ইহাম হানবা সত্যাগ্রহ অন্দোলন ভারতকী করম্বা মফমদা হৌখিবগে ?

ক। দিল্লি।
খ। লদাক।
গ। লাহোর।
ঘ। চম্পারন। ঘ।

17 The first battle of Panipat was in the year

A 1523
B 1524
C. 1525
D. 1526 D

১৭। ইহান হানবা পানিপাটকী লানকম অসি

ক। ১৫২৩ দনি।
খ। ১৫২৪ দনি।
গ। ১৫২৫ দনি।
ঘ। ১৫২৬ তনি। ঘ।

18 The British East India Company was established in :

১৮। ব্রিটিশ ইষ্ট ইনদিয়া কম্পনি অসি ঃ

English	Bengali script
A 1721	ক। ১৭২১দা লিংখংলিই
B 1600	খ। ১৬০০ডা ,,
C 1611	গ। ১৬১১দা ,,
D 1920 **B**	ঘ। ১৯২০দা ,, খ।
19 The oldest among the "Vedas" was :	১৯। বেদশিংগী মরক তা হৌহৈদগী লিরবা বেদদি :
A Rig Veda	ক। রিগ বেদনি।
B Sama ,,	খ। শাম ,,
C Pratham ,,	গ। প্রথাম ,,
D Dash ,, **A**	ঘ। দশ ,, ক।
20 The founder of Muslim League was :	২০। মুসলিম লিগ লিংখৎ-লম্বা মপা অদু :
A Abdul Kalam Azad	ক। অবুল কলাম অজাদনি
B M A Jinnah	খ। এম এ. জিন্নানি
C Mahamad Ghori	গ। মহম্মদ ঘোরিনি
D Abdul Satar **B**	ঘ। অবদুল সত্তারনি। খ।
21 Sepoy Mutiny was started first at :	২১। সিপোয় মিউটিনি অসি হৌবা হানবদা
A Meerut	ক। মেরট তগী হৌরকখি।
B Allahabad	খ। এল্লাহাবাদ তগী ,,
C. Portbandar	গ। পোরবন্দর দগী ,,
D Bhubaneshore **A**	ঘ। ভুবনেশ্বরদগী ,, ক।
22 The Quit India movement was started on :	২২। ভারত থাদোকউ হায়-বা অনদোলন
A 1940	ক। ১৯৪০ দগী হৌবকখি
B 1941	খ। ১৯৪১ দগী ,,
C 1942	গ। ১৯৪২ দগী ,,
D 1943 **C**	ঘ। ১৯৪৩ দগী ,,। গ।
23 India was world's cricket chempion in the	২৩। ভারতনা ক্রিকেটতা wo rld champ on ওইখিবা

A 1970
B 1980
C 1990
D 1983 D

ক। ১৯৭০ দনি।
খ। ১৯৮০ দনি।
গ। ১৯৮০ দনি।
ঘ। ১৯৮৩ দনি। ঘ।

24 How many players are there in a water Polo team

A 7 B 9 C 11
D 5 A

২৪। Water Polo টীম ১দা শাল্লবাই

ক। ৭নি খ। ৯নি গ। ১১নি
ঘ। ৫নি। ক।

25 Shahitya accadamy awards was started to be given from

A 1950 B 1951
C 1952 D 1954 D

২৫। সাহিত্য একাদেমি এ-বার্ড করম্বা চহিদগী পীবা হৌখিবগে ?

ক। ১৯৫০ খ। ১৯৫১
গ। ১৯৫২ ঘ। ১৯৫৪ ঘ।

26 Grand old man of India is :

A Dadabhai Naoroji
B Abul Kalam Azad
C Lal Bahadur Shastri
D Nehru A

২৬। ভারতকী Grand old man হাযবগা :

ক। দাদাভায নাওরোজি খংনৈ।
খ। অবুল কলাম অজাদবু ,,
গ। লাল বহাদুর শাস্ত্রিবু ,,
ঘ। নেহরুবু খংনৈ। ক।

27 Nightingale of India is,

A Shorojini Naidu
B Lata Mangeshkar
C Priyangka Gandhi
D Mamata Benerjee B

২৭। Nightingle of India হাযবগা

ক। সোরোজিনি নাইডুবু খংনৈ
খ। লাতা মংগেস্করবু খংনৈ
গ। প্রিযঙ্কা গান্ধিবু ,,
ঘ। মমতা বেনরজিবু ,, খ।

28 India's position in tobacco production is

২৮। হিদাকমনা পুথোকপদা ভারত

A 10th
B 9th
C 3rd
D 6th C

ক। ১০ শুবদা লৈ।
খ। ৯ শুবদা লৈ।
গ। ৩ শুবদা লৈ।
ঘ। ৬ শুবদা লৈ। গ।

29 "The Mahatma, the Netaji" was written by :-

২৯। The Mahatma, the Netaji হায়বা লাইরিক অসি :-

A Chandra Shekhor
B Saratchandra
C Rajendra Prashad
D Samar Guha D.

ক। চন্দ্রশেখরনা ইবখি।
খ। শরতচন্দ্রনা ইবখি।
গ। রাজেন্দ্র প্রশাদনা ইবখি।
ঘ। সমর গুহানা ইবখি। গ।

30 In which year Asian Games were held in India ?

৩০। কয়রা চহিদা ভারততা এশিয়ান গেমস পাংথোকখিবগে।

A 1982
B 1981
C 1985
D 1987 A.

ক। ১৯৮২।
খ। ১৯৮১।
গ। ১৯৮৫।
ঘ। ১৯৮৭। ক।

31 The Constitution of India was adopted on .

৩১। ভারতকি সংবিধান :

A 14-11-1946
B 26-1-1950
C 15-8-1947
D 12-8-1947 B

ক। ১৪-১১-১৯৪৬ তগী চংনবা হৌখি।
খ। ২৬-১-১৯৫০ দগী চংনবা হৌখি।
গ। ১৫-৮-১৯৪৭ তগী চংনবা হৌখি।
ঘ। ১২-৮-১৯৪৭ তগী চংনবা হৌখি। খ।

32. Who started Khilafat Movement ?

৩২। খালিফৎ অন্দোলন কনানা হৌদোকখিবগে ?

English	Bengali-script version
A Sardar Patel	ক। সরদার পটেল
B M K Gandhi	খ। এম কে গান্ধি
C. Ali brothers	গ। অলি ব্রদর্স
D Netaji **C**	ঘ। নেতাজি **গ।**
33 The first Telephone industry of India is situated at	৩৩। ইণ্ডিয়াগী হানবা টেলিফোন ইন্দষ্ট্রি
A Calcutta	ক। কলকত্তাদা লিংখৎখি
B Bangalore and Srinagar	খ। বেঙ্গলোর অমসুং শ্রীনগরদা ,,
C Madras	গ। মদ্রাজদা লিংখৎখি।
D. Surat **B**	ঘ। সুরটতা লিংখৎখি। **খ।**
34 Indian National Congress was founded by	৩৪। ইণ্ডিয়ান নেসনেল কংগ্রেস লিংখৎখিবা মীশক্তি :
A M K Gandhi	ক। এম কে. গান্ধিনি।
B A O Hume	খ। এঃ ওঃ হ্যুম নি।
C Nehru	গ। নেহরুনি।
D Sorojini Naidu **B**	ঘ। সোরোজিনি নাইডুনি। **খ।**
35 Who founded Brahma Samaj ?	৩৫। ব্রহ্ম শমাজ কনানা লিংখৎলম্লগে ?
A Raja Ram Mohon Roy	ক। রাজা রাম মোহোন রোয়
B Dr Ram Manohor Lohia	খ। দাক্তর রাম মনোহর লোহিয়া
C. Sardar Patel	গ। সরদার পটেল
D None of these **A**	ঘ। অমত্তা নত্তে **ক।**
36. "Prison Dairy was written by :	৩৬। প্রিজন দায়রি হায়বা লাইরিক অসু .
A. Tulshi Das	ক। তুলসিদাসনা ইবনি।

B Jai Prakash Narayan — খ। জয় প্রকাশ নরায়ননা ইবনি।

C Mother Teresa — গ। মাদর টেরেসানা ইবনি।

D Raja Ram Mohon Roy B — ঘ। রাজা রামমোহোন রোইনা ইবনি। খ।

37 Yuri Gagarin s mothers was a : — ৩৭। য়ুরি গগরিনগী মমা

A Princes — ক। রাজকুমারীনি।
B Milkmaid — খ। শঙ্গোম য়োনবিনি।
C Space women — গ। স্পেস ৱুমেন নি।
D Lakhpati B — ঘ। লাকপতিনি। খ।

38 The first Governor General of Bengal was — ৩৮। বেঙ্গলগী ইহান হান্নবা গভর-নর জেনরেল দি :

A Warren Hastings — ক। ৱারেন হেস্টিংসনি।
B Lord Clive — খ। লোর্ড ক্লাইভনি।
C Sir James Johnstone — গ। সার জেমস জোনস্টোননি।
D Lord Bentinck A — ঘ। লোর্ড বেনটিঙ্কনি। ক।

39 Who said "If you give me blood I will give you freedom" — ৩৯। "If you give me blood I will give you freedom" হায়বসি কনানা হায়খিবনো।

A Netaji — ক। নেতাজি
B Sardar Patel — খ। সরদার পটেল
C. Nehru — গ। নেহরু
D. Kaniska A — ঘ। কনিস্কা ক।

40 How many fundamental rights are there in our constitution ? — ৪০। ঐখোয়গী সংবিধানদা ফন্দা-মেন্টেল রাইটস কয়া লৈবগে ?

A. 10
B. 6
C. 7
D. 12 B

ক। ১০ লৈ।
খ। ৬ লৈ।
গ। ৭ লৈ।
ঘ। ১২ লৈ। খ।

41. Extreme Climate ?

৪১। কাহেনবা ঈশিং নুংশিং হায়বসি :

A Very hot in Summer
B Very Cold in Winter
C. Very hot in Summer and very cold in winter
D, None of them C

ক। কালেনদা য়াম্না শায়।
খ। নিংথমথাদা য়াম্না ইংই।
গ। কালেন্দা যাম্না শাবা নিংথমথাদা যাম্না ইংবা।
ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

42 Hydrosphere is :

৪২। Hydrosphere হায়বসি

A Water Invironment
B Land invironment
C Natural inviron-ment
D None of these A

ক। ঈশিংগী ইনভাইরোনমেন্টনি।
খ। কংফালগী ইনভাইরোনমেন্টনি।
গ। মহৌশাগী ইনভাইরোনমেন্টনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

43 In atmosphere nitrogen consists .

৪৩। এটমোসফিয়ারদা নাইট্রোজেনগী চাং :

A 80%
B. 78%
C. 50%
D. 10% B.

ক। ৮০% যাওই।
খ। ৭৮% যাওই।
গ। ৫০% যাওই।
ঘ। ১০% যাওই। খ।

44 In atmosphere Oxygen consists :

৪৪। এটমোসফিয়ারদা অক্সিজেনগী চাং :

A 45%
B. 75%
C 21%
D. 50% C

ক। ৪৫% য়াওই।
খ। ৭৫% য়াওই।
গ। ২১% য়াওই।
ঘ। ৫০% য়াওই। গ।

45 Weather of Alps mountain is suitable for plantation :

A Vines
B Orange
C Mangoes
D Apples A

৪৫। আল্পস চীংজাওগী ঈশিং নুংশিংতা :

ক। অঙ্গুর থাবা পাক্কে।
খ। কমলা থাবা পাক্কে।
গ। হৈনৌ থাবা পাক্কে।
ঘ। হৈতুপ থাবা পাক্কে। ক।

46 The Radius of core of the Earth is about

A 3,000 kilometres long
B 5,600 ,, long
C 3 400 ,, ,,
D 6700 ,, , A

৪৬। পৃথিবীগী কোওরগী রেইডি-অস

ক। কিলোমিটর ৩ ০০০ শাংই।
খ। কিলোমিটর ৫ ৬০০ শাংই।
গ। কিলোমিটর ৩ ৪০০ শাংই।
ঘ। কিলোমিটর ৬ ৭০০ শাংই। ক।

47 The Matterhorn of Switzerland is

A Cirque basin
B Pyramidal peak
C Cirque
D None of these B

৪৭। সুইটজরলেণ্ডগী মেটরহোর্ন ওন ভনি

ক। সর্ক বেইসিননি।
খ। পিরামিডেল পীকনি।
গ। সর্কনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

48 Land of Contrasts is :

A Africa
B India
C U S A
D China B

৪৮। খেংনবা যাম্না লৈবা লম হায়রিবা :

ক। অফ্রিকাবু হায়।
খ। ইণ্ডিযাবু হায়।
গ। ইউ: এস: এ বু হায়।
ঘ। চিনাবু হায়। খ।

49 Peninsula Plateau of India is at

৪৯। খা থংবা মালভূমি অসি ভারতকী

A Northern India — ক। অরাংখংবা শরুক্তা লৈ
B Southern India — খ। খা থংবা শরুক্তা লৈ।
C Eastern India — গ। মমাংথংবা শকক্তা লৈ।
D Western India B — ঘ। নোংচুপ থংবা শরুক্তা লৈ। খ।

50 India is the — ৫০। ভারত অসি

A Seventh largest Country — ক। তরেৎশুবা অচৌবা লৈবাক্নি।
B Sixth largest Country — খ। তরুকশুবা অচৌবা লৈবাক্নি।
C fifth largest country — গ। মঙাশুবা অচৌবা লৈবাক্নি।
D tenth largest country A — ঘ। তরাশুবা অচৌবা লৈবাক্নি। ক।

51 The Capital of Tamil Nadu is : — ৫১। টামিল নাডুগী কোনুংদি

A Madras — ক। মদ্রাজনি।
B Coimbetore — খ। কোইমবেতোর নি।
C Ooty — গ। উটিনি।
D None of these A — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

52 The Capital of Himachal Predesh : — ৫২। হিমাচল প্রদেশকি কোনুংদি

A Patra — ক। পাটনা নি।
B Panaji — খ। পানাজি নি।
C Simla — গ। সিমলা নি।
D Jaipur C — ঘ। জয়পুর নি। গ।

53 The Source of River Ganga is : — ৫৩। গঙ্গা তুরেনগী হৌরকফমদি

A. Greater Himalayas — ক। গ্রেটর হিমালয়নি।
B Gangotri — খ। গঙ্গোত্রিনি।
C Lesser Himalayas — গ। লেসর হিমালয়নি।
D None of these B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

54 The meaning of Deccan is		৫৪। ডেকান হায়বগী অর্থদি :	
A North		ক। অরা, হায়বনি।	
B East		খ। নোংপোক হায়বনি।	
C West		গ। নোংচুপ হায়বনি।	
D South	D	ঘ। খা হায়বনি।	ঘ।
55 How many National Parks are there in India ?		৫৫। ভারততা নেসনেল পার্ক কয়া লৈবগে ?	
A 63		ক। ৬৩ লৈ।	
B 100		খ। ১০০ লৈ।	
C 108		গ। ১০৮ লৈ।	
D 65	A	ঘ। ৬৫ লৈ।	ক।
56 Keibul Lamjao is a :		৫৬। কৈবুল লমজাও :	
A National Park		ক। নেশনেল পার্কনি।	
B Sanctuary		খ। স্যাঙ্কচুঅরি নি।	
C Zoo		গ। জুনি।	
D Non of these	B	ঘ। অমত্তা নত্তে।	খ।
57 Hirakud Project is at		৫৭। হিরাকদ প্রোজেক্ট :	
A M P		ক। এমঃ পিঃ দা লৈ।	
B Orissa		খ। উরিষ্যাদা লৈ।	
C A P		গ। এ পি দা লৈ।	
D Karnataka	A	ঘ। কারনাটাকাদা লৈ।	ক।
58 The first Hydro electric project which was built on 1902 is		৫৮। ইহান হানবা ১৯০২ দা শাগিবা Hydro electric project	
A Sibsamudrum Project		ক। শিবসমুদ্রম প্রোজেক্ট।	

B Loktak project
C. Tata Hydro elec tric scheme
D None of them A

খ। লোক্তাক প্রোজেক্তনি।
গ। টাটা হাযদ্রো ইলেক্ট্রিক স্কিমনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

59 Agricultural land of India :

A. 46 9%
B 45 1%
C 50%
D 75% A

৫৯। ভারতকী লৌউ-শিংউ তৌবা য়াবা লম

ক। ৪৬ ৯% নি।
খ। ৪৫ ১% নি।
গ। ৫০% নি।
ঘ। ৭৫% নি। ক।

60 The length of the coast line of India :

A About 6500 km
B About 6,000 km.
C About 4,500 km
D About 7000 km B

৬০। ভারতকী সমুদ্র মপাললগী অশাংবা অদি

ক। কিলোমিটর ৬,৫০০ রোমনি।
খ। কিলোমিটর ৬,০০০ রোমনি।
গ। কিলোমিটর ৪,৫০০ রোমনি।
ঘ। কিলোমিটর ৭,০০০ রোমনি। খ

61 India's cash crop is

A Rice
B Wheat
C Maize
D Tea D

৬১। ভারতকী যোন্নবা মহৈ মরোংদি

ক। চেংনি।
খ। গেহুনি।
গ। চুজাকনি।
ঘ। চানি। ঘ।

62 The largest producer of tobacco in the world is

A. China
B U S A
C India
D France A

৬২। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী হিদাকমনা যাম্না থোকপা লমদি

ক। চিনাদনি।
খ। ইউ এস এ নি।
গ। ইন্দিয়ানি।
ঘ। ফ্রান্সনি। ক।

(3 The largest producer of tobacco in Manipur

A Lamshang
B Uchiwa
C Wabgai
D Langthabal B

৪৩। মনিপুরগী হিদাকমনা যামনা খোকপা লমদি •

ক। লমশাংনি।
খ। উচিরা।
গ। ৱাবগায।
ঘ। লংথবালনি।

64 India's plantation crop is

A Maize
B Wheat
C Tea
D Sugar cane C

৬৪। ভারতকি প্লাটেইশন মহৈ মরোংদি

ক। চুজাকনি।
খ। গেহুনি।
গ। চা নি।
ঘ। চু নি। গ।

65 India's best producer of coffee is

A Karnataka
B Kerala
C Tamil Nadu
D Assam A

৬৫। ভারতকী খ্বাইদগী কফি খোক-পা লমদি

ক। করনাটাকা নি।
খ। কেরেলা নি।
গ। টামিলনাদূ নি।
ঘ। আসামনি। ক।

6) In the production of Cotton India ranks

A First position
B 2nd position
C 3rd position
D 4th position D.

৬৮। লশিং খোকপদা ভারত ঃ

ক। অহানবনি।
খ। অনিশুবনি।
গ। অহুম শুবনি।
ঘ। মরি শুবনি। D

67 India's 'Golden fiber is

A Jute

৬৭। ভারতকি "সনাগী মশিং হাক-বসি ঃ

ক। লিমোমবুনি।

B Cotton — খ। লশিংবুনি।
C Maize — গ। চুজাকনি।
D None of them A — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

68 India's best producer of Rubber is : — ৬৮। ভারতকি রবর যাম্না থোকপা লমদি।

A Maharastra — ক। মহারাষ্ট্রনি।
B Assam — খ। আসামনি।
C Meghalaya — গ। মেঘালয়নি।
D Kerala D — ঘ। কেরেলানি। ঘ।

69 Agro-based industry of India is : — ৬৯। ভারতদা লৌউ-শিংগী উবগী পোৎথোক্না মচাক ওইবা ইন্দষ্ট্রিদি

A Petrolium industry — ক। পেট্রোলিয়ম ইন্দষ্ট্রিনি।
B Iron & steel industry — খ। যোৎ অমসুং ইস্পাটকি ইন্দষ্ট্রিনি।
C Cotton industry — গ। লশিংগী ইন্দষ্ট্রিনি।
D None of them C, — ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

70 Mineral-based industry of India is — ৭০। খনিজগী পোৎথোক্না মচাক ওইবা ইন্দষ্ট্রিদি

A Paper industry — ক। চেগী কারখানানি।
B Chemical industry — খ। কেমিকেল ইন্দষ্ট্রিনি।
C Iron & Steel industry — গ। যোৎ অমসুং ইস্পাটকি ইন্দষ্ট্রিনি।
D None of these C — ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

71 The first cotton industry was established in the 1818 at : — ৭১। ভারতকি ১৮১৮ দা লিংখিবা লশিংগী কারখানা কদায়দা লৈবগে?

A Madras — ক। মদ্রাসদা লৈ।
B Kerala — খ। কেরলাদা লৈ।
C Calcutta — গ। কলকত্তাদা লৈ।
D Ahamedabad C — ঘ। অহমদবাদতা লৈ। গ।

72 Paper industry in India was established in the year

A 1870
B 1947
C 1945
D 1800 A

৭২। ভারতকী চেগী কারখনা :

ক। ১৮৭০ দা লিংখৎখি।
খ। ১৯৪৭ দা লিংখৎখি।
গ। ১৯৪৫ দা লিংখৎখি।
ঘ। ১৮০০ দা লিংখৎখি। ক।

73 Before 1947 in India there are paper industry :

A 15
B 16
C 1
D 5 A

৭৩। ১৯৪৭ কি মমাংদা চেগী কারখানা -

ক। ১৫ লৈরে।
খ। ১৬ লৈরে।
গ। ১ লৈরে।
ঘ। ৫ লৈরে। ক।

74 Where is the 'National print and Paper Mills ?

A Nepanagar
B Coty
C Bhubeneshore
D Guwahati A

৭৪। নেশনেল প্রিন্ট এন্দ পেইপর মিলস কদায়দা লৈবগে ?

ক। নাপানগরদা লৈ।
খ। উটিদা লৈ।
গ। ভুবনেশ্বরদা লৈ।
ঘ। গৌহাটিদা লৈ। ক।

75 The first Iron Steel industry of India established in the year 1907 is :

A Rurkela Steel plant
B Bokaro Steel plant
C Jamshedpur Steel plant
D None of them C

৭৫। ১৯০৭ দা লিংখৎখিবা ইষ্টীল প্লান্ট অসি :

ক। রুরকেলা ষ্টিল প্লান্ট নি।
খ। বোকারো ষ্টিল প্লান্ট নি।
গ। জমসেদপুর ষ্টিল প্লান্টনি।
ঘ। অমত্তা মত্তে। গ।

76 Rurkela Steel plant of Orissa was established with the help of ,

A England
B German
C Russia
D None of them B

৭৬। উরিষ্যাগী রুরকেলা ষ্টিল প্লাণ্ট অসি মথাগী লৈবাকশিং অসিগী অমদগী মতেং লৌদুনা লিংবনি

ক। ইংলেণ্ড
খ। জর্ম্মন
গ। রুশিযা
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

77 Where is the Heavy Engineering Corporation of India

A Ranchi
B Bombay
C, Madras
D. Calcutta A

৭৭। ভারতকী হেভি ইঞ্জিনীযারিং কোপোরেসন কদাযদা লৈবগে ?

ক। রাঞ্চি
খ। বোম্বে
গ। মদ্রাজ
ঘ। কলকটা ক।

78 Hindustan Machine tools (H M T) makes

A Wool
B Watch
C, Iron
D Gold B

৭৮ হিন্দুস্তান মেছিন টুলসনা :

ক। শামতু শায।
খ। ঘড়ি শায।
গ। য়োং শুংই।
ঘ। সনা শায। খ।

79 In the continent of Asia the largest in rail lines is at

A. India
B. Pakistan
C Bangladesh
D Nepal A.

৭৯। এশিয়া মহাদেশতা রেল-লম্বী থ্বাইদগী যায়া

ক। ভারত্তা লৈ।
খ। পাকিস্টানদা লৈ।
গ। বঙ্গাদেশত্তা লৈ।
ঘ। নেপালদা লৈ। ক।

80 Where is Hindustan Aeronotics Limited ?

A Bombay
B Madras
C Calcutta
D Bengalore D

৮০। হিন্দুস্থান এরোনোটিকস লিমিটেড কমায়দা লৈবগে ?

ক। বোম্বেদা লৈ।
খ। মদ্রাসদা লৈ।
গ। কলকটাদা লৈ।
ঘ। বেঙ্গলোরদা লৈ। ঘ।

81 The first cement factory which was established in the year 1904 was at :

A Madras
B Bombay
C Rurkela
D Namrup A

৮১। ১৯০৪ দা লিংখৎখিবা সিমা- ফিমাটিগী ইন্দষ্ট্রী .

ক। মদ্রাজদা লৈ।
খ। বোম্বেদা লৈ।
গ। রুরকেলাদা লৈ।
ঘ। নামরুপতা লৈ। ক।

82 Hindustan Antibiotics is at

A Cochin
B Rishikesh
C Pune
D Baraoni C

৮২। হিন্দুস্থান এন্টিবাইওটিক্স

ক। কোচিনদা লৈ।
খ। রিশিকেশদা লৈ।
গ। পুনেদা লৈ।
ঘ। বরাউনিদা লৈ। গ।

83 Heavy Electricals India Limited is at

A Nonmati
B Baraoni
C Haldia
D. Bhopal D

৮৩। হেবী ইলেক্ত্রিকেলস ইন্দিয়া লিমিটেড

ক। নুনমাটিদা লৈ।
খ। বরাউনিদা লৈ।
গ। হলদিয়াদা লৈ।
ঘ। ভোপালদা লৈ। ঘ

84 Heavy electricals India Limtted is a

৮৪। হেবী ইলেক্ত্রিকেলস ইন্দিয়া লিমিটেড

A Private sector
B Public sector
C Joint sector
D Co operative sector B

ক। প্রাইবেট সেক্তর নি।
খ। পব্লিক সেক্তরনি।
গ। জোইন্ট সেক্তরনি।
ঘ। কো-ওপরেটিব সেকক্তরনি। খ

85 Hindustan Aeronotics Limited makes

৮৫। হিন্দুষ্টান এরোনোটিক্স লিমিটেডনা :

A War tank
B War aeroplane (Mig)
C Missile
D Gun B

ক। বার টেঙ্ক শায।
খ। বার এরোপ্লেন (Mig) শায।
গ। মিসাইল শায।
ঘ। নোংমৈ শায। খ।

86 Shoe making industry is :

৮৬। খোংউপ শাবগী ইন্দস্ট্রি অসি

A Village industries
B Cottage ,,
C Handy craft ,,
D Coir industries A

ক। খুঙ্গংগী ইন্দস্ট্রিগী মনুং চল্লি।
খ। যুমগী ,, ,,
গ। হেণ্ডিক্রাফট ,, ,,
ঘ। কোইঅর ,, ,, ক।

87 Railway line was first introduced in India in the year

৮৭। ইন্দিয়া হানবা রেলগী লাইন অসি ভারতা

A 1853
B 1900
C 1947
D 1920 A

ক। ১৮৫৩ দা হৌদোকখি।
খ। ১৯০০ দা হৌদোকখি।
গ। ১৯৪৭ তা হৌদোকখি।
ঘ। ১৯২০ দা হৌদোকখি। ক।

88 Border Roads Development Board makes

৮৮। বোওডর রোদস ডিভেলপমেন্ট বোর্ডনা

A National High ways

ক। জাতিগী সড়ক শেম্মী।

B State High ways — খ। ষ্টেটকী লম্বি শেঙ্গী।
C District roads — গ। জিলাগী লম্বি শেঙ্গী।
D Village roads A — ঘ। খুঙ্গংগী লম্বি শেঙ্গী। ক

89 Boing 747 is — ৮৯। বোইং ৭৪৭ অসি

A Air India — ক। এয়ার ইন্দিয়াগীনি
B Indian Airlines — খ। ইন্দিয়ান এয়ারলাইন্সগীনি
C Bayudut — গ। বায়ুদূতগীনি
D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক

90 Bayudut air Service was first introduced in the year — ৯০। বায়ুদূত এয়ার সারভিস

a 1980 — ক। ১৯৮০ দগী হৌদোকখি।
b 1982 — খ। ১৯৮২ দগী হৌদোকখি।
c 1981 — গ। ১৯৮১ দগী হৌদোকখি।
d 1983 c — ঘ। ১৯৮৩ দগী হৌদোকখি। গ।

91 Manipur was merged into India on — ৯১। করম্বা মতমদগী মনিপুর ভারতত্তা তিনখিবগে ?

a 15-10 1949 — ক। তাং ১৫ ১০-১৯৪৯
b 15 8-1947 — খ। তাং ১৫ ৮ ১৯৪৭
c 24-9-1947 — গ। তাং ২৪-৯ ১৯৪৭
d 20-10-1949 a — ঘ। তাং ২০ ১০ ১৯৪৯

92 Manipur gets statehood on : — ৯২। মনিপুরনা ষ্টেটহুড

a 20-1-1972 — ক। তাং ২০ ১ ১৯৭২ দগী ফংখি।
b 21-1-1972 — খ। তাং ২১-১ ১৯৭২ দগী ফংখি।
c 14-11-1947 — গ। তাং ১৪ ১১ ১৯৪৭ দগী ফংখি।
d 15-8-1947 b — ঘ। তাং ১৫ ৮ ১৯৪৭ ,, ,,। খ।

93 Imphal River finally falls at : — ৯৩। ইম্ফাল তুরেলনা ইরোৎ লোয়রবদা :

a. Loktak Lake		ক। লোকতাক্তা তায়।	
b Chinwin River		খ। চিনর্ইন তুরেলদা তাব।	
c Lilong River		গ। লিল্লো তুরেলদা তাব।	
d Mayang Imphal	b	ঘ। ময়াং ইম্ফালদা তায়।	খ।

94 The Highest mountain in Ukhrul district is — ৯৪। উখ্রুল জিলাগী খ্বাইদগী বাংবা চিংদি।

a Mapithel		ক। মপিথেলনি।	
b Chingai		খ। চিঙাঘ নি।	
c Shiroy		গ। শিরোয নি।	
d Khayangbung	d	ঘ। খযাংবুংনি।	ঘ।

95 The Highest mountain peak of Manipur is — ৯৫। মনিপুরগী খ্বাইদগী বাংবা চিংদি

a Tenipu		ক। টেনিপু নি।	
b Leikot		খ। লৈকোৎ নি।	
c Tampaba		গ। তমপাবা নি।	
d Koubru	a	ঘ। কৌব্রু নি।	ক।

96 Ths largest river of Manipur is — ৯৬। মনিপুরগী খ্বাইদগী চাওবা তুরেলদি।

a Imphal river		ক। ইম্ফাল তুরেলনি।	
b Sekmai river		খ। সেকমাই তুরেলনি।	
c Thoubal river		গ। থৌবাল তুরেলনি।	
d Barak river	d	ঘ। বরাক তুরেলনি।	ঘ।

97 The Highest rainfall district of Manipur is — ৯৭। মনিপুরগী খ্বাইদগী নোং যাম্না তাবা জিল্লাদি

a Imphal district		ক। ইম্ফাল জিল্লানি।	
b. Ukhrul district		খ। উখ্রুল জিল্লানি।	

C Senapati district — গ। সেনাপতি জিল্লানি।
D Tamenglong district D — ঘ। টমেংলোং জিল্লানি ঘ।

91 Agriculture is the occupation of Manipur — ক। মনিপুরগী লৌউ শিংউবনা শিনকম ওইবা মীশিংদি.

A About 20% — ক। ২০% নি।
B About 85% — খ। ৮৫% নি।
C About 90% — গ। ৯০% নি।
D About 70% D. — ঘ। ৭০% নি। ঘ।

9) Rice grows most in — ক। মনিপুরদা কৌ যায়া থাবা জিল্লাদি

A Tamenglong — ক। তমেংলোংনি।
B Senapati — খ। সেনাপতিনি।
C Ukhrul — গ। উখ্রুলনি।
D Thoubal D — ঘ। থৌবালনি। ঘ।

100 Manipur Cotton is — ১০০। মনিপুরগী লপিং।

A Long staple type — ক। লোং ষ্টেপল টাইপনি।
B Short staple type — খ। সোরট ,, ,,
C Medium staple type — গ। মেডিয়ম ,, ,,
D None of them B. — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

101 The Cement factory of Hundung was established in the year : — ১০১। হুন্দুংগী বিলাতিমাটি ফেক্তরি।

A 1981 — ক। ১৯৮১দা লিংখৎখিবনি।
B 1980 — খ। ১৯৮০দা লিংখৎখিবনি।

C. 1883 — গ। ১৮৮৩ দা লিংখিবনি।
D 1983 A. — ঘ। ১৯৮৩ দা লিংখিবনি। ক।

102 The Spinning Mills of Manipur is at — ১০২। মনিপুরগী স্পিন্নিং মিলস:

A Ukhrul — ক। উখ্রুলদা লৈ।
B Loitang Khunou — খ। লোয়তাং খুন্নৌদা লৈ।
C Moirang — গ। মোইরাংদা লৈ।
D Imphal B — ঘ ইম্ফালদা লৈ। খ।

103 Manipur pulp and allied products Limited is at — ১০৩। মনিপুর পল্প এন্দ এলাইড প্রডক্টস লিমিটেড

A Kadamtala — ক। কদমটালাদা লৈ।
B Iroi Shemba — খ। ইরোইশেম্বদা লৈ।
C Loitang Khunou — গ। লোইতাং খুন্নৌদা লৈ।
D Lamshang A — ঘ। লমশাংদা লৈ। ক।

104 The length of National Highway 39 is. — ১০৪। নেসনেল হাযরে ৩৯ অসি

A 205 km long — ক। কিলোমিতর ২০৫ শাংই।
B 215 km long — খ। কিলোমিটর ২১৫ শাংই।
C 200 km long — গ। কিলোমিটর ২00 শা ই।
D 185 km long B — ঘ। কিলোমিটর ১৮৫ শাংই। খ।

105 The People of Ukhrul are mostly — ১০৫। উখ্রুলগী মী অযাম্বনা:

A Anal — ক। অনালনি।
B Tangkhul — খ। তাংখুলনি।
C Kabui — গ। কবুইনি।
D Kuki B — ঘ। কুকিনি। খ।

106 The People of Churachandpur are mostly — ১১০। চুরাচান্দপুরগী মী অযাম্বনা

A Naga — ক। নাগানি।
B Maring — খ। মরিংনি।
C Anal — গ। অনালনি।
D Kuki D — ঘ। কুকিনি। ঘ

107 Copper of Manipur is from : — ১০৭। মনিপুরদা কোরি।

A Imphal — ক। ইম্ফালদা ফংই।
B Thoubal — খ। থৌবালদা ফংই।
C Ukhrul — গ। উখ্রুলদা ফংই।
D Tamenglong C — ঘ। তমেংলোংদা ফংই। গ।

108 In Manipur Asbestos is found from — ১০৮। মনিপুরদা এসবেষ্টোস

A Lamphel — ক। লমফেলদা ফংই।
B Nungba — খ। নুংবাদা ফংই।
C Shinghat — গ। সিংহাৎতা ফংই।
D Kwatha D — ঘ। কাথাদা ফংই। ঘ।

109 Lime stones of Manipur are from . — ১০৯। শুন্নু নুং মনিপুরদা .

A Churachandpur — ক। চুরাচান্দপুরদা ফংই।
B Senapati — খ। সেনাপতিদা ফংই।
C Ukhrul — গ। উখ্রুলদা ফংই।
D. Tamenglong D — ঘ। তমেংলোংদা ফংই। গ।

110 The two main branches of Barak river is : — ১২০। বরাক তুরেলগী মরুও ইবা মশা অনি অদু

A Lockchao and Chingai — ক। লোকচাও অমসুং চিঙাযনি।
B Makru and Irang — খ। মক্রু অমসুং ইরংনি।

C Maklang and Chalou — গ। মাকলং অমসুং চলৌনি।

D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

111 The Source of Thoubal River is

১১১। থৌবাল তুরেলগী তুরেল হৌরককমদি ঃ

A Mapithel — ক। মপিথেল নি।

B Huimi — খ। হুইমী নি।

C Mulain — গ। মুলেইন নি।

D Kangchub B. — ঘ। কাংচুপ নি। খ।

112 Who said Manipur is the "Switzerland of India" ?

১১২। কনানা মনিপুরবু "ভারতকি স্বইটজরলেণ্ড" নি হায়না হায়রম্মগে ?

A Lord Arwin — ক। লোর্ড অরউইন

B. Sir James Johnstone — খ। সার জেমস জোনস্তোন

C Sir Petegru — গ। সার পেটিগ্রু

D Bor Shaheb A — ঘ। বোর সাহেব ক।

113 The height of Manipur from the Sea level is

১১৩। সমুদ্র ইমাযদগী মনিপুরগী অৱাংবদি ঃ

A 800 to 3000 metre — ক। মিটর ৮০০ দগী ৩.০০০ রাংই।

B 700 to 2400 metre — খ। ,, ৭০০ দগী ২,৪০০ কাওবা রাংই।

C 2000 to 4500 metre — গ। ,, ২০০০ দগী ৪,৫০০ ,, ,, ।

D 850 to 3600 metre — ঘ। ,, ৮৫০ দগী ৩,৬০০ ,, ,, ।

A. — ক।

114 The hight of Imphal from the Sea level is

১১৪। সমুদ্র ইমাযদগী ইম্ফাল অসিঃ

A About 700 metres
B About 800 metres
C About 300 metres
D About 400 metres B

ক। মিটর ৭০০ যোম বাংই।
খ। মিটর ৮০০ যোম বাংই।
গ। মিটর ৩০০ যোম বাংই।
ঘ। মিটর ৪০০ যোম বাংই। খ।

115 Black Cotton Soil found at

১১৫। ব্লেক কত্তন সোইল অসি।

A Maharastra
B Karnataka
C Assam
D Nagaland A

ক। মহারাষ্ট্রদা কংই।
খ। কর্নাতকাদা কংই।
গ। আসামদা কংই।
ঘ। নাগালেণ্ডদা কংই। ক।

116 International resource is ·

অন্তরজাতিগী লন-থুনদি :

A Public park
B: Railway line
C Forest
D. Ocean D

ক। পব্লিক পার্কনি।
খ। রেলরে লাইননি।
গ। হাগ্রা (জঙ্গল) নি।
ঘ। সমুদ্র নি। ঘ।

117 Inexhaustible resource is .

১১৭। জোইথা নাইদরা লন-থুনদি:

A. Sunlight
B. Coal
C Iron
D Petroleum A

ক। সুমিংকি মৈশানি।
খ। কয়লানি।
গ। স্নোংনি।
ঘ। পেট্রোলিয়মনি। ক।

118 Stamp Act was passed in the year :

১১৯ ষ্টাম্প এক্ত :

A 1765
B 1760
C 1865
D. 1931 A.

ক। ১৭৬৫ দা পাস জোথি।
খ। ১৭৬০ দা পাস জোথি।
গ। ১৮৬৫ দা পাস জোথি।
ঘ। ৪৯০১ দা পাস জোথি। ক।

119 French Revolution was started from ·

A 1790
B 1789
C 1792
D 1794 B

১১৯। ফ্রান্সকি লানহৌ :

ক। ১৭৯০ দগী হৌখি।
খ। ১৭৮৯ দগী হৌখি।
গ। ১৭৯২ দগী হৌখি।
ঘ। ১৭৯৪ দগী হৌখি। খ।

120 When the Opium war was broke out ?

A 1814
B 1820
C 1840
D 1839 C

১২০। কানিগী লান :

ক। ১৮১৪ দা থোকখি।
খ। ১৮২০ দা থোকখি।
গ। ১৮৪০ দা থোকখি।
ঘ। ১৮৩৯ দা থোকখি। গ।

121 King Garbaniwas invaded Burma

A. 10 times
B 5 times
C 11 times
D 8 times C

১২১। নিংথৌ গরিবনিবাজনা অ-বাদা

ক। তরারক লম্দারশী।
খ। মঙারক লম্দারশী।
গ। তরামাথোইরক লাম্দারশী।
ঘ। নিপানরক লাম্দারশী। গ।

122 King Bheigyachandra became the king of Manipur in the year .

A 1759
B. 1791
C 1798
D 1700 A

১২২। নিংথৌ ভৈগ্যচন্দ্রনা মণিপুরগী

ক। ১৭৫৯ দা সিংহাসন কাখি।
খ। ১৭৯১ দা সিংহাসন কাখি।
গ। ১৭৯৮ দা সিংহাসন কাখি।
ঘ। ১৭০০ দা ,, ,, ,, । ক।

123 Chahi Taret Khuntakpa was :

১২৩। চহি তরেৎ খুনতাকপা :

A 1820-1826
B. 1819-1825
C 1818-1824
D None of them B

ক। ১৮২০ ১৮২৬ ফাওবনি।
খ। ১৮১৯ ১৮২৫ ফাওবনি।
গ। ১৮১৮ ১৮২৪ ফাওবনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

124 The Khongjom war was inthe year .

১২৪। খোংজোম লান :

A 23-4 1891
B 23-6-1891
C 23 4 1'91
D 20-4 1891 A

ক। ২৩-৪-১৮৯১ দদি।
খ। তা ২৩-৬-১৮৯১ দনি।
গ। তা ২৩ ৪-১৮৯০ দনি।
ঘ। তাং ২০-৫-১৮৯১ দনি। ক।

125. China fought Opium war against :

১২৫। চিনানা কানিগী লান :

A Germany
B England
C Japan
D Russia B

ক। জরমনিগী মায়োক্তা থেংনখি।
খ। ইংলেন্দগী " "
গ। জপানগী " "
ঘ। রুসিযাগী " " খ।

126 The book ' Das Capital was written by :

১২৬। "দাশ কেপিটেল" ঃাযবা

A Karl Marx
B Lenin
C Shakespere
D Rabindra A

ক। কাল মার্কসনা ইবনি।
খ। লেনিননা ইবনি।
গ। সেক্সপিয়ারনা ইবনি।
ঘ। রবিন্দ্রনা ইবনি। ক।

127 Russian Revolution was on

১২৭। রুশিয়াগী বিপ্লব।

A 1917
B 1920
C 1918
D 1919 A

ক। ১৯১৭ দা থোকখি।
খ। ১৯২০ দা থোকখি।
গ। ১৯১৮ দা থোকখি।
ঘ। ১৯১৯ " " ক।

128 Communist Manifesto was first published at

A France
B Russia
C Germany
D China B.

১২৮। কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো ইহান হান্না।

ক। ফ্রান্সতা কোংখি।
খ। রুশিয়াদা কোংখি।
গ। জরমনিদা কোংখি।
ঘ। চিনাদা কোংখি। খ।

129. Hitler became Chancellor (Prime Minister) of Germany on :

A 30 1 1933
B 25-1-1933
C. 20-1-1933
D 21-1-1933 A

১২৯। হিটলরনা জরমনিগী চান-সেলর ওইবনি।

ক। তাং ৩০-১-১৯৩৩ দি।
খ। তাং ২৫-১-১৯৩৩ দি।
গ। তাং ২০-১-১৯৩৩ দি।
ঘ। তাং ২১-১-১৯৩৩ দি। ক।

130 Japan invaded China in the year :

A 1930
B 1931
C 1932
D 1933 B

১৩০। জপাননা চিনাদা :

ক। ১৯৩০ দা লান্দাখি।
খ। ১৯৩১ দা লান্দাখি।
গ। ১৯৩২ দা লান্দাখি।
ঘ। ১৯৩৩ দা লান্দাখি। খ।

131 Who wrote the book "My Struggle" ?

A. Lenin
B Musolini
C Hitler
D Rujbelt C

১৩১। My Struggle হায়বা লাইরিক অদু

ক। লেনিননা ইখিবনি।
খ। মুসোলিনিনা ,,।
গ। হিটলরনা ,,।
ঘ। রুজবেল্টনা ,,। গ।

131 Raja Ram Mohon Roy was born in yr.

B. 1771

১৩১। রাজা রাম মোহোন রায় :

ক। ১৭৭১ দা পোকখি।

C 1772
D 1773 C.

গ। ১৭৭২ দা পোকখি।
ঘ। ১৭৭৩ দা পোকখি। গ।

132 The first News paper of India is

A Bengal Gatzete
B Shome Prakash
C Indian Social reformer
D Amitra Bazar Pratika A

১৩২। ইহান হানবা ভারতকি খবরদি ঃ

ক। বেঙ্গল গেজেটনি।
খ। শোম প্রকাশনি।
গ। ইন্দিয়ান সোসিয়েল রিফোরমরনি।
ঘ। অমৃতা বাজার পত্রিকানি। ক।

133 Who passed the Vernacular press Act in the year 1878 ?

A General lord Dafarin
B General lord Karjan
C Lord Laiton
D Lord Minto C

১৩৩। ভার্নিকুলার প্রেস এক্ট কনাগী মতমদা পাস তৌরম্বগে?

ক। জেনরেল লোর্ড দফরিন।
খ। জেনরেল লোর্ড কর্জন।
গ। লোর্ড লাইটোন।
ঘ। লোর্ড মিন্টো। গ।

134 Swami Bibe kananda participated the religions Conference in America in the year

A 1890
B 1891
C 1892
D 1893 D

১৩৪। স্বামী বিবেকানন্দনা অমেরিকাদা পৃথিবীগী ওইবা ধর্মগী সভা অমদা করম্না চহিদা রা শাংখিবগে?

ক। ১৮৯০
খ। ১৮৯১
গ। ১৮৯২
ঘ। ১৮৯৩ ঘ।

135 Swadesi Andolan was started on

A 7-8-1904
B 7-8-1905

১৩৫। স্বাদেশী অন্দোলন

ক। ৭-৮-১৯০৪ দগী হৌখি।
খ। ৭-৮-১৯০৫ দগী হৌখি।

C 6-8-1905
D 7-7-1905 B

গ। তাং ৬-৮-১৯০৫ দগী হৌখি।
ঘ। তাং ৭-৭-১৯০৫ ,, ,,। খ।

136 Hindustan Republican Socialist Association" was formed at Punjab in the year 1928 lead by

১৩৭। হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান সোসিয়েলিষ্ট এসোসিয়েসন পঞ্জাবতা ১৯২৮ দা

A Nehru
B Subash Chandra Bose
C Bhagat Singh
D Bal Gangadhar C

ক। নেহরুনা লুচিংডুনা শেমখি।
খ। সুবাস চন্দ্র বোসনা ,, ,,।
গ। ভগৎ সিংহনা ,, ,, ।
ঘ। বাল গঙ্গাধর তিল্লকনা ,, ,,। গ।

137 Subash Chandra Bose was the leader of Azad Hind fauj on :

১৩৭। সুবাস চন্দ্র বোসনা আজাদ হিন্দ ফৌজগী লুচিংবা ওইখিবসি ঃ

A 15-8-1942
B 15-3-1943
C 16-8-1943
D 16-7-1943 B

ক। ১৫-৮-১৯৪২ দনি।
খ। তাং ১৫-৮-১৯৪৩ দনি।
গ। তাং ১৬ ৮-১৯৪৩ দনি।
ঘ। তাং ১৬-৭ ১৯৪৩ দনি। খ।

138 When the Tri colour with Jumping tiger Indian flag was hoisted at Moirang by the Azad Hind Government ?

১৩৮। কবন্না লুমিংডা মোইরাংদা আজাদ হিন্দ সরকারগী মগাইদা অচোংবা কৈ যেকপা মচু অহুমগী ফিরাল চিংখৎখিবগে ?

A 18 4-1944
B 18 3 1944
C 18-4 1945
D 18-2-1945 A

ক। তাং ১৮ ৪ ১৯৪৪
খ। তা, ১৮-৩ ১৯৪৪
গ। তাং ১৮ ৪ ১৯৪৫
ঘ। তাং ১৮ ২-১৯৪৫ ক।

139 Who is the first

১৩৯। পাকিষ্টানগী ইহান হান্না

Governor General of Fakistan ?	গৰ্ভৰ্নৰ জেনৰেল অহ্ কনানো ?
A Abul kalam Azad	ক। অবহুল কলাম অজাদনি
B Muhamad jina	খ। মুহম্মদ জিনানি
C Muhamad Ghori	গ। মুহম্মদ ঘোড়িনি
D None of them B	ঘ। অমত্তা নত্তে খ।
140 Who is the first Prime Minster of Fakistan ?	১৪০। পাকিষ্টানগী ইহান হানবা প্রাইম মিনিষ্টর অহ্ কনানো ?
A Mahamad Liyakat Ali Khan	ক। মুহম্মদ লিযাকট অলি খান
B Bhuto	খ। ভুত্তোনি
C Benazir Bhutto	গ। বেনজির ভুটোনি
D None of them A	ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।
141 Mahatma Gandhi was assasinated on 30 1 1948 by	১৪১। মহাত্মা গান্ধিবু তাং ৩০ ১-১৯৪৮ দা কমযিবা মিহৎ না হাৎ-কিবনি
A Biswant Singh	ক। বিসবান্ট সিংহনি
B Nathuram Binayak Godse	খ। নাথুরাম বিনায়ক গোডসেনি
C Krishwant Singh	গ। কৃশবান্ট সিংহনি
D None of them B	ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।
142 Who won the National adventure Award '94 from Manipur ?	১৪২। কননা নেস্যনেল এডভেঞ্চর এবার্ড ১৯৯৪ ফংজবগে ?
A Kumari Anita Devi	ক। কুমারি অনিতানি।
B Kumari Kunjarani	খ। কুমারি কুঞ্জরানি নি।
C Chanu Rose	গ। চনু রোজনি।
D None of them A	ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

143 Who is 'Fronteir Gandhi"?

A Khan Abdul Ghaffar
B Ram Mohon Roy
C Lala Lajpat Rai
D Indira Gandhi A

১৪৩। Fronteir Gandhi ক-নাগনা ?

ক। খান অবদুল গাফর খাননি।
খ। রাম মোহোন রোযনি।
গ। লালা লাজপট রাযনি।
ঘ। ইন্দিরা গান্ধি নি। ক।

144 Who Said "Do or Die":

A Rana Pratap
B Jai Singh
C Babar
D M K Gandhi D

১৪৪। "Do or Die" হাযবিসি কনানা হাযখিবগে ?

ক। রানা প্রটাপ
খ। জয সিংহ
গ। বাবর
ঘ। এম কে গান্ধি। ঘ।

145 Indian first Oil refinery is at:

A Bombay
B Digboi
C Noonmati
D Dimapur B

১৪৫। ইন্দিয়াগী ইহান হানবা থাও শুংদোকফমদি

ক। বোম্বেনি।
খ দিগবোযনি।
গ। নুং মাটিনি।
ঘ। দিমাপুরনি। খ।

146 Minimum age for election to the office of the President of India is

A 18 years
B 25 years
C 35 years
D 40 years C

১46। ভারতকি প্রসিদেন্ট ওইগে হাযরবদি চহি

ক। ১৮ দগী তারোইদবনি।
খ। ২৫ দগী ,,।
গ। ৩৫ দগী ,,।
ঘ। ৪০ দগী ,,। গ।

147 Minimum Strength of State Legislative Assembly is

১৪৭। State legislative Assembly অমদা যামদ্রবদা M.L.A.

English	Manipuri
A 45	ক। ৪৫ লৈগদবনি।
B 50	খ। ৫০ লৈগদবনি।
C 60	গ। ৬০ লৈগদবনি।
D 75 C	ঘ। ৭৫ লৈগদবনি। গ।
148 Who was the responsible for he Jallianwalla Bagh firing ?	১৪৮। জালিয়ানৱালা বাগকি লোৎমৈ কাপ্পগী থৌদোক্তু কনাগী দাবিত্বনো ?
A Lord Bentinck	ক। লোর্ড বেনটিঙ্কগীনি।
B General Dyer	খ। জেনরেল দায়রগীনি।
C M K Gandhi	গ। এম কে গান্ধিগীনি।
D Gopal Krishna Gokhale B	ঘ। গোপাল কৃষ্ণ গোখলেগীনি। খ।
149 When the "Treaty of Amritsar was Signed ?	১৪৯। Treaty of Amritsar করম্ব মতমদা সহি তৌনখিবগে ?
A 1809	ক। ১৮০৯
B 1800	খ। ১৮০০
C 1801	গ। ১৮০১
D 1802 A	ঘ। ১৮০২ ক।
150 Quit India Resolution was passed at.	১৫০। করম্বা কংগ্রেস সেসনদা ভারত থাদোকউ ঙায়বা রারেপ লৌথিবগে ?
A Madras session	ক। মদ্রাজগী সেসনদা রারেপ লৌ।
B Gouhati session	খ। গৌহাটি „ „ „।
C Calcutta session	গ। কলকটা „ „ „।
D Bombay session C	ঘ। বোম্বে „ „ „। ক।
151. Who was the Chairman of the drafting committee of the Indian constitution ?	১৫১। ভারতকি সংবিধান শেম্বগী ড্রাফটিং কমিটিগী চিয়ারমেন কনানো ?

A Dr B. R Ambed-kar	ক। দাক্তর বি. আর: অমবেদকরনি।
B Sardar Patel	খ। সরদার পটেলনি।
C Dr. Jakır Hussaın	গ। দাক্তর জাকির হুসেননি।
D Zaıl sıngh A.	ঘ। জেইল সিংহনি। ক।

152 Who dıscovered AIDS vırus ?

১৫২। AIDS কি মহিক কনানা পুথোকখিবগে ?

A Robert Gallo	ক। রোবার্ট গেল্লো
B Flemıng	খ। ফ্লেমিং
C Newton	গ। নিউটোন
D Darwın A	ঘ। দারউইন। ক।

153 Who ınvented Fountaın pen ?

১৫৩। মুক্তাবি কলম কনানা পুথোকখিবগে ?

A Waterman	ক। রাটরমেন।
B Hıppocrates	খ। হিপ্পোক্রেট।
C Darwın	গ। দারউইন।
D Newton A	ঘ। নিউটোন। ক।

154 Whıch Country ıs not a member of Common wealth ?

১৫৪। করম্বা লৈবাক্না Common wealth কি মেম্বর ওইগদগে ?

A Myanmar	ক। ম্যানমার।
B Bangladesh	খ। বঙ্গলাদেশ।
C, Shrı Lanka	গ। শ্রীলঙ্কা।
D Zambıa A	ঘ। জমবিয়া। ক।

155 The painter of "Mona Lısa ıs from :

১৫৫। মোনা লিশা য়েকপা মীশক অহূ :

A. Indıa	ক। ভারতত্তগীনি।
B America	খ। অমেরিকাদগীনি।

C Japan		গ। জপানদগীনি।	
D Italy	D	ঘ। ইটালিদগীনি।	ঘ।

156 The name of the United Nations was proposed by — ১৫৬। United Nations গী মমিং

A Jawaharlal Nehru		ক। জৱাহরলাল নেহরুনা প্রোপোজ তৌবনি।	
B Broj Tito		খ। ব্রোজ টিটোনা ,, ,,।	
C Rujvelt		গ। রুজভেল্টনা ,, ,,।	
D Gamal Abdel Na ar	C	ঘ। গেমেল অবদেল নাশারনা প্রোপোজ তৌবনি।	গ।

157 The Simple Majority system is — ১৫৭। সিম্পল মেজোরিটি সিসটেম হায়বসি :

A Below 50% of the total voter		ক। অপুনবা ভোটরগী ৫০% গী মথানি।	
B Below 80% of the total voter		খ। অপুনবা ভোটরগী ৮০% গী মথানি।	
C Below 65% of the total voter		গ। অপুনবা ভোটরগী ৬৫% গী মথানি।	
D About 50% of the total voter	A	ঘ। অপুনবা ভোটর ৫০% গী মথক্কনি।	ক।

158 Indian National Congress was established — ১৫৮। ইন্দিযান নেসনেল কংগ্রেস – – – দা লিংথংখি।

A 1852		ক। ১৮৫২	
B 1885		খ। ১৮৮৫	
C 1890		গ। ১৮৯০	
D 1900	B	ঘ। ১৯০০	খ।

158 United Nations was formed on — ১৫৮। United Nations দা লিংথংখি।

A 16-10-1952 — ক। ১৬-১০-১৯৫২
B 15-8-1947 — খ ১৫-৮-১৯৪৭
C 24-10-1945 — গ। ২৪-১০-১৯৪৫
D 25-8-1945 C — ঘ। ২৫-৮-১৯৪৫ গ।

159. Tenth December of every year is a day of.

১৫৯। চহি খুদিংগী ডিসেম্বরগী তাং ১০ অসি।

A Formation of Non-Allied movement — ক। মিচং চুমশিন্নবদা য়াওদবা শে-থ্বা নুমিৎনি।
B Observation of Human Rights — খ। মীওইবগী অধিকার কংনবা তানবা নুমিৎনি।
C Aidwith Stings day — গ। মহৌ লৈবা তেংবাংবা নুমিৎনি
D, Against Apartheid — ঘ। এপার্টহেডগী মমোক্তা লৈবা নুমিৎনি।
B — খ।

160 Who is the writters of Geet Govind ?

১৬০। গিট গোবিন্দ কনানা ইবনো ?

A. Chanakya — ক। চানক্যা
B. Kalidash — খ। কালিদাশ
C Jaidev — গ। জয়দেব
D Ashok C — ঘ। অশোক গ।

161 The Charter U N was Signed on :

১৬১। U N গী Chart r অহ্

A February 1947 — ক। ১৯৪৭ কী ফেব্রুয়ারিদা সহি তৌনখি।
B. August 1947 — খ। ১৯৪৭ কী আগষ্ট তা সহি তৌনখি।
C June 1945 — গ। ১৯৪৫ গী জুনদা সহি তৌনখি।
D May 1945 C — ঘ। ১৯৪৫ গী মেদা সহি তৌনখি।
গ।

162 The abbrebiation of WHO is

A World Health Organisation
B World Hygine Organisation
C World Health Office
D None of them A.

১৬২। WHO ৰী abbrebeation কি :

ক। ৱাৰ্ল্ড হেলথ ওৱগেনাইজেশন
খ। ৱাৰ্ল্ড হায়জিন ,,
গ। ৱাৰ্ল্ড হেলথ ওফিস
ঘ। অমভা নত্তে। ক।

163 "Father of History" is under the name of

A Cave men
B Ape men
C Herodotus
D Ashok C

১৬৩। "Father of History হাযৱগা

ক। Cave men বু খংনৈ।
খ। Ape man বু খংনৈ।
গ। হেৰোদোটোস বু খংনৈ।
ঘ। অশোকপু খংনৈ। গ।

164 World bank was established in the year :

A 1946
B 1947
C 1948
D 1949 A

১৬৪। World bank অনি

ক। ১৯৪৬ ত্তা লিংখংখিবনি।
খ। ১৯৪৭ ত্তা ,, ।
গ। ১৯৪৮ ত্তা ,, ।
ঘ। ১৯৪৯ ত্তা ,, । ক।

165 The military intelligence corps was raised

A 1-11-1942
B 1-12-1942
C 6-12-1942
D 2-11-1942 A

১৬৫। The Military intelligence corps অনি

ক। ১-১১-১৯৪২ দা লিংখংখিবনি।
খ। ১-১২-১৯৪২ ,, ,, ।
গ। ৬-১২-১৯৪২ ,, ,, ।
ঘ। ২-১১-১৯৪২ ,, ,, । ক।

166 The 53rd Anniversory of Military intelligence Corps was held on

১৬৬। The Military intelligence corps নী ৫৩ গুবা বোশোর:

A 2-11-1995
B 1-12-1995
C: 6-12 1995
D 1-11-1995 D

ক। তাং ২-১১-১৯৯৫ দা পাংগাকখি
খ। তাং ১-১২-১৯৯৫ ,, ,,
গ। তাং ৬-১২-১৯৯৫ ,, ,,
ঘ। তাং ১-১১-১৯৯৫ , ,, ঘ।

167 Aeroplane flys above Tropopouse because

A Low Sound
B There are no Air pocket which may jump frequently
C Controls heat
D None of them B

১৬৭। এরোপ্লেননা ট্রোপোপোজগী মথক্তা পায় মরমদি

ক। খোঙেল হন্থহল্লি
খ। এরোপ্লেন পাইবদা চোংহনবা যাবা এযার পোকেৎ লৈতে।
গ। মৈশা লাকশিনবা ঙম্মী।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

168 Temperature of a place is measured by

A Thermometer
B Barometer
C Radar
D None of them A

১৬৮। করিগুম্বা মফম অমগী অইং অশাগী চাং (টেম্প রেচর) তনি।

ক। থর্মোমিটরনা হল্লি।
খ। বেরোমিটরনা ওল্লি।
গ। রাডারনা ওল্লি।
ঘ। অমত্তা নত্তে ক।

169 Earth Surface covers '

A 76% by water
B 77% by water
C 78 1% by water
D 70 8% by water D,

১৬৯। পৃথিবীগী লৈমায অসি ঈশিংনা।

ক। ৭৬ ১% কুপশিল্লি।
খ। ৭৭ ,, ,, ।
গ। ৭৮ ১% ,, ।
ঘ। ৭০ ৮% ,, । ঘ।

170 Where is Gulf Stream :

A Gulf of New foundland
B South pacific

১৭০। গল্ফ স্ট্রিম কদায়দা লৈবগে।

ক। গল্ফ ওফ নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড
খ। শা থৎবা পেসিফিক

C California — গ। কালিফোর্নিয়া
D None of them A — ঘ। অমগুলা নহে। ক।

17 How many States are there in North America — ১৭১। উত্তর আমেরিকায় ষ্টেট কয়টা আছে?

A 20 — ক। ২০ টি।
B 6 — খ। ৬ টি।
C 10 — গ। ১০ টি।
D 14 D — ঘ। ১৪ টি। ঘ।

172 The Capital of Dominikan republic is : — ১৭২। ডোমিনিকান রিপাব্লিকের কোনটি

A Kiston — ক। কিংষ্টন
B Havana — খ। হাবানা
C Santo Domingo — গ। সান্তা ডোমিঙ্গো
D Shan Jos C — ঘ। সান জোস গ।

173 Great industrial belt is at . — ১৭৩। গ্রেট ইন্ডাস্ট্রী ওইবা বেল্ট

A U S A — ক। ইউ এস এ
B Canada — খ। কানাডা
C Belij — গ। বেলিজ
D Nikaraguwa A — ঘ। নিকারাগুয়া ক।

174 Union of Soviet Socialist Republics has — ১৭৪। ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশিএলিষ্ট রিপাব্লিকগা

A 10 republics — ক। রিপাব্লিক ১০ টি।
B 15 republics — খ। ,, ১৫ ,, ।
C 14 republics — গ। ,, ১৪ ,, ।
D 20 republics B — ঘ। ,, ২০ ,, । খ।

175 What is the Capital of Kazakhstan ? — ১৭৫। কজাখষ্টানগী কোনুং করিনো?

A. Moscow ক। মোস্কো
B Taskent খ। টাস্কেন্ট
C Alma Ata গ। অলমা অটা
D Vilnias C ঘ। ভিলনিয়স গ।

176 The population of U S S R is about : ১৭৬। ইউ এস এসঃ আরগী মিশিং

A 27 Crores ক। কোটি ২৭ রোমনি
B 25 ,, ,, ২৫ ,,
C 20 ,, গ। ,, ২০ ,,
D 30 ,, ঘ। ,, ৩০ ,, ক।

177 In U S S R : ১৭৭। ইউ এস এসং আবদা

A 50 women out of 40 men ক। নুপী ৫০গী মনুংদা নুপা ৪০খক্তনি
B 60 ,, out of 55 men খ। ,, ৬০ গী ,, নুপা ৫৫ খক্তনি।
C 55 ,, out of 45 men গ। ,, ৫৫ গী ,, নুপা ৪৫ খক্তনি।
D None of them C ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

178 What is the longest day in a year ১৭৮। ১৮৩ চহি অমগী খাইদগী শাবা নুংথিলচু

A June 21 ক। জুনগী তাং ২১ নি।
B September 23 খ। সেপটেম্বরগী তাং ২৩ নি।
C December 22 গ। ডিসেম্বরগী তাং ২২ নি।
D March 21 A ঘ। মার্চকি তাং ২১ নি।

179 "World aids day" is on ১৭৯। "ৱাল্দ এইদস দে"

A 1st December ক। ডিসেম্বর ১ দনি।
B 2nd December খ। ডিসেম্বর ২ দনি।
C 10th November গ। নবেম্বর ১০ দনি।
D 24th October A ঘ। ওক্তোবর ২৪ দনি। ক।

180 India's Position in the egg Producing Countries of the world is :

১৮০। ভারতের পৃথিবীর মধ্যে ডিম উৎপাদনে স্থান

A Second
B tenth
C third
D fourth D

ক। ২ স্থানে।
খ। ১০ স্থানে।
গ। ৩ স্থানে।
ঘ। ৪ স্থানে। ঘ।

181 Bismillah Khan Played

১৮১। বিসমিল্লাহ খান :

A Flute
B Tabla
C Piano
D None of these B

ক। বাঁশি খেলোয়াড়।
খ। তবলা বাদক।
গ। পিয়ানো খেলোয়াড়।
ঘ। অন্যগুলো নয়। খ।

182 Who is the "Nepoleon of India

১৮২। "নেপোলিয়ান অফ ইণ্ডিয়া কে?

A Aurangazeb
B Akbar
C Samudragupta
D Babar C

ক। ঔরঙ্গজেব হলেন।
খ। আকবর হলেন।
গ। সমুদ্রগুপ্ত হলেন।
ঘ। বাবর হলেন। গ।

183 Who is Known as "Lion of Punjab" ?

১৮৩। লায়ন অফ পাঞ্জাব কাকে বলা হয়।

A Bhagat Singh
B Arjun Singh
C V P Singh
D Lala Lajpat Rai D

ক। ভগৎ সিংহকে বলা হয়।
খ। অর্জুন সিংহকে বলা হয়।
গ। ভি: পি সিংহকে বলা হয়।
ঘ। লালা লাজপৎ রায়কে বলা হয়। ঘ।

184 Santa Cruz is at

১৮৪। Santa Cruz :

A Delhi
B Bombay
C Srinagar
D. Mysore B

ক। দিল্লিদা লৈ।
খ। বোম্বেদা লৈ।
গ। শ্রীনগরদা লৈ।
ঘ। মহিশুরদা লৈ। খ।

185 Nagin Lake is at :

১৮৫। নাগিন লেক

A. Madurai
B Bombay
C Srinagar
D Udaipur C

ক। মদুরাইদা লৈ।
খ। বোম্বেদা লৈ।
গ। শ্রীনগরদা লৈ।
ঘ। উদৈপুরদা লৈ। গ।

186 Kailasa Temple is at

১৮৬। কৈলাস টেম্পল।

A Ellora
B Varansi
C Bijapur
D Udaipur A

ক। ইল্লোরা
খ। ভারানসি
গ। বিজাপুর
ঘ উদয়পুর ক।

187 Kamakya temple of Manipur is at :

১৮৭। কামাখ্যা টেম্পল

A Hiyangthang
B Gobinda
C Mahabali
D Thonga Mondum A

ক। হিয়াংথাংদা লৈ।
খ। গোবিন্দদা লৈ।
গ। মহাবলিদা লৈ।
ঘ। থোঙা মোন্দুমদা লৈ। ক।

188 The biggest bazar next to Imphal is

১৮৮। ইম্ফালগী মথংদা হাইদবা চাওবা বজারদি :

A Kakching
B Churachanpur
C Ukhrul
D Wabgai B

ক। ককচিংনি।
খ। চুরাচান্দপুরনি।
। উখরুলনি।
ঘ। বাবগাইনি। খ।

189 The biggest Mandap at Imphal is
১৮৯। ইম্ফালদা লৈবা খ্বাইদগী চাউবা মান্দবতি

A Gobinda Mandop ক। গোবিন্দা মান্দবনি।
B Narsing Mandop খ। নরশিং মান্দবনি।
C Khabam Lakpa Mandap গ। খাবম লাকপা মান্দবনি।
D None of them A ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

190 The busiest lace for busyness at
১৯০। ইম্ফালগী লল্লান ইত্তিকী খ্বাইদগী চিনবা মফমদি :

A Imphal Bazar ক। পাওনা বজারনি।
B Thangal Bazar খ। থাঙ্গাল বজারনি।
C Khoyathong গ। খোয়াথোংনি।
D Singjamei Bazar ঘ। শিংজমৈ বজারনি।
B খ।

191 World Health Assembly resolved to iradicate polio from Earth on
১৯১ বাল্ড হেল্থ এসেম্ব্লিনা পোলিও পৃথিবীদগী মুথৎনবা রাথেপ লৌখিবনি

A May 1988 ক। ১৯৮৮ গী মেদনি।
B February 1988 খ। ১৯৮৮ গী ফেব্রুয়ারিদনি।
C April 1988 গ। ১৯৮৮ গী এপ্রিলদনি।
D March 1988 A ঘ। ১৯৮৮ গী মার্চতনি। ক।

192 Human Rights declaration has :
১৯২। হ্যুমেন রাইটস দিক্লারেসনগী

A 40 articles ক। আর্টিকল ৪০ লৈ।
B 30 articles খ। আর্টিকল ৩০ লৈ।
C 10 articles গ। আর্টীকল ১০ লৈ।
D 14 articles B ঘ। আর্টীকল ১৪ লৈ। খ।

193 The International Human Rights cr-
১৯৩। ডিসেম্বর ১৯৭৭ তা নোবেল পীছ প্রাইজ ফংরবা ইন্টরনেসনেল

ganisation who got Nobel peace Prize on December 1977 was

ছায়েম বাইটস ওর্গানাইজেসন অদুদি

A Amnesty International (A I)

B World health Organisation (Who)

C Non Alinment Committee

D None of them A

ক। এমনেস্তি ইন্টরনেসনেলনি।

খ। ৱার্ল্ড হেল্থ ওর্গানাইজেসননি

গ। নন এলাইনমেন্ট কমিটিনি।

ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

194 The Director of Mithila Musium, Japan who came at Manipur on 3-12-95 to study Art & Culture of Manipur :

১৯৪। তাং ৩-১২-১৯৯৫ ই, দা মনিপুরগী আর্ট এন্দ কলচরগী থবমদা নৈনবা লাকলম্বা জপানগী মিথিলা মিউজিয়মগী দাইরেক্তর

A Shri Tabiyo Hasegwa

B Shri Tatshuma Tamura

C Smt Liki Chiba

D Shri Kajugenisato B

ক। শ্রীতোবিযো হসেগবানি।

খ। শ্রীতাৎশুমা তমুরানি

গ। শ্রীমতি লিকী চিবা নি।

ঘ। শ্রীকাজুগেনি সাতোনি। খ।

195. Indian National Congress was established in the year :

১৯৫। ইন্দিযান নেসনেল কংগ্রেস :

A 1852

B 1885

C 1890

D 1900 B

ক। ১৮৫২ দা লিংখৎখি।

খ। ১৮৮৫ দা লিংখৎখি।

গ। ১৮৯০ দা লিংখৎখি।

ঘ। ১৯০০ দা লিংখৎখি। খ

196 United Nations was formed on

১৯৭। ইউনাইটেট নেসন্স অসি :

A 16-10-1952
B 15 8 1947
C 24 10 1945
D 28-8-1945 C

ক। তাং ১৬-১০-১৮৫২ দা লিংখৎখি
খ। তাং ১৫-৮-১৯৪৭ দা লিংখৎখি
গ। তাং ২৪-১০-১৯৪৫ দা লিংখৎখি
ঘ। তাং ২৮-৮-১৯৪৫ দা „ গ।

197 Who Sailed around the World first

১৯৭। পৃথিবীগী অকোযবদা কনা-না ইহান হান্না হি চোনখিবগে

A Einsten
B Edition
C Megallan
D None of them C

ক। এনস্টান।
খ। ইডিসন।
গ। মেগাল্লান।
ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

198 Hindi Ramayan was composed by

১৯৮। হিন্দি রমাযন

A Tulshidas
B Kalidash
C Sharatchandra Ghos
D None of them B

ক। তুলশিদাশনা ইরম্বনি।
খ। কালিদাশনা ইরম্বনি।
গ। সরতচন্দ্র ঘোসনা „ ।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

199 Who was the first famous Fainter ?

১৯৯। ইহান হানবা অফাওবা লাইযেকপা কনানো ?

A Darwin
B M F Hussain
C Adam Smith
D None of them B

ক। দারউইন
খ। এম এফ হুসেইন
গ। অদাম স্মিথ
ঘ। অমত্তা নৎত্তে খ।

200 Lal Bahadur Shastri was born on

২০০। লাল বহাদুর শাস্ত্রি

A October 2
B December 2
C January 2
D. March 2 A.

ক। ওক্টোবর ২ পোকখি।
খ। দিসেম্বর ২ দা পোকখি।
গ। জনুযারি ২ দা পোকখি।
ঘ। মার্চ ২ দা পোকখি। ক।

201 Indrani Rahman is famous for	২০১। ইন্দ্রানি রেহমান .
A. Tabala	ক। তবলাদা ফাওই।
B Piyano	খ। পিযানোদা ফাওই।
C Dancing	গ। জগোযদা ফাওই।
D. Painting C	ঘ। লাইযেকপদা ,,। গ।
202 Hero of Mahabharata is	২০২। মহাভারতকি হেরোদি
A Krishna	ক। কৃষ্ণনি।
B Arjun	খ। অর্জুননি।
C Baladeva	গ। বলাদেবনি।
D None of them A	ঘ। অমৎতা নৎতে। ক।
203 U N. Security Council has	২০৩। ইউ এন গী সেক্যুরিতি কাউনসিলদা মেম্বর
A 10 members	ক। ১০ লৈ।
B 11 ,,	খ। ১১ লৈ।
C 12 ,,	গ। ১২ লৈ।
D 15 ,, D	ঘ। ১৫ লৈ। ঘ।
204 SAARC'S Secretariate is at	২০৪। SAARC কি সেক্রেটরিয়েট :
A India	ক। ভারততা লৈ।
B Kathmandu	খ। কাটমন্দুদা লৈ।
C. Africa	গ। আফ্রিকাদা লৈ।
D None of them B	ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।
205 Father of Biology is :	২০৫। ফাদর ওফ বাইওলোজি হায়রগা
A Ronald Ross	ক। রোনালড রোসপু বনৈ।
B Dr C V. Raman	খ। দাক্তর সি ভি রমনমু ,,।

C Aristotle
D Newton A

গ। এরিষ্টোটলবু খংনৈ।
ঘ। নিউটনবু খংনৈ। ক।

206 Who is the Writer "Cricket my style" ?

২০৬। Cricket my style হায়বা লাইরিক অসি কনানা ইবনো ?

A Kapil Dev
B Imran Khan
C R C Dutta
D None of them A

ক। কাপিল দেব।
খ। ইমরান খান।
গ। আর সি দত্ত।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

207 Who is Writer of "Unhappy India" ?

২০৭। "Unhappy India" হায়বা লাইরিক অসি কনানা ইবনো ?

A Lala Lajpat Rai
B M K Gandhi
C Rahim
D. Kabir A

ক। লালা লাজপট রায।
খ। এম কে গান্ধি।
গ। রহিম।
ঘ। কবির। ক।

208 Who is the first Lady President of the U N General Assembly

২০৮। ইউনাইটেদ নেসনসকী ইহান হানবা নুপী প্রেসিদেন্টতি ঃ

A Mother Teresa
B Vijaya Lakshmi Pandit
C Elezabeth
D Indira Gandhi B

ক। মাদর টেরেসানি।
খ। বিজয়া লক্ষ্মি পন্দিটনি।
গ। ইলিজাবেথ নি।
ঘ। ইন্দিরা গান্ধিনি। খ।

209 The 10th Asian Games were held at :

২০৯। তরাশুবা এসিয়ান গেমস

A. Delhi
B Seoul
C Japan
D Africa B

ক। দিল্লিদা পাংথোকখি।
খ। সিওলদা পাংথোকখি।
গ। জপান্দা পাংথোকখি।
ঘ। অফ্রিকাদা পাংথোকখি। খ।

210 Which is the neighbour Country of India ? ২১০। করম্না ভারতকা যুমলোম্বা লৈবাক্লো ?

A Asia ক। এসিযা
B Pakistan খ। পাকিস্থান
C Japan গ। জপান
D Russia B ঘ। রুসিযা।

211 The President of India is elected for a term of : ২১১। ভারতকি প্রসিদেন্ট

A 3 years ক চহি ৩ গী খল্লি।
B 4 years খ। চহি ৪ গী খল্লি।
C 5 years গ। চহি ৫ গী খল্লি।
D 6 years C ঘ। চহি ৬ কী খল্লি। গ।

212 Minimum age of an M L A is : ২১২। M L A গী চহি যামদ্রবদা

A 18 years ক। ১৮ দগী তারোইদবনি।
B 21 years খ। ২১ দগী তারোইদবনি।
C 35 years গ। ৩৫ দগী তারোইদবনি।
D, 40 years B ঘ। ৪০ দগী তারোইদবনি। খ।

213 Minimum age of a Governor is ২১৩। গভর্নর অমনা যামদ্রবদা.

A 35 years ক। চহি ৩৫ শুগদবনি।
B 45 years খ। চহি ৪৫ শুগদবনি।
C 50 years গ। চহি ৫০ শুগদবনি।
D 60 years A ঘ। চহি ৬০ শুগদবনি। ক।

214 Western Education system was introduced in India by . ২১৪। ভারততা নোংচুপলোমগী শিক্ষা কনানা হোদোকখি।

A M K Gandhi	ক। এম: কে গান্ধি
B Lord Macaula	খ। লোর্ড মাকাওলা
C Dr Rajendra Prasad	গ। দাক্তর রাজেন্দ্র প্রসাদ
D None of them B	ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

215 Lord Budha was born at :	২১৫। লোর্ড বুধদেব :
A Panchala	ক। পানচলাদা পোকখি।
B Samata	খ। শামাটাদা পোকখি।
C Lumbini	গ। লুমবিনি দা পোকখি।
D. None of these C	ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

222 Lord Krishna explained Bhagavat Gita at :	২২২। কৃষ্ণনা ভগবত গিতাবু :
A Mathura	ক। মথুরাদা শুগাইনা তাকখি।
B Kurukshetra	খ। কুরুক্ষেত্রদা ,, ,, ।
C Agra	গ। অগ্রাদা ,, ,, ।
D None of these B	ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

223 Homer was the greatest poet of the Language	২২৩। হোমর
A Greek	ক। গ্রীক লোনগী অখোইবা কবিগ
B Japanese	খ। জপানীজ লোনগী ,, ,, ।
C Hindi	গ। হিন্দি লোনগী ,, ,, ।
D English A	ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

224 The name of the wife of Mahavira was	২২৪। মহাবীরগী লুপিগী মমিং .
A Sita	ক। সিতানি।
B Yashodhara	খ। যসোধারানি।

C Yashoda
D None of them C

গ। যসোদা নি।
ঘ। অমন্তা নঙে। গ।

222 Alexander died at :

A. Babylon
B Greek
C Alexandarıa
D Non of them B

২২২। অলেকজেন্দর :

ক। বেবিলোন দা শিখি।
খ। গ্রীকতা শিখি।
গ। অলেকজেন্দরিয়াদা শিখি।
ঘ। অমন্তা নঙে। ক।

223 Bısmıllah Khan played

A Pıyano
B Tabla
C Sıtar
D None of them B

২২৩। বিসমিল্লা খান

ক। পিযানো খোংলম্মী।
খ। তবলা যৈরম্মী।
গ। সিটার খোংলম্মী।
ঘ। অমন্তা নঙে। ক।

224 Ashoka ascended the throne of Magadha ın ,

A 272 B C
B 273 B C
C 274 B C
D None of these C

২২৪। অশোক্না মগধ লৈবাক্নী সিংহাসন .

ক। ২৭২ B C দা কারম্মী।
খ। ২৭৩ B C দা কারম্মী।
গ। ২৭৪ B C দা কারম্মী।
ঘ। অমংতা নংতে। গ।

225 The Huns attacked India durıng the perıod of

A The Gupta
B The Mughals
C. The Senas
D. None of these A

২২৫। হুনশিংনা ভারততা .

ক। গুপ্তশিংগী মতমদা লান্দারক্রম্মী
খ। মোগালশিংগী ,, ,, ।
গ। সেনাশিংগী ,, ,, ।
ঘ। অমন্তা নঙে। ক।

226 The author of the Kadambari was ·
২২৬। কদম্বরি ইরবা মিশক্তি

A Aanabhata — ক। অনভাতানি।
B Kalidash — খ। কলিদাসনি।
C Jaideva — গ। জয়দেবনি।
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে।

A — ক।

224 Alexander showed respect and honour to king
২২৪। অলেকজেন্দরনা ভারতকী নিংথৌ

A Ambhi — ক। অম্ভিবু ইকাই খুম্নবা উৎলম্মী।
B Puru — খ। পুরুবু ইকাই খুম্নবা উৎলম্মী।
C Kaniska — গ। কনিস্কবু ইকাই ,, ,, ।
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে।

B — খ।

225 Prithibiraj was the king of
২২৫। পৃথিবিরাজ

A Chouhan — ক। চৌহানশিংগী নিংথৌনি।
B Sena dynasty — খ। সেনা দাযনেষ্টিগী নিংথৌনি।
C Bengal — গ। বেঙ্গলগী নিংথৌনি।
D Punjab — ঘ। পঞ্জাবকি নিংথৌনি।

A — ক।

226 Solar eclipse was occured on in the year eighty's :
২২৬। ১৯৮০ দা থোকখিবা সূর্য্য গ্রহন ঃ

A 1-1-1980 — ক। তাং ১-১-১৯৮০ দনি।
B 1-2-1980 — খ। তাং ১-২-১৯৮০ দনি।
C 26-2 1980 — গ। তাং ২৬-২-১৯৮০ দনি
D 26-2-1981 — ঘ। তাং ২৬-২-১৯৮১ দনি।

C

227 Solar eclipse was occured on in the year ninety's
২৭। ১৯৯০ গী মনুংদা থোকখিবা সূর্য্য গ্রহন

A 24-10-95 — ক। তাং ২৪-১০-৯৫ দনি।
B 22-10-95 — খ। তাং ২২-১০-৯৫ দনি।
C 26-9-90 — গ। তাং ২৬-৯-৯০ দনি।
D 30-10-95 A — ঘ। তাং ৩০-১০-৯৫ দনি। ক।

228 Lumbini was the birth place of — ২২৮। লুমবিনি

A Akbar — ক। আকবরগী পোক্নফমনি।
B Ashoka — খ। অশোককি পোক্নফমনি।
C Lord Budha — গ। লোর্ড বুধগী পোক্নফমনি।
D Lord Krishna C — ঘ। লোর্ড কৃষ্ণগী পোক্নফমনি। গ

229 Shahajahan's eldest son was : — ২২৯। সহজহানগী ইহান হানবা মচা নুপাদি :

A Dara — ক। দারানি।
B Jahangir — খ। জহাঙ্গিরনি।
C Dilir Khan — গ। দিলির খাননি।
D None of them A — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

230 The last Mugol Emperor was — ২৩০। ইরোই লোইবা মোগোল নি থৌরেলদি :

A Sher Shah — ক। শের শহানি।
B Bahadur Shah — খ। বহাদুর শহানি।
C Shaha Alam — গ। শাহ আলমনি।
D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

231 The first Chief Justice of India was : — ২৩১। ইহান হানবা ভারতকী চিফ জষ্টীসতি

A Monson — ক। মোনসোন নি।
B. Sir Clive — খ। সার ক্লাইভ নি।
C Warren Hastings — গ। রারেন হেষ্টিংসনি।
D Sir Elijah Impey D. — ঘ। সার ইলিজা ইমপেনি। ঘ।

English	Manipuri
232 Tipu Sultan of Mysore was killed in :	২৩১। মহিশুরগী টিপু স্থলটান
A The fourth Mysore war	ক। মরিশুবা মহিশুরগী লান্দা হাংখি।
B The Sixth Mysore war	খ। তরুকশুবা মহিশুরগী লান্দা হাংখি।
C. The fifth Mysore war	গ। মঙাশুবা মহিশুরগী লান্দা হাংখি।
D None of these	ঘ। অমত্তা নংতে।
A	ক।

English	Manipuri
233 The first Gurkha war was during the administration of	২৩২। ইহান হানবা গুরখাশিংগী লান — মতমদা থোকখি।
A Warren Hastings	ক। ৱারেন হেষ্টিংস।
B Lord Moira	খ। লোর্ড মোয়রা।
C, Lord Lytton	গ। লোর্ড লিটোন।
None of them B	ঘ। অমত্তা নংতে। গ।

English	Manipuri
234 The Azad Hind Forces was formed by :	২৩৪। আজাদ হিন্দ ফৌজ
A Chittaranjan Das	ক। চিত্তরনজন দাশনা শেমখিবনি।
B Pandit Nehru	খ। পণ্ডিত নেহরুনা শেমখিবনি।
C Netaji	গ। নেটাজিনা শেমখিবনি।
D Gandhi C	ঘ। গান্ধিনা শেমখিবনি। গ।

English	Manipuri
235 The largest State of India is	১৩৫। ভারতকি খ্বাইদগী চাওবা ষ্টেটতি
A Tamil Nadu	ক। টামিল নাদুনি।
B Madhya Pradesh	খ। মধ্য প্রদেশনি।
C Bihar	গ। বিহারনি।
D U P B	ঘ। ইউ পিঃ নি। খ।

236 The Smallest state of India is
১৩৬। খাইদগী পিকপা ভারতকি ষ্টেটতি.

A Manipur — ক। মনিপুরনি।
B Nagaland — খ। নাগালেণ্ডনি।
C Goa — গ। গোয়ানি।
D Sikkim — ঘ। সিক্কিমনি।
C — গ।

237 Lake Chilka is located at
২৩৭। চিলকা পাৎ

A West Bengal — ক। ৱেষ্ট বেঙ্গলদা লৈ।
B Orissa — খ। উরিষ্যাদা লৈ।
C Bihar — গ। বিহারদা লৈ।
D Assam — ঘ। অসামদা লৈ।
B — খ।

238 The Supreme Commander of the Air-force, Army Staff and Naval Staff of India is :
২৩৮। ভারতকি এযার ফোর্স, অরমি ষ্টাফ অমস্তুং নেভেল ষ্টাফকি সুপ্রিম কমানদরদি.

A Prime Minister — ক। প্রাইম মিনিষ্টরনি।
B President — খ। প্রসিদেন্টনি।
C Vice President — গ। ভাইস প্রসিদেন্টনি।
D Foreign Affairs Minister — ঘ। ফোরেন এফিয়ারস মিনিষ্টরনি
B — খ।

239 Who laid the foundation stone of New Delhi ?
২৩৯। নিউ দিল্লি শাননবা যাত্রা কনানা হুনখিবগে ?

A King George (v) — ক। কিং জোর্জ (৫) নি।
B Lord canning — খ। লোর্ড কেন্নিং নি।
C Lord Mayo — গ। লোর্ড মায়ো নি।
D Lord Lytton — ঘ। লোর্ড লিটোন নি।
A. — ক।

240 The highest mountain Peak of the World is in :

A Tibet
B Japan
C America
D China A

২৪০। পৃথিবীগী খ্বাইদগী ৱাংবা চিং-দোলদি :

ক। টিবেটতা লৈ।
খ। জপানদা লৈ।
গ। আমেরিকাদা লৈ।
ঘ। চিনাদা লৈ। ক।

241 The Planning Commission of India was Set up in

A August 1947
B March 1950
C December 1952
D January 1952 B

২৪১। ভারতকি প্লান্নিং কমিসন :

ক। ১৯৪৭ কি আগষ্টদা লিংখৎখি
খ। ১৯৫০ গী মার্চদা ,,।
গ। ১৯৫২ গী দিসেম্বরদা ,,।
ঘ। ১৯৫২ গী জনুযারিদা ,,। খ।

242 In the wheel of the National Flag of India has :

A 14 Spokes
B 15 Spokes
C 16 Spokes
D 24 Spokes D

২৪২। ভারত জাতিগী ফিরানগী ময়াইদা যাওবা চক্র অহুগী :

ক। স্পোক ১৪ নি।
খ। স্পোক ১৫ নি।
গ। স্পোক ১৬ নি।
ঘ। স্পোক ২৪ নি। ঘ।

243 The largest producer of Iron ore in India is :

A U P
B M P,
C Punjab
D Bihar D

২৪৩। ভারততা আইরন ওর যাম্না থোকপা স্টেটতি।

ক। ইউ পি নি।
খ। এম পি নি।
গ। পঞ্জাব নি।
ঘ। বিহারনি। ঘ।

244 Tropic of Cancer passes through

২৪৪। ট্রোপিক ওফ কেন্সরনা

A Bihar
B Tamil Nadu
C U P
D M P D

ক। বিহার ফাওহ্না চংলি।
খ। টামিল নাড় ফাওহ্না চংলি।
গ। ইউ পিঃ ফাওহ্না চংলি।
ঘ। এম পি ফাওহ্না চংলি। ঘ।

245 Red soil is found in India at :

২৪৫। রেড সোইল অসি

A Manipur
B Nagaland
C Karnataka
D Bihar C

ক। মনিপুরদা ফংই।
খ। নাগাল্যেণ্ডদা ফংই।
গ। কর্ণাটকাদা ফংই।
ঘ। বিহারদা ফংই। গ।

246 Which one of the following is the largest Producer in India .

২৪৬। ভারততা মথাগীশিং অসিদগী করম্বনা খাইদগী হেন্না থোকপগে ?

A Manganese
B Iron ore
C Coal
D Petrolium A,

ক। মেঙ্গানিজ
খ। আইরন ওর
গ। কোয়লা
ঘ। পেট্রোলিয়ম ক।

247 Which one of the following is the largest producer of Rubber in the World ?

২৪৭। পৃথিবিদা মথাগীশিং অসিগী মনুংদা করম্বনা রবর খাইদগী হেন্না থোকপগে ?

A Malaya
B America
C. Japan
D Thailand A,

ক। মালয়া
খ। আমেরিকা
গ। জপান
ঘ। থাইল্যাণ্ড ক।

248 The Devis Cup is associated with .

২৪৮। দেভিস কপ :

A Cricket
B Polo

ক। ক্রিকেৎ কিন্নি।
ঘ। পোলো গীনি।

C Hockey
D Lawn Tennis D

গ। হোকি গীনি।
ঘ। লোওন টেনিস কীনি। ঘ।

249 What is the National Game of U S A

A. Boxing
B Tennis
C Baseball
D None of these C

২৪৯। ইউ এস এ গী নেসনেল গেমসদি

ক। বোক্সিংনি।
খ। টেনিস নি।
গ। বেজ বোলনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

250 Subrato cup is for

A Racing
B Shooting
C Judo
D Football D

২৫০। সুব্রতো কপ

ক। লমজেলগীনি।
খ। নোংমৈ কাপ্পগীনি।
গ। যুদোগীনি।
ঘ। ফুটবোলগীনি। D।

251 The words "Satya Meva Jayate" are taken from

A Gita
B Mundaka Upanishad
C Sama Veda
D None of these B

২৫১। "সত্য মেব জয়টে" হায়বা রাহৈশিং অসি

ক। গীতাদগী লোৎথোকপনি।
খ। মুন্দাকা উপনিসদতগীনি।
গ। শামা বেদদগীনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

252 Mohan Bagan is related to

A Judo
B Soccer
C Shooting
D Racing B.

২৫২। মোহন বগানদি

ক। যুদোগা মরি লৈনৈ।
খ। সোকরগা মরি লৈনৈ।
গ। নোংমৈ কাপ্পগা মরি লৈনৈ।
ঘ। লমজেলগা মরি লৈনৈ। খ।

253 India's first T V centre was set up at

২৫৩। ভারতকি ইহাল হ'নবা T.V. সেন্টরদি।

A Ooty	ক। উটিদা লিংখৎখি।
B Delhi	খ। দিল্লিদা লিংখৎখি।
C. Madras	গ। মদ্রাজদা লিংখৎখি।
D Bombay B	ঘ। বোম্বেদা লিংখৎখি। খ।
254 The name "Harijan was given by :	২৫৪। হরিজন হায়বা মিংথোল অসি
A Neharu	ক। নেহরুনা থোনবনি।
B. Gandhi	খ। গান্ধিনা থোনবনি।
C Lal Bahadur Shastri	গ। লাল বহাদুর শাস্ত্রীনা থোনবনি
D Gopal Krishna Gokhale B	ঘ। গোপাল কৃষ্ণ গোখলেনা থোনবনি। খ।
255 The most populous city of India is	২৫৫। ভারততা খাইদগী মী যুংনা তাবা সহরদি
A Bombay	ক। বোম্বেনি।
B Calcutta	খ। কলকতানি।
C Madras	গ। মদ্রাজ নি।
D Porbandar B	ঘ। পোরবন্দর নি। খ।
256 India's war of Independence was fought in the year	২৫৬। ভারতকি ইহান হানবা লিংখা তম্বগী লান
A 1912	ক। ১৯১২ দনি।
B 1942	খ। ১৯৪২ দনি।
C 1857	গ। ১৮৫৭ দনি।
D None of these C	ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।
257 Prime Minister is	২৫৭। প্রাইম মিনিস্টরদি
A. Appointed by the President	ক। প্রসিদেন্টনা খল্লি।

B Nominated by the Vice President	ঘ। ভাইস প্রসিদেন্টনা নোমিনেট তৌবনি।
C The leader of the majority party of Lok Sava	গ। লোক সভাগী মেজোরিটি পার্টিগী লিডরনি।
D None of them C	ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।
258. Jallianwala Bagh is at :	২৫৮। জাল্লিযানৱালা ভাগ :
A Amritser	ক। অম্রিটসরদা লৈ।
B Bombay	খ। বোম্বেদা লৈ।
C Madras	গ। মদ্রাজদা লৈ।
D Allahabad A	ঘ। এল্লাহবাদতা লৈ। ক।
259 The Army Head quarters of India is at	২৫৯। ভারতকী আরমি হেডকারটরদি
A New Delhi	ক। নিউ দিল্লিদা লৈ।
B Madras	খ। মদ্রাজদা লৈ।
C Bombay	গ। বোম্বেদা লৈ।
D None of these A	ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।
260 The Police Head quarters of Manipur is at	২৬০। মনিপুরগী পুলিস হেড কারটরদি
A Senapati	ক। সেনাপতিদা লৈ।
B Lamphel	খ। লমফেলদা লৈ।
C Pangei	গ। পাঙৈদা লৈ।
D Imphal D	ঘ। ইম্ফালদা লৈ। ঘ।
261 How many Universities are there in Manipur	২৬১। মনিপুরদা বিশ্ববিদালয কয়া লৈবগে ?

A 1 — ক। ১
B 2 — খ। ২
C 3 — গ। ৩
D 4 — ঘ। ৪
B — খ।

262 How many districts are there in Manipur ? — ২৬২। মনিপুরদা জিলা কযা লৈবগে ?

A 4 — ক। ৪
B 10 — খ। ১০
C 8 — গ। ৮
D 6 — ঘ। ৬
C — গ।

263 Russian Revolution took place in the year : — ২৬৩। রসিযান রিভোলুসন .

A 1917 — ক। ১৯১৭ তা থোকখি।
B 1918 — খ। ১৯১৮ দা থোকখি।
C 1919 — গ। ১৯১৯ দা থোকখি।
D 1920 — ঘ। ১৯২০ দা থোকখি।
A — ক।

264 "City of Seven Hills" is — ২৬৪। "সিটি ওফ সেভেন হিলস"

A New York — ক। নিউ য়োর্ক নি।
B Calcutta — খ। কলকটা নি।
C Shillong — গ। সিলং নি।
D Rome — ঘ। রোম নি।
A — ক।

265 National Sports of Japan is — ২৬৫। জপানগী নেসনেল স্পোর্টস তি :

A Boxing — ক। বোকসিং নি।
B Racing — খ। লমজেল নি।
C Ju jit Su — গ। জু জিট স্যু ি
D Judo — ঘ। জুদো নি।
C — গ।

266 "Land of Midnight Sun" is .

A Italy
B Norway
C Erance
D Korea B.

২৬৬। "Land of the Mid night Sun" হায়বসি ;

ক। ইটালি নি।
খ। নোরবে নি।
গ। ফ্রান্স নি।
ঘ। কোরিয়া নি। খ।

267 The most populous Country in the World is

A Japan
B Pakistan
C China
D. Denmark C

২৬৭। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী মী কুংনা তাবা লৈবাক্তি

ক। জপান নি।
খ। পাকিষ্টান নি।
গ* চিনানি।
ঘ। দেনমার্কনি। গ।

268 The City of Los Angeless is famous for

A Natural beauty
B Film Studios
C High mountains
D None of these B

২৬৮। সিটি ওফ লোস এনজেলিস অসি

ক। প্রকিতিগী ফজবগীদমক ফাওই।
খ। ফিলম নমফমগীদমক ফাওই।
গ। অৱাংবা চিংশা, লৈবগীদমক ,, ।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

269 Famous Country for Dairy farming is

A Pakistan
B. Denmark
C German
D South Africa

B

২৬৯। দয়েরি ফামিংদা ফাওবা লম-দি

ক। পাকিষ্টান নি।
খ। দেনমার্কনি।
গ। জরমন নি।
ঘ। খা অফ্রিকানি। খ।

270. White lilly is the emblem of :

২৭০। White lilly

A	England	ক।	ইংলেন্দগী emblem নি।
B	Italy	খ।	ইটালিগী emblem নি।
C	Nepal	গ।	নেপালগী emblem নি।
D.	None of these	ঘ।	অমত্তা নত্তে।

B. খ।

271. Largest City in China is :

২৭১। চিনাগী খ্বাইদগী চাওবা সহরদি

A	Peking	ক।	পেকিং নি।
B	Shanghai	খ।	শংহায় নি।
C	Canton	গ।	কেনটোন নি।
D	None of these	ঘ।	অমত্তা নত্তে।

A

272 India's income is mainly derived from :

২৭২। ভারতকি ইনকমদি

A	Agriculture	ক।	লৌউ শিংউবদগী লাকই।
B	Industry	খ।	কল কারখনাগী লাকই।
C	Excise	গ।	এক্সাইজদগী লাকই।
D	None of these	ঘ।	অমত্তা নত্তে।

A ক।

273 The President of India is elected by the :

২৭৩। ভারতকি প্রসিদেন্ট

A	Members of Parliament	ক।	এম: পি শিংনা ভোট থাদনবগা খল্লি।
B	M L As and M-P s	খ।	এম. পি অমসু, এম এল' এ: শিংনা ভোট থাদনবগা খল্লি।
C	M L As	গ।	এম এল এ: শিংনা ভোট থাদনবগা খল্লি।
D	None of them	ঘ।	অমত্তা নত্তে।

B খ।

274. The number of High Courts in India is — ২৭৪। ভারতত্তা হাইকোর্ট মশিং।

A. 14		ক। ১৪ লৈ।	
B 15		খ। ১৫ লৈ।	
C 16		গ। ১৬ লৈ।	
D 18	D	ঘ। ১৮ লৈ।	ঘ।

275 The Smallest planet is — ২৭৫। খ্বাইদগী পিকপা গ্রহদি।

A Pluto		ক। প্লুটো নি।	
B Mercury		খ। মরকরি নি।	
C Saturn		গ। সেটরন নি।	
D. All the above	B	ঘ। লোইনমক পীকই।	খ।

276 The largest producer of Silver in the World is . — ২৭৬। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী সিলভর থোকপা লৈবাকতি

A India		ক। ইন্দিযা নি।	
B U S A.		খ। ইউ. এস এ নি।	
C Japan		গ। জপান নি।	
D. Indonesia	B	ঘ। ইন্দোনেসিযানি।	খ।

277 The largest producer of Wool in in the World is — ২৭৭। পৃথিবীদা শামতু যাম্না পুথোকপা লৈবাকতি :

A Australia		ক। অষ্ট্রেলিয়া নি।	
B Greenland		খ। গ্রীনলেন্দ নি।	
C South Africa		গ। সাউথ অফ্রিকা নি।	
D India	A	ঘ। ইন্দিয়ানি।	ক।

278 The largest Gulf of the World : — ২৭৮। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী চাওবা গলফতি .

A Gulf of Combay — ক। গলফ ওক কম্বেনি।
B Gulf of Maxico — খ। গলফ ওফ মেক্সিকোনি।
C Gulf of Persia — গ। গলফ ওফ পার্সিয়ানি।
D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

279 The largest Producer of Uranium in the World — ২৭৯। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী ইউরেনিযম থোকপা লৈবাক্তি

A Zaire — ক। জাইরিনি।
B India — খ। ইন্দিযানি।
C, Nepal — গ। নেপালনি।
D None of them A — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

280. Largest Island of the World is : — ২৮০। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী চাওবা ইথংতি ?

A Iceland — ক। আইসলেন্দ নি।
B Cylon — খ। সিলোন নি।
C Greenland — গ। গ্রীনলেন্দ নি।
D None of these C — ঘ। অমত্তা নংত্তে। গ।

281 Largest producer of Gold in the World . — ২৮১। পৃথিবীগী মনুংদা সনা খ্বাইদগী য়াম্না থোকপা লমদি

A South Africa — ক। সাউথ অফ্রিকানি।
B India — খ। ইন্দিয়ানি।
C Nepal — গ। নেপালনি।
D Pakistan A — ঘ। পাকিষ্টাননি।

282 The largest producer of Uranium of India is : — ২৮২। ভারতকী মনুংদা ইউরেনিয়ম য়াম্না থোকপা লমদি

A Assam — ক। অসামনি।
B Nagaland — খ। নাগালেন্দ নি।

C Tamil Nadu
D. Bihar D.

গ। তাম্বিল নাদু নি।
ঘ। বিহারনি। ঘ।

283. The largest Sea animal is :

A. Blue Whale
B Elephant
C White Whale
D None of these A.

২৮৩। খ্বাইদগী চাওবা সি এনি-মেলদি

ক। শংবাম্নবা তিমিনি।
খ। শামুনি।
গ। অঙোৌবা তিমিনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

284 Thermometer was invented by

A S D. Soman
B Ann Taylor
C Galilio
D None of them A

২৮৪। থরমোমিটর

ক। এস ডিঃ সোমননা পুথোকখি
খ। অন্ন টেলরনা পুথোকখি।
গ। গেলিলিওনা পুথোকখি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

285 The Highest Water fall is

A Carrao
B Angel falls
C Venizuila
D None of them B

২৮৫। খ্বাইদগী চাওবা ঈশিং চায়-বিদি

ক। করাও নি।
খ। এনজেল ফোলসনি।
গ। ভেনিজুইলা নি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

286 The wettest place is

A Hawaii Island
B. Kauai
C. Mount Wai
D None of these C

২৮৬। খ্বাইদগী চোংপা মফমদি

ক। হবাই আইলেন্দ নি।
খ। কাউই নি।
গ। মাউণ্ট বায় নি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

287 The Highest mountain peak is

২৮৭। খ্বাইদগী ৱাংবা চিংদোলদি

A Mount Everest — ক। মাউন্ট ইভরেষ্টনি।
B Godwin Astin — খ। গোডউইন অষ্টিন নি।
C Koubru — গ। কৌব্রুনি।
D Baruni — ঘ। বারুনি নি।
A — ক।

288 The heavyest metal is :
২৮৮। খ্বাইদগী লুনা ধাতুদি :

A Iridium — ক। ইরিদিয়ম নি।
B Iron — খ। যোৎ নি।
C Radium — গ। রেদিয়ম নি।
D Gold — ঘ। সনা নি।
A — ক।

289 China Celebrates Kite's festival on
২৮৯। চিনাদা তেলঙ্গাগী কুম্মৈ

A 6th day of June — ক। জুন থাগী ৬শুবা নুমিৎতা পাংথোকই।
B. 9th day of September — খ। সেপ্তেম্বর থাগী ৯শুবা নুমিৎতা পাংথোকই।
C 8th day of August — গ। অগষ্ট থাগী ৮শুবা নুমিৎতা পাংথোকই।
D 7th day of July — ঘ। জুলাই থাগী ৭শুবা নুমিৎতা পাংথোকই।
B — খ।

290 The first news paper of the World is
২৯০। পৃথিবীগী ইহান হানবা খবরদি

A. Telegraph — ক। টেলিগ্রাফ নি।
B Daily Acts — খ। দেইলি এক্টস নি।
C German daily — গ। জরমন দেইলিনি।
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে।
B. — খ।

291 The first Drama of William Sekespeare s :
২৯১। William Sekespeare গী ইহান হানবা ড্রামাদি :

A Henry (vi) — ক। হেনরি সিক্সথি।
B Henry (viii) — খ। হেনরি আইটথি।
C The tempest — গ। দি টেমপেষ্ট নি।
D Romeo and Juliat — ঘ। রোমিও জুলিয়েটনি।

A. — ক

292 Rice was grown first at: — ২৯২। ইহান হান্না কৌ

A Nepal — ক। নেপালদা হৌখি।
B Russia — খ। রুসিয়াদা হৌখি।
C Africa — গ। অফ্রিকাদা হৌখি।
D India — ঘ। ইন্দিযাদা হৌখি।

D — ঘ।

293 The first Cartoonist was. — ২৯৩। ইহান হানবা কার্টুনিষ্টতি

A Hegel — ক। হেজেলনি।
B William Hogarth — খ। উইলিয়ম হোগারথনি।
C. Thomas Rowlandson — গ। থোমাস রোওলেন্দসননি।
D None of these — ঘ। অমত্তা নত্তে।

B — খ।

294 Where is the Great wall — ২৯৪। Great wall কদায়দা লৈবগে ?

A Nepal — ক। নেপালদা লৈ।
B Russia — খ। রুসিয়াদা লৈ।
C U. S. A. — গ। ইউ এস এ. দা লৈ।
D China — ঘ। চিনাদা লৈ।

D — ঘ।

295 What is the Bottle tree — ২৯৫। Bottle tree করিনো

A Fir — ক। Fir বু থংনৈ।
B Pine tree — খ। Pine tree বু [illegible]।
C Baobab — গ। Baobab বু [illegible]।
D, None of these — ঘ। অমত্তা নত্তে।

C

296 The Heavyest/largest bear is .
২৯৬। খ্বাইদগী লুহ্বা/চাওবা শও-মদি .

A. Polar bear — ক। পোলর বিয়ারনি।
B Black bear — খ। ব্লেক বিয়ারনি।
C. Alaskan brown bear — গ। অলাসকান ব্রাউন্দ বিয়ারনি।
D None of these — ঘ। অমত্তা নত্তে।
C — গ।

297 The oldest/best Player of Tennis of the 15 century is :
২৯৭। ১৫ শুবা শকাব্দগী খ্বাইদগী ফবা টেনিস শান্নরোইদি

A Henry (ii) — ক। হেনরি ২ নি।
B Louis (xiv) — খ। লোইস ১৪ নি।
C. Henry (iv) — গ। হেনরি ৪ নি।
D Henry (iii) — ঘ। ৩শুবা হেনরিনি।
A — ক।

298. What is Asteroid ? ২৯৮। এসটেরোইড হায়বসি

A It is a small planet — ক। অপিকপা গ্রহ অমগী মমিংনি।
B It is a group of planet — খ। গ্রহ চবুল অমগী মমিংনি।
C It is a name of an Astronomer — গ। এষ্ট্রোনোমর অমগী মমিংনি।
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে।
B. — খ।

299. What is Mammoth ? ২৯৯। Mammoth হায়বসি

A It is an elephant of stone age — ক। নুংগী যুগকি শামুনি।
B It is white elephant — খ। অঙৌবা শামু অমনি।
C It is a buffalo like elephant — গ। ইরোই মাননবা শামুনি।
D None of these — ঘ। অমত্তা নত্তে।
A — ক।

300. Turantala is a name of .
৩০০। টুরানটুলা হায়বসি :

A Tiger — ক। কৈ অমগী মম্বিংনি।
B Spider — খ। মি মখল অমগী মম্বিংনি।
C Snake — গ। লিন মখল অমগী মম্বিংনি।
D Animal B. — ঘ। শা মখল অমগী মম্বিংনি। খ।

?0 Celebral palsy is name of a disease — ৩০১। Celebral palsy হায়বসি

A Heart — ক। Heart কী লাইনা মখল অমনি।
B Lung — খ। Lung কী লাইনা মখল অমনি।
C Brain — গ। Brain গী লাইনা মখল ,, ।
D None of them C — ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

302 Small hours is the hours of a day from — ৩০১। Small hours হায়বসি বসি নোংমগী মমুংদা :

A 6 a m to 9 a m — ক। অয়ুক পুং ৬ তগী ৯ ফাওবনি।
B 10 a m to 12 Noon — খ। অয়ুক পুং ১০ দগী ১২ ,, ।
C 1 p m to 6 p m — গ। নুংথিল পুং ১ দগী ৬ ফাওবনি।
D Midnight to 5 a.m D — ঘ। নোংয়াইদগী অয়ুকী পুং ৫ ফাওবনি। ঘ।

303 Who is the first winner of Marathon race in the World Olympic ? — ৩০৩। World Olympic তা হৈহান হায়বা অশাংবা লমচেল থোইবা নুপাদু

A Zatopek — ক। জাটোপেকনি।
B Spyros Louis — খ। স্পেরোস লোইসনি।
C Abebe Bikila — গ। অবেবী বিকিলা নি।
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

304 International Red Cross Society's first session was held at — ৩০৪। হৈহান হায়বা International Red Cross Society গী মিফম অদু :

A Hirosima — ক। হিরোসিমাদা পা খোকখি।
B Mexico — খ। মেক্সিকোদা পাংখোকখি।
C Geneva — গ। জেনেভাদা পাংখোকখি।
D Nagashaki C — ঘ। নাগাশাকিদা ,, । গ।

305 In the charter of U N consists: — ৩০৫। U N গী charter দা:

A 111 articles — ক। অরটিকল ১১১ য়াওই।
B. 100 articles — খ। অরটিকল ১০০ যাওই।
C 108 articles — গ। অরটিকল ১০৮ যাওই।
D. 10 articles A — ঘ। অরটিকল ১০ য়াওই। ক।

306 The meaning of Koran is — ৩০৬। কোরান হায়বগী অর্থদি

A "That should be worshiped" — ক। মহুবু নিংগদবনি হায়বনি।
B "That should be read" — খ। মহুবু পাগদবনি হায়বনি।
C. "That should be obeyed" — গ। মহুবু ইনগদবনি হায়বনি।
D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

307 How many Suras or chapters in Koran? — ৩০৭। কোরানদা স্যুরাস নত্রগা চেপটর কযা লৈবগে?

A 100 suras — ক। স্যুরাস ১০০ লৈ।
B 114 suras — খ। স্যুরাস ১১৪ লৈ।
C 108 suras — গ। স্যুরাস ১০৮ লৈ।
D 120 suras B — ঘ। স্যুরাস ১২০ লৈ। খ।

308 When did charles Darwin sailed to Galapagos island? — ৩০৮। গেলাপাগোজ ইথংতো দারউইন্না করম্বা মতমদা চৎপগে?

A. 1830 — ক। ১৮৩০

B 1831
C 1832
D 1833 B.

খ। ১৮৩১
গ। ১৮৩২
ঘ। ১৮৩৩ খ।

309 International whaling commission was established in the year

৩০৯। International whaling commission করম্বা ম[illegible] লিং-খ [illegible]বগে ?

A 1945
B 1946
C 1947
D 1948 B

ক। ১৯৪৫
খ। ১৯৪৬
গ। ১৯৪৭
ঘ। ১৯৪৮ খ।

310 What is the land of Kangaroos ?

ক। কংগারুশী লৈবাক হায়রগা

A. Greenland
B Australia
C Romania
D Findland B

ক। গ্রীনলেন্দবু খংনৈ।
খ। অষ্ট্রেলিযাবু খংনৈ।
গ। রোমানিয়াবু খংনৈ।
ঘ। ফিন্দলেন্দবু খংনৈ। খ।

311 Squirrels are not find in the continent of

৩১১। থৈরোয় কংদবা মহাদেশতি

A. Africa
B Asia
C Europe
D Australia D

ক। অফ্রিকা নি।
খ। এসিযা নি।
গ। ইউরোপ নি।
ঘ। অষ্ট্রেলিয়া নি। ঘ।

312 Prophet Mohammad was borned at

৩১২। প্রোফেট মহমদ

A Arab
B. Iran
C Iraq
D Mecca D

ক। আরবতা পোকখি।
খ। ইরানদা পোকখি।
গ। ইরাকতা পোকখি।
ঘ। মক্কাদা পোকখি। ঘ।

313 Migrating birds migrate at :

A the end of Summer
B. the end of Winter
C beginning of Summer
D None of the e A

৩১৩। Migrating birds শিংনা ময়ুম হোংবসি

ক। কালেন থা লোয়রকপদনি।
খ। নিংথমথা লোয়রকপদনি।
গ। কালেন হৌরকপদনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

314 The frog animal with poisonous skin glands is

A Salamander
B Little frog
C Toads
D None of these A.

৩১৪। উনশাদা হু চেনবা হ্যঙ-যদি

ক। Salamander হায়বত্নি।
খ। Little frog হায়বত্নি।
গ। Toads হায়বত্নি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

315 Which bat carrys rabies and other diseases ?

A Vampire bats
B Flying Fox
C Central American bats
D None of them A

৩১৫। করম্বা শেকপি মখলনা রেবিজ নত্রগা অতৈ লায়না পুত্না চৎপগে ?

ক। Vampire হায়বা শেকপিত্নি।
খ। Flying Fox হায়বত্নি।
গ। Central American শেকপি শিংত্নি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

316 Which one is not car nivorous birds ?

A. Owls
B Hawks
C Falcones
D Doves D

৩১৬। শা ভা চাদবা উচেক করম্বনো ?

ক। মকু
খ। হোকস
গ। কেলকোন
ঘ। লমথুম্ব ঘ।

317 What animal can survive 17 days without any food ?

৩১৭। করম্বা শানা কুমিং ১৭ নি কবিগুম্বা অমত্তা চাদনা হিং বা ঙম্বগে ?

A Ox — ক। ষন লাবা
B Cow — খ। ষনবি
C Lion — গ। নোংশা
D Camel — ঘ। উং

D. — ঘ।

318 Who was Sun King — ৩১৮। Sun King হায়রগা কনাবু খংনবগে ?

A Henry (vi) — ক। হেনরি সিক্স
B Henry (viii) — খ। হেনরি আইট
C Lauis (xiv) — গ। লোইস ফোরটিন
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে

C — গ।

319 Who wrote first "the Communist Manifesto" ? — ৩১৯। কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো কনানা ইহাল হান্না ইখিবগে ?

A Lanin — ক। লেনিন
B Karl Marx — খ। কার্ল মাক্স
C Andre — গ। এনদ্রি
D None of them — ঘ। অমত্তা নত্তে।

B — খ।

320 Where is "Tutan Khamun Tomb" — ৩২০। Tutan Khamun Tomb কদাযদা লৈবগে ?

A Egypt — ক। ইজিপ্ট
B Pennsylvania — খ। পেনসিলভানিয়া
C Iraq — গ। ইরাক
D Denmark — ঘ। দেনমার্ক

A — ক।

321 Taj Mahal was built by the Mugol Emperor — ৩২১। তাজ মহল করম্না মোগল নিংথৌরেম্না শারম্বগে :

A Babur — ক। বাবর
B Sher Shaha — খ। শের শাহা

C. Shah Jahan	গ। শাহা জহান
D Arangazeb C	ঘ। ঔরংজেব গ।

322 The prophet Mohammed was born in the year :	৩২২। প্রোফেট মহমদ
A 570 A D	ক। এ দি ৫৭০ দা পোকখি।
B 571 A D	খ। এ দি ৫৭১ দা পোকখি।
C 572 A. D	গ। এ. দি॰ ৫৭২ দা পোকখি।
D 573 A D C	ঘ। এঃ দিঃ ৫৭৩ দা পোকখি। গ।

323 When was Franch Revolution ?	ফ্রান্সকি লালহৌ করম্বা মতমদগী হোখিবগে ?
A July 12, 1789	ক। ১৭৮৯ গী জুলাই ১২ দগীনি।
B July 13, 1789	খ। ১৭৮৯ গী জুলাই ১৩ দগীনি।
C July 14, 1789	গ। ১৭৮৯ গী জুলাই ১৪ দগীনি।
D None of these	ঘ। অমত্তা নত্তে। ক।

A.

324 The most urgent need of the body—more important even than food or drink is	৩২৪। চাক থক্কবা পোংশিংদগী হকচাংদা হেন্না দরকার ওইব পোংতি :
A Carbon dioxide	ক। কারবোন দাইওক্সাইডনি।
B Oxygen	খ। ওক্সিজেননি।
C Hydrogen	গ। হায়ড্রোজেননি।
D Nytrogen B.	ঘ। নাইট্রোজেননি। খ।

325 Penecillin was discovered by Alexander Fleming in the year	৩২৫। অলেকজেন্দর ফ্লিমিংনা পেনিসিলিন করম্বা চহিদা পুথোকখিবগে ?
A 1919	ক। ১৯১৯
B 1920	খ। ১৯২০

C, 1929
D 1930 C

গ। ১৯২৯
ঘ। ১৯৩০ গ।

326 Where is your funny bone ?

A On the leg
B On the lower arm
C On the upper arm
D On the shoulder
C,

৩২৬। Funny bone হায়রগা করম্বা শরুবু খংনবগে ?

ক। খোংগী শরুবু খংনি।
খ। পাম্বোমগী মখা থংবা শরুবু খংনি।
গ। পাম্বোমগী মথক থংবা শরুবু খংনি।
ঘ। লে জুমগী শরুবু খংনি।
গ।

327 "Abu Simbel" is in

A Southern Egypt
B Northern Egypt
C Western Egypt
D Eastern Egypt
A

৩২৭। "অবু সিমবেল" .

ক। খা থংবা ইজিপ্ট তা লৈ।
খ। অরাং থংবা ইজিপ্ট তা লৈ।
গ। নোংচুপ থংবা ইজিপ্ট তা লৈ।
ঘ। মমাং থংবা ইজিপ্ট তা লৈ।
ক।

328 The Smallest Country Vitican City has a population of about

A 1,000
B 2,000
C 3,000
D 10,000 A.

৩২৮। ভেটিকান সিটি হায়বা খা-ইদগী পিকপা লৈবাক অমগী চাও-রাকপা মী মশিংদি

ক। ১,০০০ রোমনি।
খ। ২ ০০০ রোমনি।
গ। ৩,০০০ রোমনি।
ঘ। ১০ ০০০ রোমনি। ক।

329 Panama Canel was finally opened on

A Auaust 15, 1915

৩২৯। পানামা কেনেল শাবা লোয়-রগা :

ক। ১৯১৫ গী আগষ্ট ১৫ দা হাংদোকখি।

B August 10, 1914	খ। ১৯১৪ গী আগষ্ট ১০ দা ,,
C August 15, 1947	গ। ১৯৪৭ গী ,, ১৫ ,, ,,
D August 15, 1914	ঘ। ১৯১৪ গী ,, ১৫ ,, ,,।
D	
330 The oldest Republic Country is	৩৩০। খ্বাইদগী লিম্বরা ম্নিং মথা তম্না লৈবাক্তি :
A Egypt -	ক। ইজিপ্টনি।
B San Marino	খ। সান মরিনোনি।
C Yugoslavia	গ। জুগোসলাভিযানি।
D China B	ঘ। চিনানি। খ।
331 International date line is on the	৩৩১। International date line
A Atalantic Ocean	ক। এটালান্টিক মহাশগরদা তায়।
B Pacific Ocean	খ। প্রসান্ত্র মহাশাগরদা তায়।
C Indian Ocean	গ। ভারত মহাশাগরদা তায।
D. Arabian sea B	ঘ। আরাবিযান সিদা তায। খ।
332 Gulf Stream is at	৩৩২। গলফ ষ্ট্রীম
A South Pacific Ocean	ক। অরাংথংবা প্রসান্টা মহাশাগরদা লৈ।
B Indian Ocean	খ। ভারত মহাশাগরদা লৈ।
C North Atalantic Ocean	গ। অবা‌ৎথংবা এলান্টিক মহাশাগরদা লৈ।
D Pacific Ocean C	ঘ। প্রসান্ত মহাশাগরদা লৈ। গ।
333 Sargasso Sea is at :	৩৩৩। সরগাসো সি
A Pacific Ocean	ক। প্রসান্ত্রা মহাশাগরদা লৈ।
B Atalantic Ocean	খ। এটলান্টিক মহাশাগরদা লৈ।
C Indian Ocean	গ। ভারত মহাশাগরদা লৈ।
D None of these B	ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

334. Hanging Garden is at — ৩৩৪। হেংগিং গার্ডেন

A Babylon — ক। বেবিলোন দা লৈ।
B Baghdad — খ। বাগদাদ তা লৈ।
C Mexico — গ। মেক্সিকোদা লৈ।
D Japan A. — ঘ। জপান্দা লৈ। ক।

335 The Salteist Sea is: — ৩৩৫। খ্বাইদগী থুমহি হেনবা পাংস্তি

A Caspian Sea — ক। কাসপিয়ান সি নি।
B Dead Sea — খ। দেড সি নি।
C Mediteranian Sea — গ। মেডিটরেনিযান সি নি।
D None of them B — ঘ। অমত্তা নত্তে। খ।

336 The Highest tide is at: — ৩৩৬। পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী রাংবা ইথক

A. Maxico — ক। মেক্সিকোদা লৈ।
B Canada — খ। কনাদাদা লৈ।
C Brazil — গ। ব্রাজিলদা লৈ।
D India B — ঘ। ইন্দিযাদা লৈ। খ।

337 The Oldest Canel is at — ৩৩৭। খ্বাইদগী লিরবা কেনেল:

A Iran — ক। ইরানদা লৈ।
B Iraq — খ। ইরাক তা লৈ।
C Japan — গ। জপান দা লৈ।
D Russia B — ঘ। রুসিয়াদা লৈ। খ।

338 The Longest bridge is — ৩৩৮। খ্বাইদগী শাংবা থোংদি:

A Brooklin Bridge — ক। ব্রুকলিন ব্রিদজনি।
B Haorah Bridge — খ। হাওরা ব্রিদজনি।

C Verrazano – Nar- গ। ভেরাজানো— নেরোউজ ব্রিদজনি।
rows Bridge

D None of them C ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

339 "Alice Springs" town is at : ৩৩৯। "Alice Springs" হায়বা সহর অদু

A Australia ক। অষ্ট্রেলিয়াদা লৈ।
B New Zealand খ। নিউ জিলেন্দ দা লৈ।
C New Orleans গ। নিউ ওরলিন্সতা লৈ।
D New Guinia A ঘ। নিউ গুইনিয়াদা লৈ। ক।

340 Large number of Wind Mills are in ৩৪০। Wind mill য়াম্না লৈবা লৈবাক্তি

A Holland ক। হোলন্দ নি।
B Greenland খ। গ্রীনলেন্দ নি।
C Mexico গ। মেক্সিকো নি।
D. Canada A ঘ। কানাদা নি। ক।

341 Newton the great English Physician and Mathematician was born in ৩৪১। Newton

A 1642 ক। ১৬৪২ দা পোকখি।
B 1643 খ। ১৬৪৩ দা পোকখি।
C 1644 A গ। ১৬৪৪ দা পোকখি। ক।
D 1645 ঘ। ১৬৪৫ দা পোকখি।

342 James watt the inventor of Steam Engine was born in . ৩৪২। ষ্টিম ইঞ্জিন পুথোকলম্বা জেমস ৱাট

A. 1734 ক। ১৭৩৪ দা পোকখি।
B 1735 খ। ১৭৩৫ দা পোকখি।
C 1735 গ। ১৭৩৬ দা পোকখি।
D 1737 C' ঘ। ১৭৩৭ দা পোকখি। গ।

343. The largest watch making industry is at : — ৩৪৩। ঘরি শাননবা ফেক্টরি য়াম্না লৈবা লৈবাক্তি

A Norway — ক। নোরৱে নি।
B Greenland — খ। গ্রীন লেন্দ নি।
C Japan — গ। জপান নি।
D Switzerland D — ঘ। স্বিটজরলেন্দ নি। ঘ।

344 The largest Island is — ৩৪৪। খ্বাইদগী চাওবা ইথংতি

A Sumatra — ক। সুমাত্রানি।
B Shri Lanka — খ। শ্রিলঙ্কানি।
C Java — গ। জভানি।
D Greendland D — ঘ। গ্রীনলেন্দনি। ঘ।

345 Where is the Easter Island ? — ৩৪৫। ইষ্টর আইলেন্দ

A North pacific Ocean — ক। অৱাংখংবা প্রসান্ত মহাশাগরদা লৈ।
B South Pacific Ocean — খ। খাথংবা প্রসান্ত মহাশাগরদা লৈ।
C North Atalantic Ocean — গ। অৱাংখংবা এটালানটিক মহাশাগরদা লৈ।
D South Atalantic Ocean B — ঘ। খা খংবা এটালানটিক মহাশাগরদা লৈ। খ।

346 The Magyar language is the official language of — ৩৪৭। Mcgyar লোন অসি

A Hungary — ক। হাঙ্গরিগী অফিসিয়েল লোলনি।
B Yugoslavia — খ। জুগোসলাভিয়াগী ,, ,, ।
C France — গ। ফ্রান্সকি ,, ,, ।
D Japan A — ঘ। জপানগী ,, ,, । ক।

347 The first Super Sonic flight of Captain Charles was held on ·

৩৪৭। কেপটেন চারলসকি ইহান হানবা Super Sonic flight অদু ·

A	14-10-1847	ক।	তাং ১৪-১০-১৮৪৭ তনি।
B	15-8-1647	খ।	তাং ১৫ ৮-১৬৪৭ তনি।
C	20-10-1947	গ।	তাং ২০-১০-১৯৪৭ তনি।
D.	10-10-1947	ঘ।	তাং ১০-১০-১৯৪৭ তনি।

A ক।

348 The first talking movies were produced in France by Leon Gaumont

৩৪৮। ইহান হানবা বা তাংবা সিনেমা ফ্রান্সতা Leon Gaumont না

A	at 1900	ক।	১৯০০ দা পুথোকখি।
B	after 1900	খ।	১৯০০ গী মতুংদা পুথোকখি।
C	before 1900	গ।	১৯০০ গী মমাংদা পুথোকখি।
D	None of these	ঘ।	অমত্তা নত্তে।

C গ।

349 The first light house is at

৩৪৯। ইহান হানবা Light house :

A	Egypt	ক।	ইজিপটতা লৈ।
B	German	খ।	জরমমদা লৈ।
C	Mexico	গ।	মেক্সিকোদা লৈ।
D	Japan	ঘ।	জপানদা লৈ।

A ক।

350, Albert Einsten is famous for his

৩৫০। Albert Einsten

A. invention of Steam Engine — ক। ষ্টিম ইঞ্জিন পুথোকপগীদমক কাওনি।

B discovery of America — খ। অমেরিকা পুথোকপগীদমক ,, ।

C. theories of relativity

গ। theories of relativity গী কাওখি।

D None of these C.

ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

351 The first rideable bicycle was made by Kirkpatrick Macmillan of Scotland in :

৩৫১। ইশান হানবা খোঁবা য়াবা একাগাড়ি Scotland গী Kirkpatrick Macmillan না

A 1837
B 1838
C 1839
D 1840 C

ক। ১৮৩৭ না শাখি।
খ। ১৮৩৮ দা শাখি।
গ। ১৮৩৯ দা শাখি।
ঘ। ১৮৪০ দা শাখি। গ।

352 Guglielmo Marconi was born at

৩৫২। Guglielmo Marconi

A Italy
B Egypt
C England
D Canada A

ক। ইটালিদা পোকখি।
খ। ইজিপ্তুতা পোকখি।
গ। ইংলেন্দ দা পোকখি।
ঘ। কনাদাদা পোকখি। ক।

353 Energy is the power ?

৩৫৩। ইনরজি হায়বসি :

A to go and Work
B Sit and Stand
C to act
D None of them C

ক। চংনা অমসুং থবক্কি শক্তি অহুনি।
খ। ফম্না অমসুং লেপ্নগী শক্তিদুনি।
গ। থবক তৌবা ঙম্নগী শক্তিহুনি।
ঘ। অমত্তা নত্তে। গ।

354 The first Gas Ballon, filled with hydrogen was released in Paris in August, 1783 by

৩৫৪। ইহান হানবা হাইড্রোজেন হাপলবা Gas ballon পেরিসতা ১৭৮৩গী আগষ্টতা .

A. Charle Darwin
B. J. A C Charles
C. Albert Einsten
D Galalio B.

ক। চার্লি দারউইননা থাগৎখি।
খ। জে: এ: সি: চার্লিসনা থাগৎখি।
গ। এলবর্ট এনষ্টেননা থাগৎখি।
ঘ। গেলেলিওনা থাগৎখি। খ।

355. What is the name of Currency of Austria ?　৩৫৫। Austria গী Currency গী মমিং করিনো ?

A Peso　ক। পেসো
B. Dinar　খ। দিনার
C Shilling　গ। শিলিং
D Markha　C　ঘ। মারখা　গ।

356 The fastest bird is　৩৫৬। খাইদগী য়াংনা পাইবা উষা উচেক তি

A Swift　ক। স্বিপ্ত নি।
B Humming bird　খ। হম্মিং বার্ড নি।
C Sparow　গ। স্পেরোনি।
D. Egles　A　ঘ। ইগলসনি।　ক।

357 The author of Vinay Patrika is .　৩৫৭। ভিনায় পট্রিকা ইরমা মীশক অদু

A Kabir　ক। কবির নি।
B Kalidash　খ। কালিদাশনি।
C. Tulsidas .　গ। তুলশিদাশনি।
D None of them　C　ঘ। অমত্তা নত্তে।　গ।

358 Surat is situated on the bank of river　৩৫৮। স্যুরট——তুরেল খোংবান্দা লৈ।

A Narmada　ক। নরমদা
B Krishna　খ। কৃষ্ণ
C Tapti　গ। তাপটি
D. Kaberi　C　ঘ। কাবেরি　গ।

359. Power may be expressed as　৩৫৯। পরার ——— অসি কোংদোকপা য়াই :

A. Force X Velocity　ক। ফোর্স X ভেলোসিটি
B Mass X Velocity　খ। মাস X ভেলোসিটি
C Force X distance　গ। ফোর্স X ডিসটেন্স
D None of these　A.　ঘ। অমত্তা নত্তে।　ক।

ইচাশিংগীদমক

(১) খ্বাইদগী শাংবা লিন কদায়দা ফংবগে ?

লিনশিংগী নিংথৌ লাইরেন (Python) অসি মকর কান্তি অমসুং কর্কট কান্তিনা কোনবা অশাবা লমশিংদা ফংই। অচৌবা লাইরেন অমা ফুট ৩০ ফাওবা শাংই। অচৌবা লাইরেন অমনা যন লাবা ফাওবা হাংপা ঙম্মী। মখোয়না চাগদবা হাঙলবা শা অদু অমুক্তদা পুম্না যোংলি। লাইরেননা মীওইবদা শঙনা শোক্তে অমসুং অতৈ লিনগুম্না হুস্ন চেন্দে। মখোয়না উথক্তা অমসুং অইংবা ঈশিংদা লৈবা পাম্মী। মখোয়না অমুক্তদা যেকুম মগুং মানবা মরুম ১০০ যাওবা কোকই ১সুং মরুমশিং অদু লাইরেনগী মশা অপুম্বনা কোয়শিন্দুনা থমলগা মচা ওনহল্লি। মনিপুরদা থোইদোক্লা চিংগী লমদা লাইরেন ফংই।

(২) খ্বাইদগী চাওবা শা করিনো ?

শংবাম্বা তিমিশিংনা (Blue whales) খ্বাইদগী চাওবা শানি। মখোয় অসি পৃথিবীগী সমুদ্র পুম্নমক্তা ফংই। মখোয় অসি কয়ামুক চাওবগে হায়বদা খাজদবা পোকনিংঙাইনি। মথল অসিগী তিমি অননা ফুট ১০০ দগী হেন্না শাংই অমসুং টন ২০০ দগী হেন্না লুম্বা যাওই। এনটারতিকাদা ফংবা শংবাম্বা তিমি অমোম অমগী মরৈথক্তনা টন মরিদগী হেন্না লুম্মী।

(৩) খ্বাইদগী ইহান হানবা শায়োকপঙ মফম কদাগদা কনানা লিংখৎখিবগে ?

খৃষ্টনা পোক্লিঙৈ মমাং ১২ শুবা শকাব্দদা ৱেন (Wen) কৌবা চিনাগী নিংথৌ অমনা চিনাদা লিংখৎলম্মী। মহাক্না মহাকী লৈবাকী

মফম কযামরুমদগী মখল কয়াগরুমগী শা কয়ামরুক য়োকলম্মী। খ্বাইদগী চাওরবা শাযোকশং কয়ামরুম North America Bronx, New york, Washington, San Diego নচিংবা মফমদা লৈরে।

(৪) খ্বাইদগী ইহান হন্না চা পাম্বি কদাযদা হোবগে।

চা পাম্বি থাবগী ৎবক অসি ইহান হান্না মযাইথ বা চিনাগী Szech wan province দা হৌখি। মসিবু থবুবা পোং অমা ওইনা চিনাগী মফম পুম্নমক্তা বুধ লম্বোযবশিংনা হৌদোকখি চিং অমস্মুং জপান্দদি চা অসি চহি মাপল লাই নিংলুরবা বুধ লম্বোযবা অমনা মহাক্কী মিংপানগী উনশা ককথংলগা হুন্দোকখিবা মফম অদদগী হৌগৎলকপা পাম্বি মখল অমনি হায়না থাজনৈ। চা পাম্বি অসি Europe মহাদেশতা Java ফাওরুনা Dutch শিংনা ১৬১০ দা China দগী পুবকখি। England দা tea বু tay হায না পানৈ। British East India company না India দা পুরক্লনা India দস্মু চা থাবা অমস্মুং চা থকপা ১৮৩৪ দগী হৌরকখি।

(৫) খ্বাইদগী ইহান হান্না থরমোমিটর (Thermometer) করম্বা মতমদা কনানা পুথোকখিবগে ?

অহৈং অমা ওন্নবা থরমোমিটর অসি ১৬শুবা শকাব্দদা ইটালিগী অফাওবা astronomer গেলিলিও (Galilio) না পুথোকখি। অহানবদা থরমোমিটরদা নুংশিং হাপলম্মী। মথংদা যু (alchohol) হাপলম্মি।

১৭১৪ দা জর্মনগী বিজ্ঞানিক Gabriel Debiel Fahrenhiet না ইহান হানবা ওইনা থরমোমিটরদা সনাহিদাক শিজিন্নখি। ১৭৪২ দা Swedish astronomer Anders celcius না ইহান হান্না 0° centigrade না freezing point নি অমস্মু 100° centigrade না boiling point নি হায়না পুখোকখি।

(৬) খ্বাইদগী ইহান হায়রা Penicillin কনানা পুথোকখিবগে ?

Sir Alexender Fleming না ১৯২৯ দা পেনিসিলিন পুথোকখি। মহাক্না অনাবা মীদা লৈবা মরিকশিং অদু হাংতোক্নবা অমসুং তনাবা অহুগী সেলশিং অমসুং সেলশিং অহুগী পো থোকশিং তহুবুদি শিহন্দনবা হিদাক পুথোরবা শিন্দিল্লম্মী। মহাক্না লোক লাইহৌ অসি করম্না মতিরুনা ওইবনো হায়বনা থিজিল্লিগেদা Staphylococcus হায়বা মতিক অসিদি শিবা তহুগা তংতেদদি শোরংবা মহি তমা পুথোকলম্মী। মহুত্ত মহাকনা Penicillin হায়না মমিং থোল্লম্মী। Penicillin মখল ৪ (মরি) লৈ। মখাগী অমসুং অদুগী ইবাক্তি মথেক F, G, X অমসুং K হায়না হংবম্মী। Penicillin G য়াম্না পাকশন্না শিজিন্নবা অমসুং মযাম খংবা তনবা নখলা।

(৭) খ্বাইদগী ইহান হায়রা মীওইবগী থম্মোয় কনাদগী কনাদা শিন্দোকখিবগে ?

তা, ৩।১২। ১৯৬৭ তা Africa গী Capetown দা লৈবা লৈবা Groote Schur Hospital দা ইহান হানবা ওইনা মীওইবগী heart অসি মী ১গী মী অমদা শিন্দোকখি। Dr Christian Barnasd না লুচিংবা দাক্তর ২০ গী থুংপু তমনা চহি ৫৫ হবা Louis Washkansky কৌবা নুপা অমদু Operation তৌদুনা Denise Ann Darvall কৌবা চহি ২৪ শুরবা road accident তা শিববা নুপা অমগী heart শিজিনহনা শিন্দোকখি। Operation অদু লিংখিনা মায় পাকখি। Washkansky নুমিং খবনিগী মনুংদা হ্রা ভাংবা, চাবা, ফরনচিংবা ঙমখি। ১৯৬৮ গী লোইশিল্লকপা মতমদা ফাওবদা মী ১০০ গী থম্মোয় United States, Britain, France, India, South America, Canada, Czechoslovakia অমসুং Israel দা শিন্দোকখি।

(৮) হাইদগী মেল্লা নুরবা নমুক্রগী মফম কদাদা লৈবগে।

খা থংবা ? সান্ত মহাশাগরদা লৈবা Marianas trench অসি সমুদ্রগী খ্বাইদগী লুবা মফমনি। মফম অসি সমুদ্র ইমায়দগী ফুট ৩৬,১৯৮ লুই। মরম অসিনা Mount Everest গী অৱাংবদগী মাইল অমা হেল্লি চাংচং অমদা পৃথিবীগী সমুদ্রশিংগী অকুবসি ফুট ১২,০০০ রোমনি।

(৯) খ্বাইদগী হেন্না পিকপা লৈবাক কদাযদা লৈবগে ?

Vatican city অসিনা পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী পিকপা লৈবাক (Smallest country) নি। Vatican হাযবা লৈবাক অসি রোম অমসুং ইটালি অনিগী ওমথৈদা লৈবা মনিং মখা তম্বা লৈবাক অমনি। লৈবাক অসিগী নিতিগী ফোংবা খবর কাগজ অনি লৈ। রেলবে ষ্টেসন অমা অমসুং লৈবাক অসিগী বেঙ্ক অমসু লৈ। মসিগী এরিয়া অসি ০ ১৭ স্কাযার মাইলনি অহূগা মিশিংনা ১০০০ রোম লৈ। লৈবাক অসিগী ওমথৈদা অথিংবা লৈতে। মফম অসিদা চহি খুদিংগী লম কোযবা মী মিলিযন অমগী মথক্তা লাকই।

(১০) খ্বাইদগী লিববা মনিং মখা তম্বা লৈবাক অসি করি লৈবাকনো ?

ইটালি হাযবা লৈবাক অহূনা ইকোয় কোয়শিনবা এড্রিযাটিক সমুদ্র খোংবান্দা লৈবা রিমিনি (Rimini) দগী মাইল খন্না চংলগা লৈবা পৃথিবিগী মনুংদা খ্বাইদগী লিরবা, পিক্লবা সান মরিনো (San marino) হায়বা লৈবাক অসি ১০ শুবা শকাব্দদা মনিংতম্বা ওইরে। মতম অহূদগী মনিং মখা তমলবা লৈবাক অসিগী কোনুং অসি মোনতে টিতানো (Monte Titano) কৌই। সহর অসি লৈবাক অসিগী ময়াযথংবা শরুক্তা লৈবা ফুট ২,৪২৫ রাংবা অওম্বা লৈকুং-লৈতোঙ নাইবা চিঙ মপৈ অহূমগী মতোন্দা লৈ। লৈবাক অসিদা লেপ্পা লৈতনা প্রজাবু ওং-লৈবা নিংথৌগী লৈঙাক সাসন থম্নবা কযাথক হন্না লান্দারকলম্মী। অহূবু কনাগুম্বা অমত্তনা লৈবাক অসিগী নিং-খা তম্ববু মাংহনখিবা লৈখিদ্রি।

(১১) খ্বাইদগী শাখিবা মৈগী চিঙ মফম কদাইদা থোকখিবগে ?

সুমাত্র অমসুং জভা (Sumatra and Java) অনিগী মরক্তা লৈবা সুন্দ্রা ষ্ট্রেএট (Sundra Strait) হায়বা ইথং অসিগী ক্রাকাটাও (Krakatau) হায়বা মফম অদুদা ১৮৮৩গী আগষ্ট থাগী তা, ২৭ডা মৈগী চিং পোকখাইখি। মৈগী চিং অসিনা পোকপাইখিবা অসি বষামুক কনবগে হায়বদা অচৌবা এটোম বোম ২৬ না অমুক্তদা পোকপাবগা মান্নগনি হায়না পানখি। পোকখাইবা অদুদা যাও-রকপা নুং অমসুং উফুলশিং অদুনা অতিযাদা মাইল ১২ উক উক্ত লৈবদুনা ইথং অদুগী অখাঙ অমরোম ঙকতৎতুনা হুমগৎখি। খুঙ্গং ১৬৩ পূমমুং মুৎখি। মী লিশিং কয়ামকম, শা যন কষামরুম শিহৌখি। পোকখাইবা অদুগী খোঙেননা মফম অদুদগী মাইল ৩,০০০ থাপ্পা লৈবা মফম ফাওবদা পোকখাইগ্রবা মখুং পুং ৪ রোম তাবা ফংখি। মদুগী উফুল অমসুং মৈখুনা সিঙ্গাপুর অমসুং খা থংবা জভাদা পোকখাইগ্রবা মতুং নোংমা কোনবা ফাওবা অতি-যাদগী তারকখি। লৈচিল অমসুং উফুলশিংনা থাপবা নোংচুপ থংবা ইউরোপকী মফমশিং যাওবা নুমিৎ মশক উহনখিদে।

মৈনা শাথিনা চাকলবা যোংনাও মচা অমখক্তা উ মতেক অমদা সমুদ্রদা তাওদুনা হিংনা ফংখিবা অদু নত্তনা ইথং অসিদগী অহিংবা জিবা অমফাওবা মৈগী চিং অদুনা থনমদ্রে।

(১২) খ্বাইদগী রাংবা ঈশিং চাইবী কদাইদা লৈবগে ?

খা থংবা অমেরিকাগী ভেনিজুইলা (Venezuila) হায়বা মফম অদুদা খ্বাইদগী রাংবা ঈশিং চাইবী লৈ। ঈশিং চায়বী অসি কারাও (Carrao) হায়বা তুরেল অদুদা ফুট ৩ ২১২ রাংবা মফমদগী ঈশিংনা ওন্না ওন্না চেঙ্করক্লগা তারৈ। ১৯৩০ ফাওবদি Venezuelan শিংনা অমসুং অকোয়বদা লৈবা লৈবাকশিংনা অসিগুম্বা ঈশিং চাইবী

অমা লৈ হায়বা থংলমদে। মরম্মদি মকম অদিগী অঙম্বা অমস্তুং অস্থুকপা চিংচেপশিং অদুদা কনানম্তু চংবা ঙময়রমদে। অদুবু **United States** কী থৌনা ফরবা এনভেনচর (**adventure**) **James Angel** না মফম অসিদা ১৯৩৫ দা মহাক্কী এরোপ্লেন পোকথাই-খিবদগী থংনরকপনি। মহাক্কী মমিং লৌদুনা ঈশিং চাইবী অসিবু **Angel Falls** হায়নস্তু থংনৈ।

(১৩) খ্বাইদগী শাংবা থোং কদাযদা লৈবগে ?

New York City গী **Staten Island** দগী **Brooklyn** যাওবা চংপদা শারিবা **Verrzano-Narrows Bridge** অসিনা খ্বাইদগী শাংবা থোংনি। থোং অসি শাবগী থবক ১৩-৪-১৯৫৯ দা হৌবগা তাং ২১-১১-১৯৬৪ দা লোয়রদুনা শঙ্গাখি। ঈশিং মথক্তা লৈবা থোং অসিগী মযাই থংবা **Span** অসি ফুট ৪২৬০ নি। থোং অসিনা চহি অমদা হবাগারি মিলিযন ২০ গী মথক্তা লান্দুনা চংহল্লি।

(১৪) খ্বাইদগী চাওবা মরুভুমী কদাযদা লৈবগে ?

অরাংথংবা অফ্রিকানা লৈবা **Sahara** মরুভুমীনা পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী চাওবা মরুভুমীনি। মরুভূমী অসিনা অটলান্টিক মহাসাগরদগী রেডসি ফাওবা অফ্রিকাদা শন্দোকতুনা লৈ। নোং-পোক্তগী নোংচুপ ফাওবা মরুভূমী অসিনা মাইল ৩,০০০ শন্দোক-তুনা লৈ। রেড সিগী নোংপোক্তগীনা **Saudı Arabia** ফাওরগা **Persia** ফাওবা শন্দোকখ্রি।

Sahara মরুভুমী খ্বাইদগী শাবা মফম্নি। চাংচং অমদা চহি অমদা নুমিং ১৭ নিদগী হেন্না নোং তাদে। অযাম্বা মীনা মরুভুমী হাযবসি অপিকপা লৈত্রেম মান্নবা লৈঙোযগী লম ওইনা লৌই। অদুবু **Sahara** মরুভুমীদা ফুট ১০,০০০ দগী হেন্না রাংবা চিংশাংশিং লৈ।

(১৫) খ্বাইদগী চোংপা মফম (Wettest place) কদায়দা লৈবগে ?

Hawai Islandগী **Kauai** গী মনুংদা লৈবা **Mont wai** অসিনা ইথং অসিগী খ্বাইদগী চোংপা মফম্নি। হৌখিবা চহি ৩০ বোমগী রেকোর্ডতা চহি ১গী মনুংদা নো, তাদবসি নুমিং ১৪ রোমদনি অতৈদি নোং চুহনবা লৈ। নোং তাবা মতমশিং অসিদা চহিগী নোংচুগী চা, অসি ইঞ্চি ৪৮০ দগী কেল্লি।

(১৬) খ্বাইদগী লুম্বা ধাতু কবিনো ?

খ্বাইদগী লুম্বা ধাতুদি ইরিডিযম (Iridium) নি। ধাতু অসি ইংলিস মচা **Smithson Tennant** না ১৮০৪ দা পুথোকখি। ধাতু লুপা মচু মান্না চৌবা প্লাটিনমগী কাংলুপনি। মসি কিউবিক ফুট (**Cubib feet**) অমদা পাউন্দ ১,৪১৪ লুমই।

ত্রৈখোযনা অচৌবা উপাক্কী ফালা অমগী নাকল অমদা টন ৬ লোম লুম্বা শামু অমা লেপহল্লবদি শামু অদুবু থাঙ্গংপা ঙমনবা ফালা অদুগী অত্তাপ্পা নচি অমদা ইরিডিযম কিউবিক ফুট অমি থক্লং থমলগা ইবাব লানা থাঙ্গংপা ঙম্মী।

(১৭) খ্বাইদগী বাংবা চিংদোল কদাযদা লৈবগে ?

পৃথিবীগী মনুংদা খ্বাইদগী বাংবা চিংদোলদি হিমালয় চিংশাংদা লৈবা **Mount Everest** নি। চিংদোল অসি **Sir George Everest** কি মমিং লৌহুনা ১৮৫৬ ত্তগী থোনখিবনি।

বৃটিশ মচা কযামরুমনা **Everest** চিংদোল কাননবা কযারক হন্না হোংনখিরম্মী। ১৯৫১ দা **Eric Shipton** না **Nepal** ফাওদুনা **Everest** কাননবা হোংনখি অদুবু মায পাকখিদে। ১৯৫৩ দসু **Colonel H C J Hunt** না লুচিংহনা হোংনখি। অদুবু মায পাকখিদে। মতৈমথংদা **New Zealand** মচা **Edmund Hillary** অমসুং

Sherpa Tensing Norkey অনিনা যাম্না রানা হোংনহুনা চিংদোল অসি থৌনা ফনা কাবা ওমখি।

(১৮) খ্বাইদগী চাওবা ইথং কদাযদা লৈবগে ?

খ্বাইদগী চাওবা ইথং অসি গ্রিনলেণ্ডনি। **Grrenland** মাইল ১,৬৫০ শাংই অমসুং মাইল ৮০০ পাকই।

ইথং অসি মহৌশা খুংশেমগী মতুংইন্না শরুক অনি থোক্না খায়-দোকপা যাই। অহানবদা সমুদ্র মপানগী লম অনিশুবদা উনথক্কনা কপ্পা লমদম। **Greenland** গী অইং অপাদি **July** থাদা সমুদ্র মপান্দা সেন্টগ্রেড ডিগ্রি ১০° নি। অহুগা লৈবাক মনুংদনা **Centigrade degree** ৪৭° নি। ১৯৬০ দা **Greenland** গী মিশিং অসি লিশিং ৩৩,১৪০ নি। ইথং অসিদা লৈবা মী খুদিংনা **Denish** অমসুং **Eskimo** শোন লোল্লী।

(১৯) খ্বাইদগী ইহান হান্না কোফি (Coffee) থাবা লম করি অমনো ?

থাইনগী অরিবা রারিদা কোফি পাম্বি অসি খা ওংবা ইথো-পিযাগী **Kaffa** হাযবা মফম অহুদা ইহান হান্না শৌরম্মী হায়নৈ। মবম অহুনা লম অসিগী মমিং লৌরগা পাম্বি অসিবু কোফি কৌখি। তরাতকক শুবা শকাব্দদা ইউরোপ্তা কোফি থাহুনা শিজিন্নবা হৌরে। **United States** তা কোফি যোরনবগী লাইশেন্স অসি ইহান হান্না ১৬৭০ দা **Darothy James** কেবা **Boston** গী নুপা অমদা পিখি। কোফি অসি থক্কনবা পোংশক অমা ওইনা মতম অহুদগী যাম্না পাম্না শিজিন্নরকলে। কোফি থাবগী থবক অসি **Jave, Haiti, Dutch, Guinia, Brazil** নচিংবা মফমশিংদা তরাতরুক অমসুং তরাতরেংশুবা শকাব্দদা থাবা হৌখ্রে।

(২০) খ্বাইদগী ইহান হান্না মফম করায়দা এরোপ্লেন পাৎ-খিবগে ?

ফ্রান্সকি ঈশিং লাম্নীগী ওফিসার Felix du temple de la croix না ১৮৭৪ দা মহাক্লা শাবা অপিকপা Monoplane অমা ফ্রান্সতা লৈবা Brest কি চিংদোম্দগী পাইখি। মসিনা অতিয়াদা মীওইবনা ইহান হাপ্না পাইবা ওইখি। চহি শরুগী মতুংদা ১৮৯০ দা ফ্রান্সকি Clement Ader না মহাক্লা শাবা Eole হায়বা প্লেন অমু মিটর 50 শাংনা পাযখি।

১৯০৩ গী ডিসেম্বর থাদা Orville Wright মচিন মনাওনা শাবা এরোপ্লেন অমু United States কী Carolina গী অতিযাদা ফুট ১২ বাংনা মাব পাক্লা Flyer 1 তোঙ্গনা পাযখি।

(২১) খাইদগী ইহান হান্না ইউরেনিয়ম (Uranium) কনানা পুথোকখিবগে।

ইহান হান্বা ওইনা ইউরেনিয়ম অসি German গী Chemist Martin Klaproth না ১৭৮৯ দা পুথোকখি। ইউরেনিয়ম অসি Nuclear power থোকহনবা ঙম্বা পোৎশক অমনি। মসিনা ইলেক্ট্রিক বলংকী মনুংদা যাওবা অকুপ্পা তারাগী লং অমু শাবদা শিজিন্নৈ।

১৯৩৮ দা Hahn অমস্থুং Strassmann কৌবা বিজ্ঞানিক অনি অসিনা ইউরেনিয়মদা নিউক্লিযার পবার লৈ হাযনা পুথোকখি। Newclear power station শিংদা থাও অমস্থুং কোযলাগী মহুত্তা ইউরেনিয়ম শিজিন্নৱ। মসিনা অনাবগী লাযওং খংদোকপদসু মতেং ওইরি। অহুবু লৈবাক অমদগী লৈবাক অমদা পুথোক পুশিন তৌবদি অথিংবা লৈ।

তা. ২৮/১০'৯৪ ইং দা মোস্কোদগী ইউরেনিয়ম দোল্লর লাখ ১৫ রোমগী ফাখি। পোৎ অসি ইরাক্তা পুনবা শিনলম্বনি। মহুদা চেন্নবা মাশিংসু ফাখি।

(২২) খ্বাইদগী ইহান হান্না রা ঙাংবা সিনেমা-উৎপা করম্বা চহিদগী হৌখিবগে ?

১৯০০ দা ফ্রান্স মচা Leon Gaumonth না ইহান হান্না রা ঙাংবা সিনেমা উৎপা হৌখি। মহাক্না অক্তেনবা ফিলমশিংদা প্রামা ক্যোন record শিজিন্নরম্মী। ১৯১২ দা Eugene lauste না সিনেমা ফিলমদা খোঞ্জেল থোক্লবা রেকোর্ডিং পুথোক্লবা হোৎনখি। থোমাস ইডিসননা বা ঙাংবা রিল অমখক্তগী সিনিমা কযামরুম United States দা পুথোকলম্মী। মসিবু অমেরিকা মচা Lel de Forest কৌবা অমনা সিসটেম অসিবু হেন্না ফগৎনবা হোৎনখি।

(২৩) খ্বাইদগী ইহান হানবা Light house কদাযদা শাখিবগে ?

ইজিপ্তকী অলেজেন্দরিযাদা লৈবা ফারোস (Fharos) হাযবা ফুট 8০০ রাংবা Light house অসি খৃষ্টগী মমাং চহি ২৪০ গী মমাংদা শাখি। মতম চুপ্পদা শিংনা মৈ থাত্না ঙালহল্লি। মসি পৃথিবীগী অঙকপা তরেৎকি মনুংদা অমনি।

অসিগুমলবা Light house কযামকম ইউরোপকী সমুদ্র মপাল অকোববদা লল্লোনপোৎ পুবা জহাজশিংদা খুদোংচানবগীদমক শাবরকখি। মতম অসিদদি শিংগী মহুত্তা থাওনা, কেন্দলনা, লেনর্টননা অমসুং মমথংদা ইলেকট্রিক্না মহুৎ শিল্লে। আমেরিকাদসু ইহান হানবা ওইনা ১৭১৬ তা Massachusetts কি Boston দা Light house শাখি।

(২৪) খ্বাইদগী ইহান হান্না Gas ballon করম্বা মতমদা শাখিবগে ?

ফ্রান্সকি ফিজিক্সকি প্রোফেসার J A C Charles না ১৭৮৩ দা Paris তা হাযড্রোজেন ফাপ্লগা ইহান হানব ওইনা অভিযাদা

gas ballon থাগৎখি। Fallcn না ৫সি ফাৎবদা এরোপ্লেনমা তাবা যাবা যাদবগী মবমদা হায়বদি ঈশিং নুংশিংকা মরি লৈনবা বিজ্ঞানদা য়াম্না মক ৎইবা শরুক যারি।

(২৫) খ্বাইদগী ইহান হান্না একাগাডী কদাযদা শাখিবগে ?

১৮৩৯ দা Scotland গী Dumfries Shire দা KirkPatrick MacMillan কৌবা নুপা অমনা থৌবা যাবা একাগাডি শাখি। MacMillan গী একাগাডী অসি অশাংবা যোংচৈ অমনা খোংনেৎ-ক্ষমগা মনিংগী চাকা অতুগা শমজিন্নৈ। খোংনেৎফমতুদা নেৎথবদা মনিং চাকা অতুনা একাগাডি অতু ইলক্লুনা মাংলোমদা চংহল্লি।

চেন পান্দুনা হৌজিককালগী অস্থুম্না ১৮৬৯ দা Tribout অস্থু Meyer অনিনা Franch তা শাখি। চহি অসিদা ইহান হানবা ওইনা Paris তগী Rouen ফাৎবা একাগাডি লমজেল পা,থাকখি। একাগাডী শাবগী কারখানা অমা English মচা Warwick Shire দা James Starley না লিংখৎলম্মী। মহাকপু সাইবল করখনাগী মপা হায়নস্থু খ,নৈ। ৪সি ফাওবদা মতম অতুদা শাবা একাগাডী British East India Company না পুবকপা লুপা ৫০ দগী হেন্দবা একাগাডী মনিপুরদা কনাওস্বা মীশিংগী যুমদা লৈবি।

(২৬) খ্বাইদগী ইহান হান্না চাকা পানবা গাডী কবম্বা লৈবাক্তা পুথোকখিবগে ?

খ্বাইদগী ইহান হান্না চাকা পানবা গাডী খৃষ্টনা পোকত্রিৈগী মমাং চহি ৩,৫০০ দা মেসোপোটিমিযাগী Kish অমস্তুং Susa হাযবা সহর অনি অসিদা পুথোকখি হায়না নু দা হক্রুনা হৈরম্মী।

মতম অদুদা অপাকপা উপাক অহুম মথং মথং লোনশিন্নরা ইকোয কোয়না ককথৎলগা কোবিগী লাখানা লি,থিনা, চেংশিন্না, লেংদনবা ফাজিল্লি। তরামঙা শুবা শকান্দদা Spoke পানবা গাডি

শিং অসি Char o' হানা মখিং খোল্লুমা Syria, Egypt, Turkey, Mesopotamia, নচি গী লৈবাকশিংদা শিজিন্নরে। চাকা পানবা গাচিশিং থোকপকপগী দি লৈবাক অমগা লৈবাক অমগা লল্লোন-ইচিক তৌনবা অমসু, চংথোক চংশিন তৌনবা ঙমলে। অরুম্বা পোংশিংসু মকম অমদগী মফম অমদা পুথোক পুশিন তৌবসু ইবাই লায়না ঙমলে।

(২৭) খ্বাইদগী ইহান হান্না তেলঙ্গা করম্বা লৈবাক্তা পাই-খিবগে ?

খষ্টনা পোকত্রিঙৈগী মমাং চহি ১,০০০ রোমগী মমাংদা তেলঙ্গা পাইবগী চংনবি অসি China, Japan, Korea, Malaya নচিংবা এশিয়াগী লৈবাকশিংদা লৈরম্মী। লৈবাকশিং অসিগী মিশিংনা লুমিদাং তেলঙ্গা পাযরবদি ফংতবা লাই তাঙ্কোকই হায়না থাজবা অমা লৈবদগী ধর্ম্মগী থোইদোকপা কুম্মৈ অমসু ওইখি। চিনাদা চহি অমগী শাপল শুবা থাগী মাপল শুবা নুমিংতা তেলঙ্গা পাযবগী অপোবা কুম্মৈ অমা লাতিগী থাক্তা পাংথোকই।

(২৮) খ্বাইদগী চাওবা অযেকপা লাই কদাযদা লৈবগে ?

Mississippi তুরেলগী মখিল যেকপা অযেকপা লাই Panorama of the Mississippi হাযবা অযেকপা লাই অসিনা খ্বাই-দগী চাওবা অযেকপা লাইনি। ১৮৪৬ তা আমেরিকাগী John Ban-Vard না যেকপা অযেকপা লাই অসিগী এরিযাদি চাওবাক্লা ফুট ১২ মখায় ... চাওবা লব্কতকনি তৌইগঙ্গসুং অযেকপা লাই অসি New york তা Long Island গী মফম মরাং পৈফম ... অহৃদা থম্মদা ১৮৯১ ... চাকথিনদগী মাংখিরম্মী।

হৌজিক হৌজিক লৈরিবা খ্বাইদগী চাওবা অযেকপা লাইদি The Battle of Gettysburg হাযবা চহি ... মখায চংনা

যেকখিবা লাই অতুনি। Franch মচা Paul Philippoteaus না মহাক্কী মতেং পাংনবা মী ১৬ কা লোয়ননবা ফুট ৪১০ শাংবা ফুট ৭০ রাংবা টন ৫ ১/২ লুম্বা লাই অসি যেকখি। অয়েকপা লাই অসি United State কী মনুংদা লৈবা North Carolina হায়বা মফম অদুগী Winston Salem হায়বা মফম অদুদা হৌজিক কাওবা লৈরি।

(২৯) খ্বাইদগী ইহান হান্না ক্রিকেৎ শান্নবা করি লমদগী হৌরকখিবগে?

ক্রিকেৎকি মশান্না অসি England দা ইহান হান্না শান্নবা হৌদোকখি। England গী নিংথৌ King Edward 1 গী হিসাবতা মচা ওইরিবা Prince Edward না ১,৩০০ দা "Creag" হায়বা মশান্না অসি শান্নবদা পৈশা খরা খর্চ তৌখ্রে হায়না কোনুং মনুংগী অমদি নিংথৌগী হিসাবতা ইরম্মী। "Creag" হায়বা রাহে অসিদগী ক্রিকেৎ হায়বা রাহৈ অসি লাকখিবনি। ইংলেণ্ডগী Hembledon গী Hampshire খুঙ্গংদা চাং নাইনা শাননবা, Cricket Club ১৭৫০ দা লিংখংলম্মী। ১৭১৯ দা Londoner শিংগা kent গী মীশিংগা জাতিগী থাক্তা ক্রিকেৎ শিংনহুনা ইহান হান্না শান্নখি। খ্বাইদগী চাওরবা ক্রিকেৎ centre ওইরিবা Fensbury গী Artillery ground দা তাং ১৮, ৬, ১৭৪৪ ইংদা Kent অমস্থং England Cricket শান্নখি। Marylebone Cricket Club না ১৭৮৭ তা মশান্না অসিগী অথোরিটি ওইরে। ক্রিকেট অসি হৌজিকি মতমদা পৃথিবী অপুম্বদা যাম্না পাক শন্না মীয়াম্না পামনা শান্নরকলি।

(৩০) খ্বাইদগী ইহান হান্না রেডিয়ম (Radium) কদায়দা করম্বা মতমদা পুথোকখিবগে?

ফ্রান্সতা ১৮৯০ দা বিজ্ঞানিক Pierre অমসুং Mariecurie অনিনা ইউরেনিয়ম য়াওবা মুশিন মুবা, অরংবা ধাতুগী মচাক রেইডিয়ম পুথোকখি। রেইডিয়ম মমল যাম্বা কান্নরবা পোংশক অমনি। মসি হাপ্লগা কয়িগুম্বা পোৎ অমা ভালহনবতা নঙনা শাথিরবা মহিক কয়ামকম রেইডিয়মগী মনাক্তা থম্বদা শিংহনবা ঙম্মি। রেইডিয়মনা Gamma ray হায়না খংনবা radio active wave শিং থোকহনবা ঙম্বা X ray মখল অসি শাবা ঙম্মী। মসিনা লায়যেংবা ঙমপ্রবা কেন্সর ফাওবা লায়েংলি।

Pierre অনসুং Maricurie অনিবু রেইডিয়ম পুথোকপগীদমক (Physics) ফিজিক্সতা নোবেল প্রাইজ পিখি।

(৩১) খাইদগী ইহান হান্না Christmas Card কনানা কনাদা থাখিবগে ?

খৃষ্টাব্দ ১৮৪৩ দা J C Horsley না ইংলেণ্ডদা ইহান হাননা শারগা মহাক্কী মরুপ Sir Henery Cole দা Christmas Card থাখি। Christmas card অসি লিথোগ্রাফিগী মখেংনা মুনা য়াওথাংনবা মচুনা ৫⅛ × ৩⅛″ পাক চাওবা Cardboard তা নম্মী। Card board অদুগী মমাংংবা শরুক অদুদা A merry Christmass and a happy New Year to you হায়না ইরম্মী।

Massachusetts গী Boston দা লৈবা Luis Prang বু "Father of the American Christmas Card" হায়রগা খংনৈ। মহাক্কী christmas card অসি ১৮৭৫ দা পুথোকখি। মপান লৈবাক্কী মিশিংনা য়ায়া পামনৈ।

(৩২) খাইদগী ইহান হাননা খবর করম্বা চহিদা ফোংখিবগে ?

The Acta Diurna নত্রগা Daily Acts অসি Julious Caesar গী যাথং মথাদা খৃষ্টনা পোক্লিডগী মমাং চহি ৫৯ শুবদা মিয়াম তিনবা মফমদা Board তা ইদুনা থেংলম্মী। Board

অসিদা লানগী ঈ পাও, নিংথৌশিংনা হায়খিবশিং, লৈবাক্কী আইনগী ম্নারেপশিং, রাজনিতিগী থৌদোকশিং, লুহোংবা, নুপী খায়নবা, খুদোংথিবা থৌদোকশিং, মিশি-মিনানচিংবা ইহুনা থেংলি।

ছাপা খানাগী লমদা অথোযবা ওইগ্রবা জরমনিশিংনা ১৪৫০ দা Cologne, Nurnbery অমসুং অতৈ সহরশিংদা খবর নমহুনা পুথোকপি। ইহান হানবা Journal শিংগী মনুংদা ১৬৩১ দা পুথোকখিবা Gazette de France অসিনি। ইংবাজি লোন্দা নম্বা খবর Daily current অসি ১৭০২ দা পুথোকখি। আমেরিকাদা Public Occurrence হায়বা খবর অসিনা Boston দা তাং ২৫ ৯-১৬৯০ দা পুথোকখি।

(৩৩) খ্বাইদগী ইহান হান্না লাইরিক কদাযদা নমখিবগে ?

পৃথিবিগী মনুংদা খ্বাইদগী ইহান হান্না ছাপা খানাদা নমখিবা লাইরিক্তি বাইবলনি। ১৪৫৫ দা জমন্দা Gutenbery কৌবা Germany মচা অমনা Fust অমসুং Schoeller কৌবা মীওই অনিনা থবক অসিদা তেংবাংলহুনা Bible নমখি।

কবিঙন্না মতমদা বাইবল অসিগী মমিং The forty two line Bible হায়না কৌই। মবমদি বাইবল অসিগী লমায খুদিংদা লাইন ৪২ না শাই। ১৭৬০ দা Paris তা লৈবা Mazarin library দা পুথোকপা বাইবলগী ইহান হানবা কোপী অড় হৌজিক ফাওবা তেক্ক কাযদনা লৈরি। ১৯৪৭ দা লিলাম তৌহুনা যোনবদা পাউন্দ ২১,০০০ শিংখি।

(৩৪) খ্বাইদগী বাংবা মফমদা শাবা রেলবে ষ্টেসন কদাযদা লৈবগে ?

খ্বাইদগী বাংবা রেলবে ষ্টেসননি Peru দা লৈবা La Galera নি। রেলবে ষ্টেসন অসিনা সমুদ্র ইমায়দগী ফুট ১৫,৬৮৫ বাংবা মফমদা লৈ। মসিগী রেলবে লাইন অসিনা খ্বাইদগী বাংবা মফমদা

লৈ। Peru গী রেলবে লাইন পুন্নমক Standard gauge নি। মসিগা Europe অমসুং নোর্থ আমেরিকা গী রেলবে লাইন পুন্নমক্তা শাম্ন। Peru গী Henry Dieggs না অসিংগুম্না থোইদোক হেন্দোক্না হাংলবা মফমদা লৈরিবা রেলবে লাইন অসি শাখিবা ইঞ্জিনিয়ারনি।

(৩৫) খ্বাইদগী লিরবা অযেকপা লাই কদাযদা লৈবগে ?

ফ্রান্স অমসুং স্পেনগী গুক্ষংশিংগী ফক্লাংদা য়েকপা অযেকপা লাইশিং অসিনা খ্বাইদগী লিরে। অযেকপা লাইশিং অসি অযাম্বা শল লাবা, শগোল অমসুং লমশম্না চিংবশিংনি। ফ্রান্সকী Lascaux দা লৈবা গুক্ষংশিং অদুগী মথক থংবা শরুকশিংদসু য়েকই Spain গী Santander Province কী গুক্ষংশিংগী ফকলাংশিংদা মিনা লমযন তান্নবা যেকই। Lascaux তা যন লাবা অমসুং হামেংনচিংবনা কোমগুম্না অকুৎপা মফমদা তাগদোরবশিং যেকই। মতম অদুগী Cave art অসিবু Palaeolithic art হায়না খংই।

(৩৬) খ্বাইদগী শাংবা (ইংরাজি লোন্দা) রাহৈ অসি করিনো ?

Webster's International Dictionary দা PNEUMONONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANDCONIOSIS অসিনা খ্বাইদগী শাংবা ইংরাজি রাহৈ অমনি। রাহৈ অসিদা ময়েক ৪৭ য়াওই। অদুগা মসিগী অর্থনা "থনিদগী পোং ফুকতোকপা মিশিংদা নাগনবা Lung disease হায়বনি"।

Oxford English Dictionary দা খ্বাইদগী শাংবা ইংরাজি রাহৈদি FLOCCINAOCINIHILIPILIFICATION হায়বা মযেক ২৯ যাওবা রাহৈ অসিনি। রাহৈ অসিগী অর্থনা "the action of estimating as worthless" হায়বনি। মসি ১৭৪১ দা ইহান হান্না শিজিন্নখি।

(৩৭) খাইদগী ইহান হায়া Postage Stamp কদায়দা শিজিন্নখিবগে ?

পৃথিবীগী লৈবাকশিংগী মধুংদা খাইদগী ইহান হায়া Postage Stamp অসি England দা ১৯৪০ গী মে থাদগী শিজিন্নবা হৌখি। Stamp অসি Queen Victoria গী মকোক য়েকই। মসি William Wyan না পুথোকখিবনি। মসিগী মমাংদা Egyptian, Greek, Roman, Chinese অমসুং Arabia শিংনা খুনুগী মতেংনা চিঠী থাদোক থাজিন তৌরম্মী।

(৩৮) খাইদগী ইহান হায়া Trafic light কদায়দা শিজিন্নখিবগে ?

১০১৮ দা United States কি New York তা ইহান হাননা লম্বি চংথোক চংশিন্দা Trafic Police না খুং, কিরালনচিংবা চংকদবা লম্বি তাকলম্বা অহু মৈঙালবা তাকপা হৌদোকখি। মসিনা মী যাম্না চিনবা, অচৌবা লম্বিশিংদা তেক্কু কায়দনা ড্রাইভরশিংনা চংথোক চংশিন ঙমহল্লি।

(৩৯) খাইদগী ইহান হায়া চুরুট কদায়দা শাখিবগে ?

ইহাম হানবা ওইনা মেক্সিকোদা শিংনাং নত্রগা লিগী অহোবা উতোংশিংদা হিদাকমনা কুক কুক ইন্নবা হাপচিল্লগা চুরুট ওইনা থকলম্মী। মথংদা চপ্খাইরবা হিদাকমনাশিংবু অকংবা মহে মরোংগী মনা মশিংনা যোমশিল্লগা চুরুট ওইনা থকপা হৌনরকখি। ১৬শুবা শকাব্দদা স্পেন দা চপখায়বা হিদাক মনাবু চেনা য়োমশিন্দুনা থকপা হৌরম্মী। ফ্রান্স শিংনা হৌজিক কৌনরিবা Cigarette হায়বা মমিং অসি থোনখিবনি। Cigarette factory অমা ইহান হায়া হাভানাদা ১৮৫৩ দা লিংথোঁখ। হৌজিক্কী মতমদা পৃথিবিগী লৈবাক পুম্নমক্কী মীওই পুম্নমক্না চুরুট থকপনা থবাক, থবোগ্নীদা

শোকহনবদা নত্তনা হকচাংগী চিন, য়া, খনাওনচিংবা পুম্নমক্তা শোক-হনবু নিংথিন্না খংনরে। মরম অসিনা হকচাংগী য়েংলগা মৈথু খাদোক্নবা Campaign কর 1 চৎপ্পনরক্নি।

(৪০) খ্বাইদগী রাংবা দলাম মশিং য়াম্না কহি লমদা লৈবগে?

New York তা অতিন্না শোক্না রাংলবা দলান (Skyscraper) কয়ামরুম লৈ। New York অসি লম পিকপা অমদি মী য়াম্না কুংনা তাবা মরম্না মীশিং অহ্ লৈবা চম্নবা মথোল কয়ামরুম লোংবা দলানশিং শাথিবনি। বর্গ মাইল ১০ খক্তা পাক চাওবা New york City দা লম্লোন ইতিক, কুম্মৈ কিওং অমদি শেল থুমগী খুদোংচাবা পুম্নমক লৈ। মরম অসিনা য়েংবদা ঙক্লিংঙাই ওইবা মওংদা রাংনা দলান শারিবনি

অরাংবদা পনবা য়াবা বিলদিংশিংদি Woolworth ফুট ৭৯২ রাংই, Bank of Manhattan ফুট ৯০০ রাংই, Empire State building মথোল ১০২ লৈ, ফুট ১,৪৭২ রাংই অমসুং Chrysler ফুট ১,০৪৬ রাংই। অকোনবগী অনি অসিগী মতোলশিংদি অযাম্বা মতমদা মথাদগী য়েংবদা লৈচিন্না কুপশিন্দুনা লৈ।

(৪১) খ্বাইদগী ইহান হানবা William Shekespeare গী ড্রামা করিনো?

William Shekespeare গী ইহান হানবা ড্রমাদি Henry (vi) নি অমসুং অরোইবা ড্রমা অনিদি The tempest অমসুং Henery (viii) নি। মহাক ১৫৬৪ দা পোকই। মহাক্না ড্রমা ৩৪ খক ১৫৯১ দগীনা ১৬১৪ কাওবগী মনুংদা ইরম্মী।

Henery (viii) হায়বা ড্রমা অসি শারম্মিরৈদা ১৬১৩ গী জুন থাদা London গী Bank Side দা লৈবা Glove theater মৈ চাকখি। ১৬১১ দা Shakespare লন্দন থাদোক্লুনা মহাক্কী পোক্লকপ Startfond-on-Avon গী Warwickshire দা লৈখি। মহাক ১৬১৬ তা ঈশ্বরগী খুয়া তানখি।

(৪২) খ্বাইদগী ইহান হান্না Nile তুরেলগী হৌরকফম করম্না মতমদা পুখোকখি ?

১৮৬২ দা John Hanning Speke না Uganda গী মনুংদা লৈবা Lake Victoria গী অরাং থংবা চিন্নায়দা লৈবা Ripen fall থৌনা চর্শিল্লগা Nile তুরেলগী হৌরকফম ফংনখি। তুরেল অসিগী হৌরকফমদি অরাংবা মতম চুপ্পদা উন্না কুপলবা Central Africa গী Mountains of the moon কায়বা চিংশাংশিং অসিদগী হৌরকপনি। Nile তুরেলগী হৌরকফম অসিদগী তুরেল তাকম কাওবা হায়বদি Mediterranean Sea কাওবা মাইল ৪,১০০ শাংই।

(৪৩) খ্বাইদগী ইহান হান্না ওলিম্পিক গেমস কদায়দা পাংথোকখিবগে ?

ওলিম্পিক গেমস অসি ইহান হানবা Greek কি Cladeus অমসুং Alpheus তুরেলগী তুরেল তম্পাক্তা খৃষ্টগী মমাং চহি ৭৭৬ তা পাংথোকখি। অহানবদা গেমস অসি নোংমখক্তা থোং লমজেল অমসুং রেসলিংখক্তা পাংথোকলম্মী। অহৌবা ভুমিত্তা ওলিম্পিয়ান Zeus হায়বা গ্রিক শিংগী ঈশ্বরগী মমাংদা ইকাই খুম্নবা উৎপগা লোয়ননা লাম্বা তৌনগদবা পুম্নমক য়াশকই।

চহি ১,৫০০০ রোম পাংথোকলুত্রবা মতুংদা অমুক হন্না পাংথোকলম্মী। মতমতুংদা শান্নখিবা মরুওইবা মশান্নশিংদি Race, Boxing, Chariot race, Long jump, Broad jump, Javelin throw, Discuss throw, নচিংবনি। ১৮৯৬ কী মতুংদদি চহি ৪/৪ কান্নরগা পাংথোকলম্মী। অহুবু ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ অসিদদি পৃথিবীগী লাল্লাও অনিনা মন্নম ওইরহনা লেপলম্মী।

(৪৪) খ্বাইদগী ইহান হান্না কৌ করি লমদা হৌখিবগে ?

পৃথিবীগী মনুংদা খা ভারতনা ইহান হাঙ্গা কৌ খাবা লমনি। মখংদা চিনাদা কৌ থাখি। চিনাদা মী অমগা অমগা থেংনবদা "How do you do" হায়নদে "Have you eaten rice to day" হায়বৈ। মসিনা তাকপদি চাক অসি মখোয়গী মরুওইবা চিঙ্গাক্লি। তশেংনমক পৃথিবীগী মিশিং তখায় অমদি চাক চানুনা হিংই।

নোংচুপকি লৈবাকশিংদা হায়বদি Persia, Egypt নচিংবা লৈবাকশিংদা মথং মথং থাবা হৌনখি। চাকতগী Japan, China অমসুং India দা য়ু শুংই।

(৪৫) খাইদগী ইহান হানবা Fire Brigade কদায়দা লৈখিবগে

থাইন মমাংঙদা মৈহৌ লাংপোক থোক্লগা কনবিনবা হৌজিক্কী fire brigade অসিগুম্বা অমত্তা লৈরমদে। করিগুম্বদা মৈ চাক্লবা মতমদা মীয়াম চংনুনা পুখ্রি শুহানচিংবা মকমদগী ঈশিং লৌদুনা মৈ কল্লবা হোৎনরম্মী। ১৬৬৬ তা লন্দনদা অচে বা মৈ চাকপা অমা থোকখি। মহুদা য়ুম ১৩,০০০ হেননা মৈ চাকখি। মহুনা St Paul গী Cathedral সু য়াওখি। মহুগী মতুংদগীদি volunteer শিংনা মৈহৌ লাংপোক থোকপা য়েংশিননবা সহরগী অকোয়বদা কোযনা চংলম্মী।

১৮৩৫ দা New york city দা Fire Brigade ইহান হাননা লিংখৎখি। মদুদা মী ৪ খক্তা লৈরম্মী। ১৮৩৬ তদি ৪০ শুরম্মী। New York City দা ১৮৮৫ দা মৈ কয়বা firehouse অমা শাখি

(৪৬) খাইদগী য়াংনা চেনবা ঙম্বা উচেক করি উচেক্লো ?

South America অমসুং South Africa গী অশাবা লমশিংদা লৈবা Ostrich হায়বা উচেক অসিনা খাইদগী চাওবা উচেক্লি। উচেক অসি মিটর ২ দগী মিটর ২.৫ ফাওবা য়াংই। অহুগা

কিলোগ্রাম ১৩৫ ফাওবা লুমই। উচেক অসি অক্রিয়াদা পাইবা ঙমদে। Biologist শিংনা হায়নবদা উচেক অসিনা অঙ্কে উচেক-শিংদগী খ্বাইদগী য়াংনা চেনবা ঙম্মী হায়নৈ। মখোয়গী অশাংবা, অকনবা, অচৌবা মখোংশিং অতুনা চেনবা অসিনা য়াঙলবা আরবকী শগোল অমদগী হেন্না য়াঙনা চেনবা ঙম্মী হায়নৈ। মখোয়না পুং ১ দা কিলোমিটর ৪৫ দগী ৬০ ফাওবা যাংনা চেনবা ঙম্মী।

Swami Sivananda না মহাক্কী লাইরিক্তা "মীওইবনা শংনা খ্না ধর্ম্মনা যাদবা অৱানবা কয়া তৌরিবশিং অসিগুম্মা শা তানবনা তান্নরিবা Ostrich না চেনবা মথৈ চেনলুরগা ম্বারদনা চোকথরবা মতমদা শা তানবনা উররোই হাযবগী মতাগুম লৈঙোয় মরক্তা মকোক থিংজিন্দুনা লোংলি" হায়।

(৪৭) খ্বাইদগী ইহান হান্না করি লমদা শো শাখিবগে ?

অরিবা Egyptian শিংনা খ্বাইদগী ইহান হান্না শো শাখি। Roman শিং অসিনা Egyptian শিংগী মথংদা অনিশুবা ইহান হান্না শো শাখিবা মীওইশিংনি। রোমানশিংনা শাবা শোদি য়াম্না কল্লি অমসুং হুৱানবশিংনা মতৌ তমদুনা শাবা ঙমদে। Greek শিংনা শারম্বা শোশিংগী মনুংদা মুট অহুম শাংবা অমসুং লেংবান্দা থোনগৎতুনা পুত্রবদি যাদবা শোজৈশিং অসি ঙসি ফাওবদা Museum দা লৈরি। অমরোমদা অমুক রোমানশিংনা খুদোপতা হান্না যাবা খ্বাইদগী পিকপা শোজৈ শারম্মী।

(৪৮) খ্বাইদগী ইহান হানবা Theater কদায়দা শাখিবগে ?

Theater হায়বা ৱাহৈ অসি গ্রিক ৱাহৈনি। মসিগী অর্থদি "a place for seeing" হায়বনি। মসি ইহান হান্না গ্রিকশিংনা ধর্ম্ম-কর্ম্মগী থবক পাংথোকফম ওইনা শাখিবনি। মতম অতুগী থিয়েটর শিংগী Stage অসি Circle গী মৎয়দা চিংগী চিংথোংদা শা

Athen শিংনা খৃষ্টগী মমাং চহি ৫০০ দা Orchestra হায়না কৌবা Circle ওইবা theater শাখি। মসিদা Skene হাযবা মমৈ-দনা Scene হায়খিবা অসিমা Stage মনিংদা য়ান্দুনা থম্মি। মতম-চুদা অপিকপা Scenery য়াওবা scene শিশিন্নরম্মী। মতমচুদা অয়াম্বা ত্রমা পুম্নমক নু থিলদা শাম্নবনা মরম ওইরহনা artificial light শিজিন্নরমদে।

(৪৯) খ্বাইদগী ইহান হান্না মীকোক থীবগী থবক করি লমদা পায়খৎখিবগে ?

তয়ামাথোই ওবা শকাব্দদা William the conqueror গী য়াথং মখাদা England গী লম পুম্নমক survey তৌখি। মসিদা লমশিং অদুগী মমল অমস্তুং লমশিং অচুগী মপু অমস্তুং মচা মওশিংস্তু য়াওনা লৌখংখি। মতমচুদা লৌখংখিবা পুম্নমক ' Dooms day" কৌবা লাইরিক্তা ইহনা হৌজিক কাওবা লৈরি।

১৮০১ দগী লেপ্তুনা U K দা চহি তরা তরা খুদিংগী মীকোক থিবগী থবক তৌই। ১৮০১ দা U K গী অপুনবা মীশিং অসি ১,১১,৪৪ ০০০ নি। মীকোক থিবগী থবক অসিদা অতৈ অতৈ ঈ-পাওশিংস্তু য়াওনা লৌখংলি। মসিদা নুহোংলবা, নুহোংত্রিবা মী মশিং, য়ুমগী মওং, ফুল তমলিবা অঙাংগী মশিংনচিংবা পুম্নমক লৌখংলি।

(৫০) খ্বাইদগী ইহান হানবা Cartoonist অদু কনানো ?

কার্টুনগী মপাদি লাইয়েকপা William Hogarth নি। মহাকা লৌকলম্বা cartoon শিং অচুনা মীওইববু নোকহল্লি অমস্তুং মতম অচুদা থোকপা থৌদোকশিং মীওইবনা উরগা য়েংলগা খনথহল্লি। মহাক্কী মতৌ অসি ইংলিস মচা Thomas Rowlandson না তমন্নহনা মখা তানা কারটুন য়েকখি। Rowlandson না য়ু

ডাওবা মী, হিদাক্তা মাংঃল্লবা নত্তারাঙীশিং, মথল কয়াগী Crime গী থৌদোক বাথোকনচিংনা যেক্কল্মী।

বাজনিটিগী Cartoonist শিংগী মমুংদা French মচা Honore Daum er অসিনা অহানবনি। মহাক্তা মতম অমুগী নিংথৌনা শেনজা থুনজা তৌবা, শক্তি লান্না শিজিন্নবনচিংবা কয়ামকুম যেক্লবগীদমক থা তরুক শেন্দা থমখি।

(৫১) খ্বাইদগী ইহান হান্না Typewritter কনানা পুথোকখিবগে ?

তরানিপ ল শুবা শকাব্দগী হৌরহুনা মীওইবগী খুৎনা ইবগী মথক্তা মেচিনা ইহন্নবগীদমক কন্না থিজিনবা হৌরকখি। ১৮৬৭ তা Christopher না Typewritter, পুথোকখি। অদুগুমলবা Type writter অদু হৌজিকী অসুম্না ওইরক্নবগীদমক inventor কয়ামকুম্না মথল যামলবা দান কযা তৌনগ্রবনি। Type writter দা যাওরিবা ম যকশি, অসি Type তৌরিবা মী অদুনা হেন্না খুংলোয়নবা মকম চানা থংবা হোৎনবা অসিস্তু অরায়বা নত্তে। কবারক হন্না শেমদোক শেমজিন তৌরবা মতুংদা হৌজিক কালগী Type writter অনদা যাওরিবা লাইরিক ইনবা ময়েকশিং থমলিবা মও অসি তারকখিবনি। মসি হে জিক্তি Universal Key board ওইরে।

(৫২) খ্বাইদগী ইহান হান্না লৈনুংদগী থাও কনানা লৌথোক খিবগে ?

লৈনুংদগী থাও লৌথোক্লবা রাথন অসি ইহান হান্না New york তা লৈবা George Bissell কৌবা উকিল অমখক্তা পুথোকখি। Bissell না Chemist শিং তান্নরবা মতুংদা Crude oil দগী পেট্রোলিয়ম পুথোকপা য়াই হাযবা খংখি। মরম অসিনা ১৮৫৭ তা

Bissell না Fennsylvania গী Titusville গী মনাক্তা লৈনুংদগী থাও লৌথোক্লবা Edwin L Drake কৌবা নুপা অমবু নেকলম্মী অচংবা থরূচ পুম্নমক Bissel না পুথোকখি।

Drake না অথোংপা লৈবাক্তি মফম অমদা য়োংগী পাইপ অমা থিংজিল্লগা থাও চিংথোক্লবা হোৎনরম্মী। তাং ২৮ ৮-১৯৫৯ ইংগী নোংমাইজিং নুমিংতা Drake না লৈনুংদগী মিটর ২১ লুবা য়োংকি পাইপ অমগী মতেং না থাও চিংথোকপা ঙমখি। মসিনা ইহান হান্না লৈনুংদগী থাও চিংথোকখিবনি। পাও অসি পৃথিবীগী মফম পুম্নমক্তা শন্দোকখি।

মতম অদুদগী Oil fever অসি United States, Canada Europe মচিংবা লৈবাকশিংদা শন্দোকখি। থাও ফংলবা মতুংদগীদি অনৌবা যুক অমা হৌদ্রে।

(৫৩) খাইদগী ইহান হান্না চিনি করি লমদা পুথোকখিবগে?

চিনি ফংবা পোংশিংদি চু অমসুং সুগর বিটশিংনি পৃথিবীদা ফংলিবা চিনি পুম্নমক চুদগী ৬২২% যংই অদুগা সুগর বিট তগী ৩৭২% ফংই।

ভারত্তা খৃষ্টগী মমাং চহি ৩০০ গী মমাংদা চু পাক শন্না শিজিন্নরে অমসুং ইহান হানবা চিনি পুথোকপা লৈবাক্নি। Alexander the great না খৃষ্টগী মমাং চহি ৩২৫ দা ভারততা লান্দারকখিবদুদা য়াওরকপা Europe মচাশিংনা চু থেংনখি। চু চাক্লবদগী মথোয়না চুবু খোইহি থোকপা পাম্বিনি হায়নখি।

(৫৪) খাইদগী চাওবা শওম কয়ামুক চাওবগে?

শওমশিংদি তুংগী মথোংনা লেপ্পা ঙম্মী। অচৌবা শওম Alaskan Brown Bear শিংদি লেপ্পা মতমদা মিটর অহুম ফাওবা য়াংই। মথোয় অসিগী অরুম্বনা কিলোগ্রাম ৬৮০ ফাওবা লুম্মি। খাইদগী চাওরবা নোংশা অমনা কিলোগ্রাম ২৩০ দগী

হেন্না লুমদে। খ্বাইদগী চাওরবা কৈস্থু কিলোগ্রাম ২৭০ দগী হেন্না লুম্বা ঙমদে। শওম হায়বা শা অসি খ্বাইদগী হেন্না শিংবা শানি মরম অসিনা circus তা ইউরোপ মচাশিংনা শওম পুখোক্লুম। মখোয়গী বুথৈ উংলি। নোর্থ আমেরিকাদা শওম মখল মরি লৈ। মখোয়শিং অহুদি Black bear, Grizzly bear, Alaskan brown bear অমস্থং Polar bear নি। মখোয়শিং অসিগী মন্নুংদা Grizzly bear অসিনা খ্বাইদগী তমথিবা শওমনি।

(৫৫) খ্বাইদগী ইহান হান্না Shorthand কনানা পুখোকখিবগে ?

রোমশিংগী Senate হায়বদি Upper house তা Cicero ১স্থং Seneca গুম্বা মীওইশিংনা ঙাংখিবা বাশিং অহু Tiro কৌবা মুপা অমনা খৃষ্টগী মমাং চহি ৬৩ দা Short hand গী মতেংনা ইশিলহৌবা ঙমখি। Shorthand অসি Stenography, techygraphy অমস্থং brachygraphy স্থু কৌই। ১৮৩৭ তা Isaac pitman না ব্যঞ্জন মযেক ২৪ গী খোনথোক্নী খুদম ২৬ অমস্থং স্বর মযেকশিংগীনা dot অমস্থ dashe শিং পুথোকলম্মী।

(৫৬) খ্বাইদগী ইহান হানবা English Dictionary করম্বা মতমদা পুথোকখিবগে ?

Dictionary হায়বদি ৱাহৈশিংবু alphabetical order দা থমলগা মখোযগী অর্থ ইন্দোক্লুনা তাকপা লাইরিক অহুবুনি। মসিদা ৱাহৈশিংহুগী খোম্বোক, ৱাহৈশিং অহুগী হৌরকফম অমস্থং মখোয়শিংদুগী শিজিন্নফমস্থু তাকলি। Dictonary হায়বা ৱাহৈ অসি Latin লোনদা Dictionarious হায়রনি। মসিগী অর্থদি "a Collection of words" হায়বনি।

English Dictionary ১৫৫২ দা Richard Huloet না নমখি। মতম অদুদগি ইংরাজি রাইহ পুম্নমক English Dictionary শিংদা য়াওরমদে। অরুবা রাইহশিংতমক য়াওরম্মী। হৌজিক্তি রাইহ লিশিং লিশিং য়াওবা English Dictionary শিং লৈরে।

(৫৭) খাইদগী ইহান হান্না টেনিস কদাযদা শান্নখিবগে ?

টেনিস হায়ব্রা মশান্না অসি চহি ১,৪০০ গী অদুরাইদা ফ্রান্সকি মকম পুম্নমক্তা শান্নরম্মী। টেনিস হায়বা রাইহ অসি ফ্রান্সকি Tennez হাযবা অর্থনা ("Take it ! Play") হাযবা অদুদগী লাকপনি, মশান্ন অসি মতম অমদা Henry (ii) না ফ্রান্সকি খাইদগী অফবা প্লেয়ারনি হাযনরম্মী। Louis (xiv) না Tennis court যেংশিন্নবা মিনায় কাওবা থমলম্মী। Henry (viii) না ১৫২৯ দা Hampton দা Tennis court অমা শাখি মহু হে জিক কাওবা তেক্ত কায়দনা লৈরি। ১৮৭৬ তা New York তা লৈবা Racquet Court Club তা মশানা অসি চাং নাইনা শান্নরম্মী। Rod Rhodi Island গী New port তা ১৮৮০ দা Tennis court শাখি। Chicago দনা ১৮৯৩ দা Tennis court শাখি।

(৫৮) খাইদগী ইহান হান্না মুঙ থাবা লম্বি কদায়দা শেমখিবগে ?

খাইদগী ইহান হানবা মুঙ থাবা লম্বিদি খংইনা পোক্লিইঙেগী মমাং চহি ৩,০০০ লোমগী মমাংদা Egypt শিংনা Great Pyramid শাবদা অচৌবা মুংজাওশিং অদু ইন্দুনা পুবা য়াননবা ফুট ৫৯ লোম পাকপা ফুট ২৬৬০ লোম শাংবা অনানবা মুং থাবা লম্বী অসিনি। রোমানশি না মখোয়গী লৈবাক শিনব। থুংনা চহি ৬০০ রোম চংনা মাইল ৭০,০০০ শাংবা মুং থাবা লম্বী শেমলম্মী। মনি পুরদদি ওসি কাওবদা মুং থাদবা লম্বি কনা য়াম্না থুজংগী লমদা মীওইবনা চংনরি। অস্নুম্না ফনা কুইনস্নু লৈথখিগদবা মাল্লি।

(৫৯) খ্বাইদগী রাংবা শামু কদাযদা লৈবগে ?

অফ্রিকাগী শামুশিং অসি খ্বাইদগী চাওবা, রাংবা অমসুং লুরা শামুনি। মখোয অসি ফুট ১১ ফাওবা রাংই অমসুং টন ৬ যাওবা লুম্মি। অফ্রিকাগী শামুশিং অসিগী মনাদি যুট ৩½ ফাওবা পাকই, পাকলবা মনাশিং অসিগী মত্তেংনা খুদোংথিবা থোকলকপা য়াবশিং খংবা অমসুং তাবা ঙম্মি। মকোশানা শারবা অয়িরবাগী ঙমশিংদা মখোয়গী অপাকপা ননাশিংনা হুমদুনা মশাবু ইংহনবা ঙম্মি অমসুং তিল কাং কয়াদগী ঙাকথোকচবা ঙম্মি। মখোয় অসি পৃথিবীগী অত্তে মফমদা ফংবা শামুশিংদগী খ্বাইদগী হেন্না কল্লি।

ইন্দিযাগী শামুদি পীকই। মখোযনা অশাবা থাংলনবা অশংবা জঙ্গলদা লৈ। ইরুক্তবা পাম্মি। মশা অপুম্বদা মনাত্তোন্না ঈশিং চাযশিনজবা ঙম্মী।

(৬০) খ্বাইদগী ইহান হানবা Guerrilla লানমী অদু কনানা ?

Guerrilla হাযবসি Spanish রাহৈনি। মসিগী অর্থদি "অপিকপা লান" হায়বনি। Guerrilla শিং অসি সরকারগী মাযোক্তা লান্দাবা কাংলুপ অমসুংনি। মখোয় য়াম্না তমথিরবা খুংলাই পাষবা কাংলুপনি।

Che Guevara কৌবা মুপা অসিনা guerrilla লাল্লোং ইহান হান্না পুথোকখিবা লানমী অমনি। মহাক্না Cuba গী কমুনিষ্টশিংগীদমক লৈবাক অসিগী সরকারগী মাযোক্তা লানহৌবদা নোংমৈনা পান্দুনা শিখি।

আরবকী Lawrence না লুচিংদুনা guerrilla লালোংদা টরকিশিংবু পৃথিবীগী অহানবা লাঙ্গাও মনুংদা আরব লৈপাক্তগী তানথোকখি।

(৬১) খ্বাইদগী ইহান হানবা ছইগী হৌরকফম ওইবা শা অহ্ করি শানো ?

য়ুমদা য়োকপা ছইশিং অসি ইহান হানবদা কৈশাল মানবা Tomarctus কৌবা কৈশালগী মখল অসিদগী হৌরকপনি। কৈ-শালবা অতেবা ছইগী খ্বাদগী নকুবা কাংলুপনি মীওইবনা কৈশাল মচাশিংবু য়ুমদা য়োক্লুনা মীওইবগা তোংন-তিন্নবা লৈমিন্নরবা মতুংদা মীওইবদা কান্নরবা য়ুমদা যোকপা শা ওইরবখি। লমলক্লা লৈবা লমছইশিংদগী মখল মখলগী য়ুমদা যোকপা ছইশিং পুথোকখ্রে। ছইবা য়ুম অমসুং শা যণবশিংবু ঙাক শেল্লি। হুরানবা ফাবা, নান-থোকপ্রবা জেলগী বন্দি ফাবা, গাড়ি চিংবনচিংবা মীওইবদা কান্নরবা খবক কয়ামরুম ছইশিংনা মমাংঙৈদগী তৌরক্লি।

(৬২) খ্বাইদগী ইহান হান্না শগোলবু য়ুমদা যোকপা অতেবা শা করি লৈবাক্কী মীশিংনা ওইহনখিবগে ?

ঙসিদগী চহি ১,৫০০ রোমগী মমাংদাময়াই থংবা এসিয়াগী শুরুংশিংগী ফক্লাংদা শাবন যাওবা শগোলশিং য়েকলম্মী। মরম অসিদগী মখোয়না য়ুমদা যোকপা শা-লান্দা শিজিন্নবগীদমক শগোলবু ইহান হান্না তেহনখিবা মীশিংনি হায়না থাজনৈ। Julius Caesar না England দা লান্দাবা মতমদা শগোল শিজিন্নরে।

মোংগৈম পুথোকলকপদগীদি অচৌবা, হেন্না যাংবা শগোলগী মখল পুথোকলক্লে। শগোল লমজেল পাক শবনা পামনরকপদগী Arab, Turk, অমসুং Persia দগী England দা শগোল পুশিন্ন-রকখি। হৌজিক্কী অচৌবা লমজেল য়াংবা শগোলশিং অসি মখো-যগী থারা নাল্লানি।

করিনো ?

(৬৩) **Spectrum হায়বসি করিনো ?**

Spectrum হায়বসি Telescope মখল অমনি। Spectrum গী মতেংনা Universe অসিদা লৈরিবা পোৎশিংবু য়েংদুনা খংবা ঙম্মি। মসিগী মতেংনা মাইল মিলিযন কয়া থাপ্পা লৈরিবা থবানমিচাক অমদা করি করম্বা মচাকশিং যাওরিবগে খংবা ঙম্বদা বস্তুনা থবানমিচাক পুম্নমক্কি অইং অশাঙ্গ্ ওনবা ঙম্মি। মসিনা থবানমিচাকশিংগী মরমদা খঙবা ঙম্বগী মথক্তা করম্বা থবামমিচাক্লা পৃথিবিদা নকশিললকপগে নত্রগা থাপতোকখিবগে খঙবা ঙম্মি।

(৬৪) Asteroid হায়বসি করিনো ?

Titius অমস্তুং Bode কৌবা এষ্ট্রোনোমর অনিখক্না Mars অমস্তুং Jupiter হায়বা অমগা অমগা য়াম্না থাপ্নগ্রবা গ্রহ অনি অসিগী মরক্তা অতোপ্পা গ্রহ অমা লৈরমগনি হায়না কন্না থিজিনবা হৌখি। মখোয অনিনা হায়িবহুদা থাজরম্না এষ্ট্রোনোমর কয়ামক্ত-ম্নস্তু মখা তানা থিজিনবা হৌখি।

১৮০১ দা মাইল ৬০০ মুক্কি diameter ওইবা অপিকপা গ্রহ অমা থেংনর্রম্মী। মহুবু Ceres হায়না মমিং থোললম্মী। মখা তানা থিজিনবা মতমদা অতোপ্পা অপিকপা গ্রহ অষ্টম অমস্তু থেংনখি। ১৮৯০ দদি পীবলবা গ্রহ ৩০০ পুথোকপা ঙমখি। ১৮৯০ দগী ১৯২৭ ফাওবা অমুক্তা হেন্না কুপথনা থিজিনবা মতমদা Mars অমস্তুং Jupiter অনিগী মরক্তা গ্রহ ২,০০০ পুথোকখি। মসিবু Asteroid হায়না কৌই।

(৬৫) Oceanography হায়বসি করিনো ?

Oceanography হায়বদি সমুদ্র করম্না শেমখিবগে অমস্তুং সমুদ্রদা অহোংবা, অওনবা করি করি থোকলিবগে হায়না নৈনবা বিজ্ঞান

অহুবু Oceanography কৌই। Oceanographer শিংনা সমুদ্র খোংবান্দা ঈশিংগী ইথক্লা অমদি নোংলৈ নুংশিংমচিংবনা পুগাইরি-শিংবু থিজিনবদা নত্তনা সমুদ্রগী মনুংদা লৈবা শা, ঙা, থরাইপানবা জিবশিং, নাপি-শিংবিশিংগী মরমদা কুপ্না থিজিন্দুনা মীওইবদা কান্নবা কথা লেপ্তুনা পিরি। মখোযনা সমুদ্রগী মনুংদা পুং কয়া লৈরগা লেপ্তুনা থিজিল্লুবদগী ঐখোযনা নোংমা নোংমগী সমুদ্রগী মব-মদা খঙবা হেনগংলক্লি।

(৬৬) Biology হায়বসি করিনো?

Biology হায়বা ৱাহৈ অসি Creek কি ৱাহৈ অনিগী ওইরকখিবনি। Greek লোন্দা Bios হায়বদি "life" অমদি logos হায়বদি "a study" হায়বনি। মরম অসিনা Biology হায়বসি Organism পুন্নমকপু, পাম্বি অমসুং শা ঙাশিংবু লৈনবা বিজ্ঞান হায়বনি। মসি শরুক অনি থোক্লা থাযদোকই। অহানবা শরুক্লা পাম্বিশিংগী মরমদা লৈনবা Botany কৌই। অনিশুবদা শাশিংগী মরমদা লৈনবা Zoology কৌই। অসিগুম্লবা শরুক অনি অসিগী শরুক অমমমনা মখা তানা শরুক কয়ামরুম থোক্লা থাংদোকই। Biologist শিংনা লেপ্পা লৈতনা থিজিল্লবগী মহৈনা মওংহবা পুরাকী লৌশিং হেনগংহল্লি।

(৬৭) Texidermy হায়বসি করিনো?

Museum দা থমলিবা শা ঙা, মপক্লশিংতুনা চংপা জিবশিং, উচেক্চিংনা পুন্নমক texidermy গী কান্নানা পুথোকপনি। অশিবা শা অমবু মহাকী চাওবা, বাবা পুন্নমক নিংথিনা ওনলগা শা অহুগী মকু খোকতোকই। শাদোংশিং অহুবুম্ব নিংথিনা পোথোকলগা নুংশাদা কহল্লী শরু পোল্ল, অহুদা লৈথাম্না নিংথিনা হানা শাদোং যাওনিংগী মওং অহু তানবা শারগা হায়গী মক অদু অমুক হাপ-চিন্দুনা মহুবু Museum দা থম্মী। অসুম্না তৌবা মওং অসিবু Texidermy হায়না কৌই। Texidermy অসি তরাতরুক শুবা শকান্দগী হৌরক্লে।

(৬৮) Mammoth হায়বসি করিনো ?

Mammoth হায়বসি ভাবত্তা কংবা শামু অসিমুক চাওবা Stone Age দা লৈরম্বা শাম মখল অমনি। Mammoth হায়বা শামু অসিগী অশাংবা মতু পাল্লি। করিগুম্বনা লৈবাক যোনা শাংবম্মু য়াওই। মখোযগী মনাদি পিকই অমসুং মনাদস্মু মতু হোই। মখল অসিগী শামু অসিনা তশাংবা মতু পানবনা মরম ওইবনা অইংবা ঈশিং নুংশিংতা লৈবা ঙম্মি। মখোযশিং অসি Siberia, England, France নচিংবা মফমদা লৈরম্মী। North America দা মতম অতৃদা লৈবম্বা Mammoth হাবা শামু অসিনা ফুট ৮২ মুক রাংই।

(৬৯) Blood hound হায়বসি করিনো ?

Bloodhound হায়বসি হুই মখল অমনি। অসিগুমনবা হুইশিং অসি মতু নাল্লি, মনা লেকথৈ। মখোযশি অসি লমজেল যাংই অমসুং মনম কুহনা কাওদে। মসি মতম অমদা লৈরম্বা St Hubert হায়বা হুই অগ্গী ধাবা নাল্লামি। মখাযনা অমুক নন_বা মনম যানা কুইনা কাওদে হায়না Scent Keepers হায়নস্মু হংনৈ। মখোয়শিং অসিনা জেন্দগী নাঙ্খোক্লুনা চেনখ্রবা মীহাৎপশিংবু ফাবদা পনিগশিংনা শিজিন্ন। মখল অসিগী হুইশিং অসিগী অতোপ্পা মখলশিংদি Otter hounds, Harriers, Beagles অমসুং Bassets নি।

(৭০) Raccoon হায়বসি করিনো ?

Raccoon হায়বা শা অসি শাহি, চাবা অরাং অমেবিকাদা কংবা হৌদো, মানবা শা মখল অমনি মখোয অসি সেন্টিমিটর ৫৫ দগী ৯০ ফাওবা শাংই। লুম্না কিলোগ্রাম ১ দগী ১১ ফাংবা লুম্মি। হৌদোংগুম্না মখোযগীস্মু অশাংবা মরোয পাল্লি। সেন্টিমিটর ২৫ বোম শাংবা মমৈ পাল্লি। মনাক্তোন তুম্মি। মমাংগী

মখোং অনি অহুনা মখুং ওইনম্থু শিল্লিয়ে। মখোয়গী খ্বাইদগী ওকপা অমনা মখোয়না চাগদবা পোৎ খুদিংমক ঈশিংদা চামথোকই। মখোয়না হুম্বিদাংদা মচিন্থাক থিবা চংলি। ওা, হণ্ডোয়নচিংবা চায।

(৭১) Terantism হায়বা লায়না অসি করিনো ?

Tarantula হায়বা অচৌবা, মতু পানবা, যেংবদা কিনিঙাই ওইবা মি মখল অসিনা চিকপদগী নাবা লাযনা অহুবু terantism কৌই। Tarantula শিং অসি Europe কি খা থংবা শরুক্তা ফংই। ইটালিগী সহর Taranto অসি মশিগী মমি, লৌহুনা থোন-খিবনি। মখোয়না মিরাং শাদে, কৈঙুয়া উনা মরক্তা লুমহুনা লৈ-রগা তিল কাং ফাহুনা চায়। Tarantula শিংনা মখোযগী মচা-শিংবু মনঙ্গলদা চযোল অমগুম্বদি পোহুনা চংলি। মখোয়না ফারবা তিল কাংশিং অহু শায়হুনা চাদে, য়োংতুনা চাবম্থু তৌদে। তিল কাংশিং অহুগী মশাদা য়াওরিবা মহিশিং অহু চুপথোকই।

(৭২) Army Ant হায়বসি করিনো ?

ককচেং লাক্ষ কয়ামরুয়া শঙ্গ, শঙ্গ চৎপহুবু Army Ant কৌই। Africa দা লৈবা Driver হাযনা খংবা ককচেং মখল অমা লৈ। মখোয অসি ককচেং লাক্ষ কয়ামকুমা শঙ্গ, শঙ্গ চংলি। মখোযনা মখোযগী লম্বিদা লৈরম্বা পুমম্নক চাথোকই। চেনবা ঙম্বা শাশিংনা মখোয়না লাকপদা কিরহুনা চেনথি। চেনবা ঙমদবা শাশিং অহুদি মখোয়না অহুমক লোযশিল্লে। মখোযনা হয়িংদগী ঙৌরগা থাং তেন্না অমদি নোংমৈমনচিংবনা শোকহল্লবা চেনবা ঙমত্রবা নোংশা ফাওবা চাথোকই।

পৃথিবীদা ককচেং মখল ৩,৫০০ রোম লৈ। অপিকপা ককচেংশিংনা মিলিমিটর ১ মুক শাংই। অচৌবা ককচেংশিংনা মিলিমিটর ৫০

মুক শাংই। South America গী ময়াইথংবা লমদা লৈবা কক-চেংশিংনা যুমলক্তা লাক্লবদি যুম ফোংবা ফাওবা যাওই। মখোযনা যুমছুদা লৈবা পুম্নমক চায়রবা মতুংদা উচি, চুমনচিংবসু কাহ্না চাথোকই।

(৭৩) Centipede হায়বসি করিনো?

Centipede হায়বসি নাচলনি। মসিবু এখোয়না লাইশগোল হায়নসু কৌনৈ। Centipede হাযবগী অর্থদি "100 footed" হাযবদি মখোং চাম্মা পানবা হায়বনি। নাচল থরদি মখোং কুহ্‌া-দগী হেন্না পানদে। Millipedes হায়বা নাচল অসিদি মখোং লিশিং অমা পাল্লি। Millepedes হাযবদি "1,000 legged" হাযবনি। নাচল হায়বা জিব অসি চহি মিলিয়ন কয়াগী মমাংদগী লৈরক্লবনি হাযনা বিজ্ঞানিকশিংনা থাজনৈ। Centipede শি গী মকোক্তা হেক তাইনবদা লৈবা মখোং জুরা অহ্ হু চেল্লি। অহ্‌বু মসিনা মীওইবদদি শোকহনবা ঙমদে। Centipede শিংনা নুমিদাংদা মচিঞ্জাক থিবা চংলি অতৈ মতমদদি নুং নক্রগা অপুম্বা উগী মথাদা লোংতুনা লৈ।

(৭৪) Mocking bird হায়বসি করিনো?

অতোপ্পবু লক্লবগুম অতোপ্পগী মতৌ তমহ্না খোংবা উচেকপু Mocking bird কৌই। মখোয় অসি আমেরিকাদা ফংই। মখোয়না হুই, য়েন, উচেকশিংনা খোংবা মতৌ তম্বা ঙম্বদা নত্তুনা ডাকপিয়ন্না হুইশেল খোংবা ফাওবা মতৌ তম্বা ঙম্মি। অহ্‌বু মখোয় মশাগীসু নুংশিরবা খোঞ্জেল লৈজে। খা আমেরিকাদা মাচ থাদা মুমিং চুপ্পা খোংহ্নতা লৈ। করিংহ্বদা থাবল যবা অহিংদসু য়াম্না নুংশিনা খোংই। মখোয় অসি মীওইবগা য়াম্না তোংন তিন্নবা লৈবা পাম্মী মখোয়না যুময়াদা শম্বলদা মযুম শাই।

(৭৫) লাইপোক হায়বসি করিনো ?

কনাগুম্বা মুপা নত্রগা মুপী অমনা ফম্বা হৈশিংলবস্থু গুম্নদবা তোপ তোপ্পা থবক অম। কনাগুম্বনা পাংথোক্লবদি মহাক অদুবু মীযামদগী অহেনবা লাইগী মপোক লাইপোক (Genious) কৌই। Genious হায়বা বাহৈ অসিগা Talent হায়বা বাহৈ অসিগা অনি অসি খেন্নৈ। Talent লৈবা হায়বদুদি থবক অমদা হৈথোই-শিং-থোইবা অদুবুনি। খুদম ওইনা উ শূবদা, লাই যেকপদা পুম্নমক্তগী হেন্না হৈশিংবা যাই। অদুবু লাইপোক হায়বা অদুদি নত্তে। লাইপোক ওইবা হায়বদি talent যাম্না লৈবা মীশিং অদুনা তৌথোকলকপা থবক অদুদগী হেন্না তৌবা ঙম্বা অদুবুনি। ঐখোয়না সাহিত্যদা, ঈশদা নত্রগা হিরম অমদা হৈথোয-শিংথোইবা মীশিং উবে। অদুগা হিরমশিং অসিদা হেন্না-হৈথোই শিংথোইবা লাইপোক ওইনা পোকপল্লকবা মীওইশিংবু ঐখোয়না খংলে।

সধাবন প্রজাশিংনদি ঙারদুনা, চোকথরদুনা তোকখ্রবা মতাং অদুবাইদগী হেন্না হোংনদুনা অথিংবা কযামকুমবু নমথেত্তুনা লাইপোক ওইবা মীওই কযামকম্না অবাবা, অতনবা, চোকথবনচিংবা য়াদেনা চংশিল্লি।

(৭৬) Leprosy হায়বসি করিনো ?

Leprosy হায়বা লায়না অসি শিংন্দিদা নত্রগা উনশাদা নত্রগা অনিমক্ত নাবা লায়না অমনি। লায়না অসিবু থোকহনবা মহিক অদু Hansen কৌবা Norway মচা অমনা পুথোকখি। মরম অসিদগী Leprosy বু Hansen's desease হায়নস্থু কৌই। Leprosy না নাবা মফম অদু Sensation লৈতে।

মরম অদুনা মৈনা চাকপা ফাওবা অনাবা যাওদে। North Africa, China, India, South America নচিংবা মফমদা

লায়না অসিনা নাবা মী যান্না লৈ। লায়না অসিবু ঙারক্তা কুষ্টি থুংবা ঙায়না হাইনৈ।

হৌজিক্কী মতমদদি antibiotic drug কযামরুম পুথোক্লুনা লায়না অসিনা নাৱবা মীওইপোক কযামরুম ফংনবা ঙমলে।

(৭৭) Calcium হায়বসি করিনো ?

মীওইবগী হকচাংদা Calcium পাউন্দ অহুমলোম যাওই। শরু শাগৎপদা calcium না মরু ওইবা পোৎচ ওই। ঐখোযগী শরুদা calcium যাওবগী চাং অসি অহল ওইরকপগী মতুংইনা হেন-গৎলকই। তপিরপা অঙাংশিংদা calcium খর খক্তমক যাওই। চহি ৮০ শুববা অহল অমদদি মহাক্কী শরুদা calcium অসি চাম্নদা ৮০ যাওই। শরোমদা calcium গী চাং অসি হ্রাইদগী হেন্না যাওই। মরম অসিনা অঙাংশিংদা শরু চাওখৎনবগীদমক অমসুং মপাঙ্গল হেন্না লৈহনবগীদমক শঙোম যাম্না পিথকপা ফৈ।

Calcium বাৎলবদি যাগী লায়না শোযদনা লাক্কনি অমসুং ইবাই লায়না শরু তেক কাযগনি।

(৭৮) Rabies হাযবসি করিনো ?

Rabies হাযবা লায়না অসি মীওইবগী Brain অমসুং Spinal Cord তা নাবা হুই অঙাওবনা শন্দোকপা লায়না অমনি।

লায়না অসিনা নাৱবা হুই অতু অকম লাযহৌ তৌগনি। মশা ইনম নমগনি। চানিং থৱিংবা পোক্লোই। মচিন্দা মতিন তার-কনি। ঙবং ঙবং ঙংগনি। চিক্কদোৰগুম ঙ হুনা খোংগনি। মসি-গুম্নসি তৌনবদি হুই অতু শোযদনা নুমিং ৩/৪ নিগী মনুংদা শিগনি। অসিগুম্না হুইনা চিক্লগা নত্রগা হুইগী মতিন্দা যাওবা মহিক চ হুবদি হুইদা নাবা লায়থং তত্নমক মীওইবদা নাগনি। অহানবদা অকম লাযহৌ তৌগনি। চানিং থৱিংবা পোকলোই। ইতন তনগনি।

ঈশিং খৌরাংগমি অহুবু শক্লবা হোংনবা মতমদা থন। ও অমস্থং চিংগী muscle শিং অসি কল্লা চিংশিনলক্নি। মরম অহুনা ঈশিং খৌ-রাংলবস্থ শকপা য়ারোই। মরম অসিদগী লায়না অসিবু ঈশিং কিবা লাযবা হায়বদি Hydrophobia হায়নস্থ কৌই।

হুই অভাওবনা চিকখ্রবদি মফম অহু শিংঙিনা শাবোল্লা চাম-থোকপীগদবনি। হুমিং হুমকিগী মন্থংদা anti rabies serum কাপথোকপীগদবনি।

(৭৯) Sleeping Sickness হায়বসি করিনো ?

Sleeping Sickness হায়বসি শাথিবা লায়না মখল অমনি। লায়না অসি Tsetse হায়বা হৃযিং অমনা মহিক পুহুনা শন্দোকপা trypanosomes হায়বা লায়না মংল অমনা থোকহনবনি। Tse-tse হায়বা হৃযিং অসিনা মীওইবদা চিকপা মতমদা মীগী ঈনশাদা মহিকশিং অহু Salivary gland শিংগী মতেংনা কাপশিল্লি অমস্থং ঈগী ঈচেলদা তিমখি। অহুদগী অকুম লায়হৌ হৌরক্নি। শা-থিনা কোক চিবলক্নি। জ্ঞান মা লক্নি। জ্ঞান মাংলক্লবা মতমদা অনাবা মী অহু অহুমক তুমহুনা লৈবহম উগনি। অনাবা মী অহুনা জ্ঞান মাংলক্লিবা অসি মীহুগী Brain শোকলকপদগীনি। মতাং অসিদা লায়না অসিবু Encephalitics স্থ কৌই। মতাং অসি যৌ-রবদি অনাবা মী অহু অমুক হন্না হিংদ্রে।

Zimbabwe, Malawi নচিংবা Africa মহাদেশকি অতৈ মফমশিংদা যাম্না তোইনা নাগৎবা লায়না অমনি।

(৮০) Nobel prize হায়বসি করিনো ?

Chemistry, Physics, Medicine, Literature, অমস্থং Peace কী লমদা থোইদোক হেন্দোকপা থবক তৌবা মীওইশিংদা থাইবগী রাংবা ইকাই খুমবা উংপা ওইনা নোবেল প্রাইজ পি।

Alfred Nobel ১৮৩৩ দা Stockholm দা পোকখি। মহাক্না dynamite হাৱবা মীশা শাখিৱবা শক্তি লৈরবা পোকখাইবা যাবা পোৎশিং অমস্তুং অনৌবা মখলগী Ditonater পুথোকলম্মী।

অসিগুম্বা মী শিবা যাবা পোৎশিং অসি নত্তবা করিগুম্বা "NOBLE" ওইবা থবক অমা মইহাক্না তৌনিংলম্মী। মহাক শান্তি পামই। পৃথিবীদা লান থোবহনবা পামদে। সাহিত্য অমস্তুং বিজ্ঞাননা মীওইববু চাওখৎহনগদবনি হায়না থাজবা লৈবম্মী। মহাক্না Dollar ৯০ ০০,০০০ থোমজিন্দুনা Physics Chemistry, Medicine, Literature অমস্তুং শান্তিগী লমদা অথোইবা মীশিংদা Nobel prize পীনবা থনম্মী। শেনফম অসিদগী তা, ১০-১২ ১৯০১ দা ইহান হান্না Nobel foundation of Sweeden না Nobel prize পীবা হৌখি।

Nobel foundation of Sweeden না Physics অমস্তুং Chemistry গী লমদা, Sweedish Acadamy of Science না Medicine গী লমদা, Caroline Institute of Stockholm না literature গী লমদা, Sweedish Acadamy অমস্তুং Norwegian parliament না শান্তিগী লমদা থনবা মী মঙানা শাবা কমিটি অমনা মীওইবা পুম্নমক্কী থ্বাইদগী অথোইবা থবক তৌবা মীদা Nobel prize পীনবা থল্লি। Economics তস্তু নোবেল প্রাইজ ১৯৬৯ দগী পীবা হৌখ্রে।

(৮১) Dance হায়বসি করিনো?

অপিকপা অঙা শিংনা বা ঙাংবা হৈত্রিহৈদা, কনাগুম্বনা জগোই শাবা উদ্রিহৈদা মখোয়স্তু চাং নাইনা লেং ওৎলি। উচেকশিংস্তু তমনা অমগী অৱোযবদা লৈনা লৈনা চংপা, হম্না হম্না মকোক নোন হুনা খেংবা, মাংলোমদা অমস্তুং তুংলোমদা তান চানা হঙ্গং হন্দা চৎতুনা জগোয শায়।

থাইনগী মিশিংস্থ War dance, hunting dance, marriage and funeral dance, Planting and harvesting dance তৌই। মতম অমগী মীশিংনা ধর্ম্ম কর্মগী থবকশিংদা ৬গোয় শায়। Bible দা অস্থুয়া হায় মহৃদি "King Dabid না Covenant কী Ark গী মমাংদা মহাক্কী ধর্ম্মগী পুক্লিংদা কাওরকপশিং অহু কোং দোক্লবা জগোয় শাখি"। থাইদগী লিরবা traditional ওইবা জগোইদি Folk dance নি।

(৮২) কেন্সর হায়বসি করিনো ?

হকচাংগী করিগুম্বা মকম অমদা মওং মরিল নাইদবা মতুম অমনা পোমথোরক্লবা অমস্থং মকম অহুনা মহাক্কী তৌফম থোকপা মথৌ তৌরক্লবা মতমদা কেন্সর ওইগলি। কেন্সর হাযবা লাযনা অসিদগী ৬সি কাওবা কনাগুম্বা অনাবা অমতবুস্থ কনবা ৬মখিদ্রি।

কেন্সরগী মতুম লৈরকপা মতমদা থাম্না ৬ম্না থেংনরবদি মতুম অহু থাং থাহনা লোথোকপা নত্রগা X rays নত্রগা Gamma rays না মৈ য়াইহনা মকম অহুবু শিথহল্লবদি করিগুম্বা মতমদা কেন্সরদগী কনবা ৬ম্মী। মসি মতম চানা তৌহৌত্রবদি কেন্সরনা নারিবা মকম অহুগী মনুং থবো শরুক্তা মচেৎ মচেৎ কাযরগা ঔগী ইচেলদা তিনখিহনা হকচাংগী অতোপ্পা মফম পুম্নমক্তা শোকহল্লি। কেন্সর হায়বা লাযনা অসি থবোম্বীদা, কিদনিদা, চাকথাওদা, শরুদা, ঔদা, উনশাদা, য়াদা নত্রগা হকচাংগী করিগুম্বা মফম অমদা হেক্তা নাবা য়াই। লাযনা অসি মসিদগী নাবনি হায়বা হৌজিক ফাওবা হায়বা ৬মদি অহুবু দাক্তরশিংনা মৈথু শিজিম্নবা মীশিংনা লায়না অসি হেন্না নাগল্লি হায়না হায়রি।

(৮৩) ফ্লাইং ফোক্স হায়রসি করিনো ?

Flying fox হায়বসি শেকপি মথল অমনি। মথোয়শিং অসিবু অস্থুয়া কৌরিবগী মরমদি মথল অসিগী শেকপিশিং অসিগী

মমায় অসি লমছুই মাল্লি। শেকপি অয়াম্বদি পীকই অমসুং মচু পানবা উচি মাল্লি। ক্লাইং কোক্রশিংদি হুইনাও মচামুক চাওই। মখোয়গী মশাশিংনা ফুট ২ য়োম শাংই। মখোযশিং অসি অতৈ শেকপীগুম্না উহৈ পাম্মী। মথল কযাগী ক্লাইং কোক্ল পুম্নমক মচিন তুমই। মমিং পাল্লি উবসূ ঙম্মী। মথল কয়াগী ক্লাইং কোক্লশিং মালেসিয়া, ইন্দিয়া অমসুং এসিযাগী অতৈ মফমশিং, প্রশান্ত মহাসাগর অমসুং ভারত মহাশাগরগী ইথংশিংদা ফংই।

(৮৪) গ্রেট রাল করিনো?

কল্লক কনজাওবা মঙ্গোলিযানশিংনা লান্দাশিনলকপা থিংননবা খুষ্টনা পোক্তিগৈগী মমাং অহুমশুবা শকব্দদা চিনাদা গ্রেট রাল শাখিবনি। রাল অসি যুট ২০ দগী ৩০ ফাওবা রাংই অমসুং ফুট ১৫ দগী ২৫ ফাওবা চেকপলগী মাতোন্দা পাকই। গজ ১০০ মুক্তী মরক মরক্তা ফুট ৬০ রাংথংপা শরুক অমমম লৈ।

চেকপল অসি চিনাগী Yellow sea গী Shankaıkwan দগী শারকপহুনা নোংচুপ লোমদা Kansu অমসুং Sınkıang ঙমখৈ ফাওবা অচৌবা চিংজাও, পাং, তুরেলনচিংবগী মথক্তা শাবনি। চেকপল অসি শাবদা মতমহুদা শিম্মী লাক্ষ মঙারোম থবক শুখি। ঙসি ফাওবদা চেকপল অসি অঙকপা ফংনা ঙাক শেল্লহুনা থমলি। চেকপল অসি নুং অমসুং চেকশিংনা শাবনি। চিনাগী অচৌবা সহর পুম্নমক অসিগুমলবা চেকপল অসিনা কোযশিন্দুনা থম্লি। নুমিদাংগী মতমদদি অতোপ্পনা চ়বা শুমদনবা গেৎ পান্দুনা থিংজিন্দুনা থম্মী।

থাদা চংলুবা যুরি গগরিন অমসুং আর্মষ্ট্রোংনা থাদগী পৃথিবীদা য়েংথরকপদা থেক্লা খোয়না চংপা অশাংবা লৈই অমা উরম্মী মহু অশেংনমক চিনাগী গ্রেট রাল অসিনি।

(৮৫) পি হায়বসি করিনো ?

পি অসি থুমহি চেনবা মিংতগী থোকপা পোংশক অমনি। মসি মিং নহানা নিংথিনা লেং ওংপা ঙম্নবা ঈদগী লৌথোকলকপা মহি ওইবা পোংশক অমনি। পিবু শেমলিবা gland অসি Lachrymal gland হায়না কৌই। রাহে অসিদগী Latin লোন্দা পিবু Lacryma কৌই। রাহে অসিনা তাকপদি লেটিন শিংনা কুইরবগী মমাংদা মিংকি মরমদা থিজিনখ্রে। Lachryman gland অসি হরায মরু মাল্লি অমসুং মিংকি মংক থংবা শরুক্তা লৈ। ঐখোয়না মিং কুপ্পা থুদিংগী gland অসিদগী পি থোকনবই। অহেনবা পিশিং অহুনা মিংপানগী মথক অমসুং মখাগী শং ফম অহুদা কুয়াংবানগী খাও মচা অমদা পৈশিন্দুনা থম্মি। পি অসি নমথিবা খুদম ওইনা তিলহৌংস, গ্যাসবুম্বা, মৈখু নত্রগা অবাবা নহুগা নুঙাইবদা পুক্নিংদা ফাওবা শাথিবা ইহুলশিংদগী অহেনবা পিশিং থোকহল্লকই।

(৮৬) লিক্লা হায়বসি করিনো ?

লিক্লা হায়বসি ঈশিং মনিলনা যমজিনবদগী কুংশিলহুনা ওইরকপনি। নুমিদাংগী মতমদা পৃথিবী অসিগী ঈশিং নুংশিং অসি হেন্না ইংশিল্লি। মতম অসিদা নুংশি তা যাওবা ঈশিং মনিল অহুনা পৃথিবীগী লৈমায়দা তাবা অহুবু লিক্লা তাবা হায়না খংই। করিগুম্বদা পৃথিবীদগী থোকলবপা ঈশিং মনিলশিং অহুনা হেন্না ইংশিল্লবদি অঙনবা অযুক্তা উন মকুপ তাবকনি।

(৮৭) Gulf Stream হায়বসি করিনো ?

Gulf of Mexico দগী অটালন্টিক মহাশাগরদা অরাং নোংপোক থংবা মায়কৈদা চেনবা অশাবা সমুদ্রগী ইচেল অমনি। সমুদ্রগী মযাইদা অতৈনা ঈংবা অহুগা তুরেল অসিগী ঈচেলনা শাবা তারল অসি অপিকপা হায়বদি অখুবা মঙমদা মাইল ৫০ রোম পাকই অহুগা ফুট ২,০০০ রোম লুই।

শিংথম খাদা ঈচৈল অসিগী অশাবা মনিলমা Hemmerfest, Norway, Murmansk, Soviet land নচিংবা লমশিংবু শাগৎ-হল্লি। Gulf Stream লৈরমগ্নবদি Great Britain দা অশাংবা নিংথমথা লৈরমগনি অমস্থুং হেন্নস্থু ইংলমগদরনি। Norway গী কান্নবা হিথাংকম অসিস্থ খা কয়ামকুম ইংমলদুনা কমজিন্দুনা লৈরমগদবনি।

(৮৮) শাপন হায়বসি করিনো?

শাপন হায়বসি শা ডাগী মহাও নত্রগা থাওনা অতৈ অতোপ্পা মচাক কয়ামকুমগা যানশিন্নরগা শেম্বনি। মীওইবনা অহানবদা কোঙ্গোন খোকপা উইহে খুদম ওইনা মনিপুরদা কেক্রু, কোঙ্গোন, চরুনচিংববু মৈ থারগা শেম্বা উংটিনচিংবনা শিজিন্নরমই। মথংদা শাগী মহাওনা যোংকি খাংদা শৌদোকহল্লগা মদুদা উট্টি চরুনচিংবগী উংতি হাববদি খরি হাপচিল্লগা নাপু মচুগী অথোংপা শাপন শেম্মী অকনবা শাপনশিংনা কুইনা শোইল্লবা শা ডাগী মহাওহুদা থুমছি চেনখা ঈশিং নত্রগা থুম হাপচিল্লগা শেম্মী।

মওং অসিমক ডসি যাওবদা চৎথরি। তৌবতবু যান্না পাক শন্না ফচেংবা কারখনা শিংদুনা শাপন শাবতনি। ডসিদি শা ডাগী মহাও নত্রা লশিংমক্ত অমস্থুং খুবিদগী শুংবা থাওশিং অহু মৈদা লোল্লগা পোটাশ নত্রগা সোডিয়ম হাপচিল্লী অমস্থুং মরম নুংশিকা থাও, বদাম থাও অমস্থুং গ্লিসরিননচিংবা কয়ামকুম যানশিন্নগা মমল যান্নবা শাপন মখল কয়ামকুম শারে।

(৮৯) Sunspots হায়বসি করিনো?

অথন্নবা শারবা টেলিসকোপিক লেন্স খক্তনা উবা ডম্বা সুমিংতা লৈবা অথন্নবা অমুবা মকমশিং অছবু Sunspot কৌই। মখোয়শিং অসি সুমিংকি magnetic activity না ওইহনবনি। মসিদা

মুমিৎকী লৈমায়, মচেৎ অমসু ইংখহল্লি। Sunspots অসি ম্রাইল ২০ মুক কাওবা পারু চাওই। মুমিৎতা telescopie lense য়াওদনা য়েংবা হায়বসি শাথিনা খুদোংথিবগী মশক্তি।

(১০) Aborigines হায়বসি করিনো ?

অতোপ্পা লৈবাক্কী মীশিংনা লাকত্রিঙৈগী মমাংদা থাইনদগী লম অদুদা লৈরক্লবা মীশিং অদুবু Aborigines হায়না কৌই। Aborigines হাযবা ৱাহৈ অসি Latin লোন্দী মহুগী অর্থনা (from the beginning) হাযবনি। South Africa গী Bushman শিং অসি South Africa গী Aborigines নি।

European শিংনা লাকত্রিঙৈগী মমাংদা লৈরম্বা Australiaগী tribal শিং অসি Australia গী aborigine শিংনি। Australia গী aborigine শিং অসিনা য়াম্না মন্নুং হজিনবা মফমদা ১স্নুং মী য়াম্না তাদবা অৱাংথংবা সমুদ্র খোংবান্দা খুন্দাহুনা লৈ। মখোয়গী মপা মপুশিং অসি মফম অমদা খুন্দাহুনা লৈগন্দে। য়ুমহোং তোযবা কাংবুনি। মখোয়গী মরু ওইবা শিনফম্না শা তানবনি। হৌজিক্তি মখোয় মশেন পুনশিল্লগা মখোয়গী অধিকার ফংনবা হোংলরে। মখোয়না ভোটকি অধিকার ফংবদা মতুনা অতৈ অতোপ্পা সমাজগী ফংফম থোকপা কান্নবা পুম্নমকসু ফংলে।

(১১) Yellow fever হায়বসি করিনো ?

Yellow fever হাযবসি য়াম্না শাথিবা লাযনা মথল অমনি। লায়না অসিনা নারবা মীওই অদু অকম লাইহৌ তৌগনি, মিৎ নাপু কাগনি অমসু তোইনা ওগনি।

ফ্রান্সকি মীশিংনা Panama canel শারিঙৈদা থবক তৌবা মীশিংদা yellow fever না পাকতক্লনা নারকখি। ১৯০০ দা Walter Reed দা কদিদগী হৌরকপনো হায়বহু থংলবা মতুংদা

লায়েংহুনা শিনমীশিংবু yellow fever দগী কনখি। Yellow fever অসি liver দা virous অমথক্কা থোকহনবনি। Liver গী cell শিং মাং তাকহন্নবনা মরম ওইরহুন্দা অনাবা মীহুগী মিং নাপু কাহল্লি। Virous অসি কাংনা থোকহনবনি। মখল অমগী কাং অমোম অমনা yellow fever দা নাবা হুমিং হুম্নি শুরবা অনাবা মী অমগী ঐ চুপল্লুরগা নাদবা মী অমদা অমুক চিক্লবদি কাংনা চিক্লিবা মীশক অদু yellow fever না নাগনি।

Yellow fever হাযবা লাযনা অসি ঙাকথোক্লবা হোংনবা হুরাবগী মশক্কি। মরম অদুনা হান্ননা চেকশিন থৌরাং পায়রথংপা তঙাথ কদবনি।

(১২) Olive oil হাযবসি করিনো ?

ওলিব ওইল অসি চোরফোনদগী লোঁবা থাওনি। থাইনা মমাংঙৈদা Greek শিংনা চোরফোন পাম্বি অসিবু মখোয়গী মপা মপুশিংনা লাংলম্বা Athera কৌবী লাইরেম্বী অসিনা পিবা খুদোলনি লৌরম্মী। উ পাম্বি অসিবু নিং খা তম্বা, অনৌবা অশা পীবা, ঙাকপি হৈবা, থম্মোয় শেংবা অমসুং য়াথংগী শিম্বোলনি লৌরম্মী। মরম অসিনা Greek শিংনা থাইনঙৈদা Olympic games তা মায় পাকপা মিশিংদা চোরফোন মনাশিংনা শাবা লুহুপ অমমম মনা ইনা পিরম্মী। Olive oil অসি হিরম কয়াদা শিজিন্নৈ। ইনাক কৈরাক খুনবা থাইনগী গ্রিক অমসুং রোমান শিংনা হকচাংদা থাও ওইনা তৈরম্মী। Mediterranian লৈবাকশিংদদি থোং থাকপদা শিজিন্নৈ।

(১৩) Mammal হায়বসি করিনো ?

মচা মখোম পিথকতুনা যোকপা জিবশিংবু Mammals হায়না কৌই। য়ুমদা য়োকপা Mammal শিং হায়বদি হুই, হৌদোং, থেব, শগোল, যণ, ওক, হাম্বেংনাচিংবা অসি নত্তবা মচা মখোম

শীথকুনা য়োকপা জিব শিশিং কযামরুম লৈ।

Mammal হায়বা Latin গী ৱাহৈ অর্থদা breast হায়বা অসিদগী ওইরকখিবনি। Mammal পুম্নমক lung, heart পাল্লি। Mammal শিং অসি মতু পানবা অমসুং মচা মখোম শীথকপা অসি অসিনা অতৈ অতোপ্পা জিবশিংদগী তোঙানহল্লি। মখোয়গী Brain না অতৈদগী য়াম্না হেন্না শিংই।

(৯৪) Cro-Magno হায়বসি করিনো?

Cro-Magno men শিং অসি ওসিদগী চহি লিশিং কয়াগী মমাংদা খা-থংবা ফ্রান্সকী গুরুশিংদা লৈবা মীশিং অমুবুনি। মতম অদুদা মখোয়শিং অসি অসুকী মতিক শিংই মহুদি মখোয়না ওসিগী মুকম্নিদা লৈরমলবদি শোয়দনা বিজ্ঞানিক ওইবদা মতুনা অথোইবা কৱবায়গী লুচিংবাশিং ওইরমগনি। মখোযনা লৈরম্বা মতমহুদা লমলক্কি তমথিরবা শাশিং অমসুং পৃকৃতিগী ওইবা নোং-নুংশিংনচিংবগী খুদোংথিবা কয়ামরুম লৈতরুরম্মু মখোযগী গুরুংশিংদা লৈরম্বা অয়েকপা লাইশি, অদু য়েংলগা মখোয় অসি কযামুক শিংবা কাংনুপুনো থংবা ওম্মী। মখোয়গী মুংনা শাবা খুৎ-খুংলাই কযামরুম চুসি ফাওবা লৈরি। মুপীশিংনা শরুনা শাবা য়েতুম শাগী মকু মউনমচিংবনা তুশিন্দুনা শেংন-ইম্নবা ফিরোল শেমলম্মী।

(৯৫) Carbon dioxide করিনো?

Carbon dioxide হায়বসি গ্যাস অমনি অমনি। মসি নুংশিং নুংশাদা যাওই। মীওইবনা হিংবদা Carbon dioxide মরকার ওই। অদুগা Carbon dioxide ডাক্তা হোনজিল্লকনু ফত্তে। মীওইবনা খৱ হোবদা নুংশিং নুংশাদগী অক্সিজেন লৌশিল্লি। অক্সিজেন অসিনা ঐগী ইচেলদা চংপ্লগা হকচাংদা কায়বা থবক কয়া তৌরমগা Carbon dioxide ওইনা ওন্দোকপগা খৱ হোন্দোকই।

অমরোমদা অমুক পাম্বিশিংনা হিংবনমগীদমক Carbon dioxide লৌশিল্লি। অশংবা পাম্বীশিংনা উনাশিংগী অপিকপা অহোবা মথুংশিংদা Carbon dioxide লৌশিল্লগা ইশিংগা য়ানশিল্লবগা মতুংদা পাম্বিগী চিঙ্গাক শেম্মী। অহুদগী পাম্বিশিংদগী ওক্সিজেন অমুক থাদোকলকই। অশুম্না মুংশিং মুংশাদা পাম্বি অমম্মুং মীওই-বনা দরকার লৈবা পোংশিং শুনা য়াওরবা মুংশিং ওইরিবনি।

(৯৬) Earthquake belt হায়বসি করিনো ?

পৃথিবী অসি নিকপবু স্কার হাবা কৌই। Earthquake পৃথিবীগী মফম পুম্নমক্তা থোক্তে। অককনবা মফম থরতদা থোক-হল্লি মসিবু Earthquake belt কৌই।

Chile গী খা-থংবা মতোন অহুদগী হোৌরগা প্রশান্ত মহাশাগরগী সমুদ্র খোংবান্দা লৈবা South America দগী Central America ফাওহনা চংল্লগা California গী সমুদ্র খোংবান হাবরদি Mexican Coast তগী Alaska ফাওবনি। Alaska দগী Kamchatka হৌরগা Kurile অমম্মুং Alentian ইথং ফাওহনা চংলগা Japan, Philippines, Indonesia, New Guinea ফাওবনি। ইন্তিহাসমা শাখি ওইবা অচৌবা স্কার হাখিবা মফমদি Pacific belt নি। অতোপ্পা belt অমদি Japan দগী China, India, Iran, Turkey, Grece অসিনচিংবনি।

(৯৭) Cerebral Palsy হীয়বা লায়না অসি করিনো ?

হকচাংগী তোংশাশিং লোং-ওংপা স্নকঙম ওমঁত্রবা নত্রগা খজিক্তং ওয়া লায়না অমুবু Celebral Palsy কৌই। লায়না অসিনা হক-চাংগী তোংশাবু মথৌ নিংখিনা কৌংলিবা ব্রেনগী শক্তক অহুমবু মথৌ তৌহনো। Brain গী motor cortex কৌবা ... অমা লৈ। মসিনা তোংশাশিংবু লোং-ওংপী ওমইহল্লি। করিগুম্বা ব্রেনগী

অসিগুম্বা মকম অসি damage ত্তৌরবদি তোংশাশিং অদু মতম চুপ্পদা চপ তিংদুনা লৈ Brain দা basal ganglia কৌবা nerve cell শিং অহ্ শিথরক্করবসু হকচাংগী তোংশাশিং মথৌ ত্তৌহনবা ঙমদে। Brain দা cerebellar area হায়বা মকম অমা লৈ। মসিদা অশোক অপন লৈরবদি হকচাংগী তোংশাশিংনা চাং নাইনা মথোয়গী মথৌশিং পাংথোকপা ঙমদে।

Cerebral palsy নাবগী হৌরকফম কয়ামরুম লৈ। অঙাংনা পোকপা মতমদা চেকশিনবা রাংপদগী মহাকী ব্রেন্দা শোকপ্রবদি লায়না অসিনা নাগল্লি। অঙাং মমানা মিরোল্লীঙৈদা থাং তেম্না শোক্নুনা লাইকয়খিবা লৈরবদি করিগুম্বদা অপিকপা অঙাংহুনা লাযনা অসিনা নাগল্লি।

(১৮) Halva হায়বসি করিনো ?

Halva হাযবসি Greece অমস্তুং Turkey দা শাবা য়াম্না হাওবা অথুম অহাও মথল অমনি। মসি তকখাইরবা থোইদিং মরু, অমস্তুং বদাম্মচিংবশিংনা চিনিদা লোল্লগা তচৌবা ছাচাদা হৈহনা শাবনি। মসি যাম্না হোংবা অথুম অহাও অমনি।

নখোযনা হায়রিবা লমশিং অসিদা চংপা ঙমজ্রবদু অচৌবা সহরশিংদা লৈবা Greek অমস্তুং Turkish শিংনা শাবা Halva মথোয়গী চুকান্দগী ফংগনি।

(১৯) Small hours হায়বসি করিনো ?

Small hours হায়বদি তুমিদাংগী নোংযাইগী মতমদগীনা নোংঙাললকপা মতম ফাওবনি। নিংথমথাদদি অযুকী পুং ৫ ফাও- বনি। অসিগুম্বা মতম অসি মী পুম্নমক্না তুম্নরিঙৈগী মতম অহুনি। অহুবু কনাগুম্বা মীদি হৌগংতুনা থবক শুই। Winston Chur- chill হায়বা British সেনাপতি অহুদি Small hours দা হৌগং- তুনা মহাকী অতোপ্পা সেনাপতিশিং কৌহুনা Council কম্মি ১সুং

বা ভাম্মৈ। তশেংবমকন্থু অসিন্থন্দা কল্লিণুম্বা খোঞ্জেল অমন্থা ভাল্লবা মতম অসিদা ছাত্রশিংনা লাইরিক পাবা, মপুং হৈবনা ওবক ভুবা য়াম্না পুল্লিং চংনিংঙাবনি।

(১০০) Marathon race কল্লিনো ?

মারাঠোন রেস ওলিম্পিক গেমসকী আইতেম অমনি। খৃষ্টগী মমাং চহি ৪৯০ দা মাইল ২৬ গজ ৩৮৫ শাংনা পার্সিযানশিং। এথেনিযানশি না মায়থিবা পিবগী পাও অদু পুরহনা Mara'hcn কৌবা মফম অদুদগী এথেন্স ফাওবা চেন্দুনা লাওথোকপদুদগী লৌ-হুনা মারাঠোন রেস থোনখিবনি।

রাল্ড ওলিম্পিকতা মারাঠোন রেসতা ইহান হাল্লা মার পাক-খিবা মীশক্তি Greek মচা Spyros Louis নি। ১৯৫২ দা Cl, mpic games তা Emil Zatopek না Olympic record না মাইল ২৬ গজ ৩৮৫ শাংনা চেনবদা পুং ২ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড ৩ ১ ওইখি। অদুবু ১৯৬০ দা Abebe Bikila কৌবা Ethopian অমনা পুং ২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড ১৬ ২ চেন্দুনা Zatcpek কী রে থুগাইখি। মথংগী Olympic হায়বদি চহি ৪ গী মতুংদা খোংউপ উল্লগা চেনবদা মহাক্না পুং ২ মিনিট ১২ সেকেণ্ড ১১ ২ দা চেনখি।

(১০১) N A T O হাযবসি কল্লিনো ?

NATO হায়বসি North Atlantic Treaty Crgani a tion হায়বনি। ১৯৫২ দা Paris তা Lord Ismay না Secre tary General ওইদুনা শেমখিবনি।

নোংচুপলোমগী লৈবাকশিংনা নোংপোকলোমগী মন্ম তদ্না শক্তি লৈরবা লৈবাকশিংবু কিবদগী United Nations কী Secu-rity Council ফাংবনা পৃথিবীদা শান্তি থম্বা ঙমলক্তবা য়াই হায়না কাওরদুনা NATO শেমখিবনি। পৃথিবীগী অনিথুবা লাঙাও

নহুক্না Soviet Union অমস্থুং লোংশোকখংবা Europe কি লৈবাক পুম্মক্ক Germany না লিংবা খুংগংদগী অমস্থুং Japan না লম্ভন থুমনিংবগী রাখলদা অমস্থুং পৃথিবীগী খুংগ্লা হৈবগী লোয়নখাকশিং অসি অন্তরজাতিগী থাক্তা লাকশিন্নবা হোংলক্লকপদা পৃথিবীদা শান্তি লৈহনগনক্ষবা য়াই হায়বা ফাওরম্মী। মসিদগী অমস্থুং রাজনিতিগী বাধক্লোন কয়াদগী N A T O. লিংথংখিবনি।

(১০২) Red cross হায়বসি করিনো ?

Red cross হায়বসি Geneva দা ১৮৬৪ দা অহৌবা মিফম অমদা লিংথংখিবনি। Henri Dunant হায়বা Swiss মচা অমথক্লা Italy গী অয়াং থংবা শক্তা লৈবা Solferino দা ফ্রান্সনা Austalian শিংবু-যায়রখিবা পীবা কিনিঙাই ওইরবা শাখিরবা লানফম অহু উক্লবদগী অক্সা অনা তাক্লবা মীশিংবু কন্নিংবগী রাখল অমা পোক্লখি।

মহাক্কী লাইরিক Un Souvenir de Solferino দা লাক্নগী তক্লা অনা অমস্থুং মসিবু কননবা তৌফম থোকপশিং অহু শূগাইনা ইখি। মসিবু পাক্লবা পৃথিবীগী মী থুদিংমক্তা লানগী অনা-অনাবু পুক্লিংদা ফাওবা হৌখি অমস্থুং কোকহনমবা উপায পুথোকপা পাম্নরকখি।

রাখল অসিগী মথাদা Geneva দা লৈবাক ২৬ কী মীহুংশিংগী মীফম অমা ১৮৬৪ দা ফমখি অমস্থুং International Red Cross Society লিংহনা মথাগী পান্দম অসি থম্বা য়ানখি। লানগী মতমদা শোক্লবা মীশিংবু অমস্থুং শোক্লবা বন্দিশিংবু ইকাই খুম্নবা উংপা, মিলিটরি Hospital শিংবু নিংথৌক্লন ওইনা থম্বা, দাক্তরশিং নর্স-শিং অমসুং অনা লায়েংবগী খুংকু-খুকলাইশিংবু চাকশেনবা থম্বা, Red cross Society না মাকল অমিমক্তা হেংগৎপীবা অনা অক্তা

কনবনচিংবা যানখি। ১৯০৯ দা League of Red Cross Societies শেমহনা শান্তিগী মতমশিংদস্থু যুহার হাবা, ঈশিং ইচাও থোকপা, চাক-তাংবনচিংবশিংদস্ তেংবাং পীনবা হোংনবা হায়না য়ানখি।

(১০৩) রাষ্ট্রসংঘ হায়বসি করিনো?

পৃথিবীগী অহানবা অমসুং অনিশুবা লাঞ্জাওদা মাং তাকহনখিবা পুংমক অহুদগী অহুমশুবা হেন্না শাথিবা নিউক্লিয়ার বার থোকলকপা যাকবু থিংনবা, মালেমদা শান্তি লৈবা মালেম অমা ওইহন্নবা রাথল্লোন্দা রাষ্ট্রসংঘ লিংখৎখিবনি।

লৈবাক অমনা লৈবাক অমদা লান্দাশনবা তোকপা; পুনা চাকমিন্নবা, চাওখৎলক্লিবা অমসুং চাওখৎত্রিবা লৈবাকশিংদা তেংবাং পীনবা, হৃবশেলগী যিবম ফগৎহনবা, অন্তর্জাতিগী তঙাশিংবু মশা মউ ফনা নাদা যেক্তনা থম্নবা হোংনবনচিংবা কযামরুম মসিগী পান্দমনি। U N O গী Charter অহুদা article ১১১ যাওই।

(১০৪) কোরান হায়বসি করিনো?

Mohammedan ধর্ম চৎপা মীশিংগী অশেংবা লাইরিকপু কোরান কৌই। কোরান হায়বা বাহৈ অসি Arabic বাহৈ quran হায়বা অসিদগীনি। মসিগী অর্থদি "That Should be read" হায়বনি। Koran দা মহমদনশিংগী পুন্সিদা চৎকদবা নিতি নিয়মশিং অমসুং আইনশিং ইহুনা তাকলি।

Koran অসি New testament কুম্না শাংই। মসিদু সূরাস নত্রগা চেপ্তর ১১৪ থোক্না খাযদোকই। মহমদনশিংনা কোরানদা হায়বগী মতুংইন্না Saudi Arabia দা লৈবা Mecca লোমদা ওনশিল্লগা নোংমদা মঙারক Allah বু খুরুমগদবনি। মহমদন অমনা ঙমশবদি মকাদা লাই খুরুম্বা অমুক্তং ওইরবসু চৎকদবনি।

(১০৫) Twelfth Night হায়বসি করিনো ?

যীশু খৃষ্টনা পোকপা মতুং ১২ শুবা নুমিংতা নোংপোকলোমগী পণ্ডিতশিংনা খুদোল পোং পীবা লাকপগী নুমিং অদু নিংশিংবগী থৌরম পাংথোকপগী হেক মমাংগী নুমিদাং অদুবু Twelfth Night কৌই। চহি খুদিংগী মসি January ৫ দা তায়। নুমিং অসিবু Epiphany গী কুমৈ হায়নসু কৌনৈ।

(১০৬) নিংথৌরেল অকবরগী অশাংবা মমিং করিনো ?

নিংথৌরেল অকবরগী অশাংবা মমিংদি জলাল উ দিন মহম্মদ অকবর কৌই। মহাক মোগল সম্রাজগী নিংথৌরেল ওইদুনা ১৫৫৬-১৬০৫ ফাওবা অবাং ভারত্তা পানলম্মী। মহাক্কী সম্রাজ্যদি পঞ্জাব অমসুং মুলতানদগী হৌরগা গঙ্গা অমসুং জমুনা তুরেলগী তুরেল তমপাক্কী লমশিং যাওরগা খা-ঙৈবা শরুক্তা গোয়ালিয়র, অমসুং নোংচুপ থংবা শরুক্তা অফগানিস্টানগী কাবুল ফাওবনি। মথংদা খা-থংবা শরুক্তা দক্ষিনাত্যগী লমদা নর্মদা তুরেল ফাওবা শন্দোকলম্মী।

(১০৭) গ্লাস করিনো ?

গ্লাস হায়বসি লৈতোংগী, সোদা অমসুং শুনুনচিংবদা পোটাশ, লিদ, ওকসাইদ, বোরিক নচিংবা যানশিন্নরগা শাবনি। Egypt তা খৃষ্টগী মমাং চহি ১২০০ গী অহুবাইদা গ্লাসনা লৈতেংগী পোং চৈ অমসুং লিক্লিনচিংবা শাবা হৌরে। রোমানশিংনা ৩শুবা শকাব্দদা অপাকপা নুংপাকশিংদা গ্লাস হৈরগা অপাকপা থোংনাওগী মিংশেল ১সুং মখল কয়াগী গ্লাসশিং শাবা হৌরে।

কবিগীদমক

(১০৮) কবিগীদমক frozen food শিংনা কুইনা থম্না যাবি-বনো ?

ফমজিল্লবা চিঞ্জাকশিংদা হকচাং শোকহনবা লৌনগনবা লায-নাশিং শন্দোকপা ঙম্না মহিকশিং হিংহনা লৈবা ঙমদে। মরম অসিদগী কুইনা থম্না যাবিবনি। হকচাং শোকহনবা ঙম্না মহিকশিং মুংশিং নুংশাদা, ঈশিংদা অমস্তুং লৈবাক লৈহাওদা লৈবা ঙম্মী। অদুবু যুমগী refrigerator শিংদদি লৈবা ঙমদে।

চিঞ্জাক অযাম্বদা ঈশিংগী শরুক অসি চাদা ৭৫ দগী ৯০ ফাওবা যাওই। ঈশিংগী শরুক অসি লৌথোকখ্রগা তিনদা নিংথিনা pac-ked তৌরবদি কুইনা লিদূনা থম্না যাই। খুদম ওইনা হায়রবদা শঙ্গোম, চা, কোফি, অমুনচিংবা পুম্নমক পাওদর ওনহল্লগা ঐখোযনা শিজিন্নরিবসিনি লৌথোকখ্রবা ঈশি, অদুখক হাপচিল্লগা মহাক্কী হান্নগী মওং অদুদা ওইরিবদুনি।

(১০৯) কবিগীদমক মীওইবগী অশিবা হকচাং মৈ থাব্রিবনো ?

অশিবা মীওইবগী হকচাংবু উৎ ওলহন্নবা মৈ থাব্রিবগী মরমদি হেনগৎলক্লিবা মিশিং অসিদগী সিমিত্রীগী লম কন্দনবনি অমসুং হেন্না hygiene ওইবা মরমদগীসুনি। অব্রিবা মতমগী পৃথিবীদা লৈবাক কযামরুম গ্রীক অমসুং রোম যাওনা পোংলোয়বগী চৎনবী লৈরম্মী। ১৮৭৪ দগী হৌনা Cremation Society of England শেনখি-বদগী পোংলোযবগী চৎনবি অসি Christanity চৎলবসু মীযাম্না পাম্না চৎনরক্লে। অশিবা মী কুম্বগী মহক্তা মৈ থাবনা অতোপ্পা মীঙোন্দা খুদোংথিবা লৈহন্দে হাযবা শংনরক্লে। অদুবু Society অসিদা যানিংদবা অযেংপা কযামরুম লাক্কবদি নক্লে।

ঙসিদি অশিবা মী পোংলোয়বগী থবক অসি আইননা অমস্যুং চৎনবীনা পৃথিবীগী লৈবাকশিংগী মনুংদা মরি থোকপগী অহুমদি অয়াবা পীখ্রে।

(১১০) করিগীদমক লুহোংবদা খুদোল তৌনবা খুদোপশিং চৎনবি অমা ওইনা মহৌশাদগী সনানা শাগ্রিবা করিগীনো?

হৌজিক্কী মতমদা লুহোংবদা খুদোল তৌনরিবা সনাগী খুদোপশিং অসি রোমানশিংগী মতমদগী হৌরকপনি। অহানবদা মসি যোংনা শাগ্লমী। যোংবি খুদোপ অহুনা নুপা নুপীগী মখুংতা শিরবদি লুহোংবগী ব্রা লোযগ্রবনি খংইন। সনা অসিনা অশেংবা ১স্যুং নোল্লকপগী খুদম ওইনা লৌনরকপদগীদি লৈবাক অযাম্বনা সনাগী খুদোপ নুপানা নুপীদা খুদোল তৌনখি। ইংলিস ঙাংবা লৈবাকশিংদদি খুদোপ অসি ওইগী খুংবী অহুমশুবা খুংশাদা শিনরম্মী। শবমদি খুংশা অসিদগী শিংলি অমনা থম্মোয যাওবা শমত্তুনা লৈ হাপনা থাজনরম্মী।

(১১১) করিগীদমক শিখশিংনা কোযেৎ য়েংলিবনো?

শিখশিংদি মশম বক্রে, শাংই। মরম অসিনা উযুল অমস্যুং অমোংপশিংদগী ঙাবথোক্নবা অমদি থবক ইনখাং শুবদা নুঙাইনবা কোযেৎ যেংশিনবনি। শিখ ধর্ম চৎপা মীশিংনা শমকবপা য়াদে, য়ুথকপা, চরুট থকপা অমদি হবচাং শোকহনগদবা ফত্তবা হৈনবী পুন্নমক্কি অথিংবা লৈ। শিখ ধর্মনা নুপীস্যু নুপাস্যু ধর্মগী থবক ইনথাং তৌবা য়াই। মখোয়না নুপী নুপা চপ মান্নে হায়না থাজনৈ।

১৬৯৯ দা শিকশিংগী গুরু গোবিন্দরায়না হিমালয চিংখোংদা শিখ ধর্মদা থাজবা শিখশিংগা পুনলম্মী। মতুদা মখোযনা চায়শেনগুম্বা মখা লাংবা চক্কু অমদগী অমৃত্তি হায়না থাজবা ঈশিং

থক্লগা "K"না হৌবা ৱাক্ম মঙা ঙাকনি/ইনগনি হায়না ৱাশক-লম্মী। নুমিৎ অহুদগী নুপাশিংগী মমিংগী মমৈদা Singh (lion) হায়বা ৱাহৈ তপশিলম্মী অহুগা নুপীশিংগী মমিংগী মমৈদা Kaur হায়না তপশিললম্মী।

"K" শিং অহুদি Kesh শমথাকপা, Kangha শমজেং হাপ্পা, Kachha হায়বদি লানমীগী খোংগ্রাও অতেনবা ফেৎপা, Kara খোংকি খুজি য়েংকী খুদাংদা শিবা, Kirpan হায়বদি থাংশাং যানবা অসিনি। "K" মঙা অসি "KHALSA" হায়বদি "অশেংবা" হায়বনি।

(১১২) কন্নিগীদমক হৃযিংনা মমাংগী মখোং অনি অহু নোয়-ন্নিবনো ?

হৃন্নিংশি না মমাংগী মখোং অনি অহু নোযবগী মরমদি মখোয়গী মখোংদা নপ নপ লাওবা মছি অমা মতম চুপ্পগী থোক্লুনা লৈ। মহুমক্কা মখোযনা নিংথম থা চুপ্পা শিলিংদা নপুনা লৈবা ঙম্বনি। অদুগুমলবা নপ নপ লাওবা মাই অহুবু কোক্লবা অমদি অমোংপা মফ মশিংদা তোংশিল্লবদগী মমাংগী মখোং অনিহুদা পকলকপশিং অহু কোক্লবা নোযবিবনি।

মখোযনা লাযনা কযামকম হাযবদি Typhoid fever, Tuberculosis, Dysentry নচিংবগী মহিকশিং মফম অমদগী মফম অমদা পুহুনা শন্দোকপা ঙম্মী। হৃয়িংশিং অসি এখোযনা magnifying glass কি মতেংনা য়েংলবদি মখোয়গী মখোংশিং, খজিন-শিং অমসুং মশা পুম্নমক্তা মতুশিংনা পুময়োম য়োমশিনবহু যেংবদা কিনিঙাইগী মশক্কি। অহুগুমলবা পুম্নমক্কুদা ফত্তবা মফমদা তোং-লুবদগী নপলকপশিং অদু মফম অমদগী মফম অমদা কোয়পায পায়-হুনা শন্দোকই।

মপা মমাগীদমক

পৃথিবিশিদা লৈবা মীবোল তাদবা থনায পানবা লিবা পুম্নমক্তা মচাশিংবু যেক্লবাগী ওাকশাৎবা হোৎনবদা, মপুং ফাত্রিব ফাওবগী মনুংদা যোক থাকপাদা কযাগী মতিক ৱাজবা, মালেমগী মফম পুমমক্তা ওসিদগী চহি লিশিং কগাগী মমাংদগী মিংকুপ খুদিংগী উত্নতা লাক্লি। চহি মিলিযন কযাগী মতুংদসু উত্নতা লৈখিগনি।

থোইদোক্লা মীওইবনা মচাশিংগীদমক হোৎনবা থাত্না লোযবা নাযখবোই। থারুদুনসু কাযদ্রে। পুমমক্লা অমওা চিংদনা শংনরে। মপা মমাগীদমব মচা ওইবশিংনা লৌলা শেবাসু অখাবপা হাযবা লৈনি। বাাাগ শ্রীরামচন্দ্রনা শিংখো ওইগদবা লানি তা বোক্লং মখুংগী তাক অশোগা ফিজোল হেংদোক্লত্না মপাগী ৱাগক ও বা চহি তামরিশা লৈনা থল্লবা জঙ্গলদা অফংবা উহৈ বাহৈ চাত্না লেনখি। কোসম্নানেৌট গ্ৰবি গাবিননা থাদা ফিরাল য্‌ শংপা পৃথিবিদা হনলকপদা দেশ পুম্মমক্তি অবাংবা ফমপাযবা নাদগী হৌবগা মহাকপু থাগংলিদবা মীওইবা পুম্মমক্তা "এবু থাগংলিগং" এহোৎনা থাগং ৱাহৈ বিরক্ত, এগী ইমা শঙ্গোম যোনবনা লিনফম ওইবি, অমা গাবিনবু থাগংলিযু" হাযনা হাযদোকলকপদা বীজানিক অলিবু পৃথি পুত্না ওক্লখি। মালেমগা মীওইবা পুম্নমক্তা মমাগী লোবাহ পেনখি। মপামমাগী শেবাদা থবায লুপচবা ফাংখোং কোযবা লাইনিংথো মপাবুংগী মহুৎ শিন নিংথো ওইহৌই। মহা ভারতকা কর্ণনা "খংদ উদবা লৈত্রবা সূর্জদেব! এগী ইপা ইমা কনা নাতা লিবু পাক্লি পেন্না শেনা কৌজগে" হাযনা নিতিগী গঙ্গা স্নান লৌগনা খুরুমজত্নানজখি। ওদিদাগী চহি ১৫৫০ শানগী মনাংদা চিনাদা পোকখিবা Kırg-Fu-tve হাযবা Latin লোন্দনা Comfıcıus না "হিংলিঙৈদদা নত্তনা শিরবা ফাওবদা মপা মমাদা মচাশিংনলনা লিংবা অনসুং অচেংপা ভক্তি লৈগদবনি" হাযনা লাওরম্মী। মহাক্পা ৎনিগী মালেমলিদা confucınısm চৎপা মী মিলিযন ৩০০ গী মাংক্তা চিনা অমসু টাইবানদা লৈবি। তশেংননক confucıa-nısm চৎপ্রাসু অতৈ ধর্ম চৎপা মপা মমাবু নিংজবিবা মীওইপোক কযাগী মশিংদি লুপিদাংদা থৱানমিচাক মশিং থিওমদবগুম্বনি।

অহুবু অবাংপা অমদি মবৈরি। লম লমগী ওইবা নুমিৎ কযা-মকমগী মথক্তা জাতিগী অমসুং অন্তবজাতিগী থাক্তা পালন তৌনরিবা নুমিৎশিংগুম্না "মপা মমাগী নুমিৎ" হায়বা অমদি তঙাযফদবশিংচুংগুম্না রাংতুনা লৈরি। চহি খুদিংগী মপা মমাগী নুমিৎনি হায়বা নুমিৎ অহুদা মপা মমাবু লৈজবা পিজ্জ পিথক্তুনা খুরুমজবা উববা অঙাংশিংনা মপা মমানা হায়বা করীগী ইনলোযদগে? মপা মমানা হায়বা ইনবা থকশি–খাশি লৈবা ইমুং কয়া লৈরবদা, ধর্ম্ম লৈবা খুঙ্গং কযা লৈরক্তুনা জাতিগী অমসুং অন্টবজাতিগী থাক য়ৌবক্তুনা মপুক তপলবী মালেম চমা শোযদনা ফংগনি।

বাথল অসিনা লমজিংলহুনা "parent Devotees' Congress" Manipur কৌবা সংস্থান অমা ১৯৮৪ গী মার্চ থাদা সিংখ লহুনা ভারতকি প্রসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রীনচি বদা "parent day" হায়বা নুমিৎ অমা জাতিগী থাক্তা লাওথোকপীনবা হাযজরুবগা লোযননা হিদি অমসং হংরাজিদা ইবা চেজায অমসু ভারতকি কোনু নিউ দিল্লিদা চাযথোকনুর।

Parent day হায়বা নুমিৎ অমা লৈহনবা যাম্নমক দরকার ওই হায়না পাক্লিংদা পুনা ফাওগিন্নববতদা সবকারসু পুক্লিং থিংজিলনক্ত-দবা ওইবনা করম্না থাদা, কবি নুমিত্তা, কনাগী পুসিনা মরি লৈনবদা, লৈবাক্কী কবম্না নুমিৎবা মবি লৈনবদা নত্রগা অতৈ হিবম কয়াদা খনথবিরগা অসুমা ওইহনসি হাযনা বাহৈ ৫০/১০০ দং ইযিরগা মথাগী যিকানা অসিদা চিঠী থাবিরকউ নত্রগা খুংশিন্নবিযু।

অদোমগী পাওতাক কুপ্পা খন্নবগা পাও-হজবকনি।

অদোমগী সেবাদা:
এস, মনি সিংহ
প্রসিডেন্ট, পেরেন্ট দিভোটিজ কংগ্রেস মনিপুর
হেড মাষ্টর লাংথবাল নম্বুল মপাল
হায স্কুল, পোষ্ট অফিস
শিংজমৈ, মনিপুর ৭৯৫০০৮

"Counsel of Parents"

1 Observe Parents' Day
2 Give willingly to others as you want to take from others
3 Love others as you love your own children
4 Meditate for the welfare of others
5 Honour and respect others as you would like to be honoured and respected
6 Behave others as you would like to be treated
7 Speak the Truth
8 Think of one as a good friend of yours
9 Don't do which are not permitted by your religious customs
10 Don't strained by ill feelings
11 Be always chereful, smile, laugh etc
12 Avoid evil imagination, the thoughts of enxiety, eg tize, anger, hated, lust etc
13 Speak the truth and support total prohibition.
14 Read Biography of great men
15 Don't marry before your children

General English

(Letters)

1 Make a word with each set of letters —

Example dewr=word gace=cage lalw=wall

(a) Gace — (b) Lalw (c) Odwr —
(d) Aeln — (e) Awth — — (f) Ondsu — —
(g) Opepel — (h) Prorta —— (i) Satel —
(j) Pinalm — — (k) Accht — — (l) Ceisnec—
(m) Tnascio — (n) Eercsixe — (o) Honsconet —
(p) Dferenift —

(WORDS)

2 Put the words in proper order to make sentences :—

Example : Q goes to Ram school
Ans Ram goes to school
Q milk the child drinks
Ans The child drinks milk
Q lovely is scenery this a
Ans This is a lovely scenery,

milk the Child drinks
lovely is Scenery this a
habit his sleeping was
litre sold milk is by the
a yesterday I coat bought
is shirt red wearing she a
sweet smells rose the
poors helps the he
popular is cricket a game
you are a not of principal man
bite dogs seldom barking

under repairs is house the
the field in grazing cattle are
gone has he out
truth the speaks always he
to Betty school goes
the sky look blue how
hard he works
shrurk cloth has the
let to is Shop this
hair she curly has
room the into go they
you take care must
attacked a the cow tiger
the acted hero well the play in
the boy anger with red was
good is a he actor
have a fox seen you
english know do you
green are leaves the
her child mother loves a
love I horse a
sold it a is day
the her toy broke girl
eat mangoes we
love horses we
cold these are days
children mothers their love

3. Write ten nouns beginning with letter D, F

Example · D=Dog, F=Fan, F=Flag

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

4 Write ten nouns ending in letter N, S

Example N=Queen' N=Hen, N=Oven
S=glass, S=grass, S=barracks

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

5. Write ten nouns namming natural objects

Example Hill, Sun, Moon

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

6 Write ten verbs beginning with E

Example E—earn, E—erupt, E—educate

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

7 Write ten verbs ending in T

Example, T—bent, T—effect, T—affect

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

8. Write ten verbs showing sounds of animals

Example Cow says "Moo"
Dog says "Bow—wow"
Mother duck says "Quack"

a — b — c — d — e —
f — g — h — i — j —

9 Use the following "adjectives" in sentences

White The Shirt is white
black. The dog is black

White, black, narrow, thick, low, tame, meak, Sunny, quite, clear

10. Use the following "adverbs' in sentences :

Quickly Tomba came quickly
Yesterday · He arrived only yesterday

quickly, yesterday, often, fast, really, loudly, alwayes soon, honestly, dearly

11 Use the following 'Prepesitions' in sentences of your own

about, between, below, out, since, from, upon, up, with, by.

12 What is a Conjunction ? Give examples

13 What is a Pronoun ? Give examples,

14 What do you understand by defenite article and indefinite article ?

Fill in the blanks with the suitable words from among the alternatives given below each sentence.

1. Tomba and Chaoba ( ) friends
   A. is B are C. has

2 Students and teachers ( ) going excursion on the coming Monday

   A is B are C. have

3 He is ( ) leave.
   A on B by C. from

4 Cows feed ( ) grass.
   A with B on C. by

5 He is poorer than all ( ) his friends
   A of B with C. for

6 He is ( ) University student
   A. a B an C the

7. The secretary and treasurer ( ) happy
   A is B are C. have

8 Gandhi was born ( ) porbandar
   A. in B at C from

9 Their father passed ( ) last night
   A. away B. by C. in

10 Tomba resigned ( ) his servics
   A in B on C from

11 To day ( ) Sun is very bright
   A an B. the C. a

12 He writes ( ) his pen.
   A with B from C. of

13 I cannot abide ( ) my promise
   A with B in C. by

14 He is angry ( ) you.
   A with B. from C. on

15. The public is the ( ) judge.
A. better B best C greater

16 The news ( ) a good news
A. are B is C has

17 Chaoba looks ( ) the boys
A into B. by C after

18 He left ( ) Delhi
A for B by C in

19 He is ( ) home in Mathematics
A at B. with C. for

20 We arrived ( ) Calcutta city on Monday,
A in B. at C. by

21 We were ( ) the theatres
A in B at C for

22 Now he is ( ) work
A at B by C for

23 He must apologize ( ) the mistake
A for B to C by

24 The house is ( ) fire
A. with B by C, on

25 The old car was laid up ( ) repair.
A for B. with C in

26 He has good aquaintance ( ) the students.
A for B at C with

27 He is anxious ( ) his mistakes
A for B. about C. at

28 Bombay is famous ( ) Cotton Industry
A about B. for C with

29 He was qualified ( ) the post
A by B for C to

30 I am sorry ( ) the mistake.
A. with B from C for

31 The boy was exempted ( ) the payment of fees.
A. from B. with C. to

32. He is interested ( ) reading novel.
A in B. by C. with

33 He is ( ) poor man
A an B. a C. the

34 He is fond ( ) playing chess,
A of B by C. with

35 This is inferior ( ) that.
A than B to C. from

36 This is superior ( ) that
A by B. with C. to

37 The teacher was angry ( ) the naughty boy
A with B for C to

38 I am busy ( ) the work
A to B with C from

39 Don't worry ( ) the matter
A for B. with C about

40 Please exchange A ( ) B
A with B. for C by

41 Please cast your vote ( ) the student.
A. to B for C by

42 The thief escaped ( ) the Police
A from B with C by

43 Cnaoba is popular ( ) the public
A. on B by C. with

44 It was derived ( ) the Latin word
A at B. by C. from

45 Distinguish A ( )B.
A from B at C by

46 This bucket consists ( ) fifty oranges
A into B from C of

47 He was absent ( )school yesterday

A, at B from C by

48 The matter confuse Tomba ( ) Bijoy

A by B for C with

49 They are always quarrelling ( ) public

A with B by C to

50 We congratulated him ( ) his performance

A on B with C. for

51 There is Sugar ( ) the pot

A in B below C, into

52 There ( ) organges is the basket

A is B are C have

53 The ( ) of Calcutta does not suit his health

A station B climate C railway

54 Slow and stedy ( ) the race

A win B won C wins

55 Chaoba, with his wife and children ( ) gone to Bombay

A has B have C are

56 More than one person ( ) died in the accident

A. have B has C are

57 One of the my brothers ( ) in England

A live B. lives C have

58 Either your brakes or your eyesight ( ) at fault

A have B are C is

59 Neither the Inspector nor his officers ( ) able to to help us

A. has B. have C were

60 What ( ) his politics.

A will B are C is

61. Where ( ) my Spectacles

A are B, have C has

62 40 kilometres ( ) a long way to walk

A are B is C has

63 The crowd ( ) very peaceful

A was B were C have

64 Thirty kilos ( ) more than I can carry.

A has B is C, are

65 The Anandamans ( ) a group of islands to the east of the main land of India

A is B are C have

66 The news ( ) broadcast by All India Radio

A is B was C were

67 The crowd ( ) fighting among themselves

A was B were C has

68 The United Nations ( ) its head quarters in the U S A

A is B have C has

69 His private Secretary and his stenographer ( ) on leave to day

A are B is C has

70 Neither coffee nor tea ( ) good for me

A are B is C has

71 Physics ( ) his favourite subject

A were B are C is

72 There are dark clouds in the sky It ( ) rain soon

A may B will C must

73 The Head Master ( ) be in his room The fan is on

A must B may C will

74 I (   ) finish the work to-day
A may B will C must

75 I (   ) reach Guwahati on Tuesday morning
A shall B have C do

76 Shall (   ) have his reply soon ?
A I B he C you

77 I (   ) play tenis
A might B can C would

78 (   ) you live long !
A. will B could C may

79 (   ) you please close the door
A can B would C. may

80 (   ) you mind if I closed the door
A must B may C would

81 (   ) I have that paper
A will B must C could

82. He (   ) be ill
A may B might C could

83. You (   ) not wait. You can go
A need B may C might

84 You (   ) to respect your parents
A need B ought C might

85 I (   ) to walk to school everyday
A ought B used C may

86 Did he (   ) to say that ?
A ought B used to C dare

87 Life (   ) to be much easier in the days of our grand parents
A ought B dare C. used

88 You (   ) answer all the questions
A may not B. cannot C need not

89 How ( ) you disobey my command ?
A dare B. shall C may

90. No one in this world ( ) to be unhappy.
A can B want C wants

91 Here are two pens Either ( ) good.
A are B. is C have

92 Here are two pens Both ( ) good.
A is B has C are

93 The students of that school are good Few ( ) bad.
A are B is C. have

94 Each man and each woman ( ) given a prize
A was B is C. have

95 Most of the money ( ) been spent
A is B. has C. have

96 Look ( ) those birds
A into B at C after

97 This is a book ( ) poems
A on B at C after

98 The plane flew ( ) the clouds
A. against B above C within

99 The door was broken ( )
A for B by C into

100 The rule is applicable ( ) everyone.
A for B to C. by

101. Chaoba ( ) to town
A go B went C gone

102 Bijoy has ( ) into the river
A. fall B fallen C fell

103 Rita will ( ) for Shillong on the 10th December
A start B. starts C. started

104 Beware ( ) dogs

A with B of C from

105 I have no complaint ( ) you.

A of B for C. against

106 There are seven days in a ( )

A week B weak C weeks

107, Mohan reported to ( ) wife

A her B his C their

108 His father will bring ( ) hat for you.

A the B a C an

109. I write ( ) my pen

A of B with C to

110 Work hard ( ) you will fail

A otherwise B that C or

111 My sister is taller than ( )

A me B your C myself

112 Morning walking gives ( )

A health B healthy C healthier

113 Bijoy comes with ( ) umbralla

A the B an C a

114 I am ( ) to work hard for my examination

A studying B working C going

115 He returned after ( ) hour

A a B an C the

116. He is ( ) fit for the post

A. no B nor C not

117 Chaoba ( ) gone there must earlier

A have B has C will

118 I have received ( ) news

A many B few C the

119 He was ( ) dead by his enemy

A shot B shoot C killed

120 He is the ( ) living sceintist
A great B greater C. greatest

121 Would you mind ( ) the suger ?
A passing B pass C passed

122 It was ( ) good doing that
A not B no C little

123 Would you mind ( ) smoking here ?
A not B no C quite

124 It is worth ( ) this book
A read B discuss C reading

125 Mary enjoys ( )
A swims B swimming C swim

126 The old man is unfit ( ) work
A to B for C at

127 We are ready ( ) go
A for B with C to

128 We shall ( ) come some day
A at B over C from

129 Chaoba is ( ) than Bijoy
A older B elder C oldest

130 The pacific is the ( ) ocean in the world
A large B largest C larger

131 January is the ( ) month of the year
A cold B coldest C colder

132 This book is ( ) interesting than that
A most B more C very

133 Which book is ( ) ?
A you B your C yours

134 When do you go ( ) bed
A to B at C for

135 How often do you go ( ) the cenema
A for B to C at

136 I ( ) going to learn German
A was B am C were

137 We ( ) going to climb the hill
A was B were C are

138 We have been waiting ( ) an hour
A since B for C by

139 He has been living in Bombay ( ) 1970
A for B since C by

140 He ( ) opened the door.
A will B has C have

141 I ( ) the examination last year
A pass B passed C past

142 We ( ) go there
A didnot B dos not C has not

143 I saw ( ) in the mirror
A himself B themselves C myself

144. You must wash ( ).
A. yourself B myself C ourself

145 She burned ( ) badly
A himself B herself C yourself

146 Gopal ( ) posted the letter
A himself B herself C themselves

147 There ( ) twelve months in a year
A are B. is C has

148 We should pray ( ) god
A at B to C by

149 I must reply ( ) his letter
A for B. at C to

150 I will meet you between 4 p m ( ) 5 p m
A to B and C. from

151 I went to Delhi ( ) meet a friend

A to B for C at

152 The climate of India is better ( ) Africa.

A than B than that of C that of

153 I bought a scooter for Rs 10,000/- and sold ( ) for Rs 9,500/-

A it B by C at

154 God helps such men ( ) help themselves.

A as B who C to

155 The garden is ( ) beautiful

A looks B too C very

156 One should obey ( ) parents

A one s B his C her

157. The book is full ( ) pictures

A with B by C of

158 You should write ( ) ink

A. with B in C by

159. He died ( ) a heart attack

A, of B from C by

160 He gave me a chair to sit ( )

A on B down C at

161 He prevented me ( ) going there

A from B to C for

162 My uncle arrived ( ) the morning of 12th.

A in B by C on

163 He started ( ) Culcutta.

A to B for C at

164. The tests will begin ( ) January 1st

A from B on C at

165 I prefer tea ( ) coffee

A than B to C from

166 I want to buy ( ) apples
A some B any C nothing

167 He is fit ( ) the post
A. to B for C at

168 Will you have ( ) tea ?
A some B any C few

169 At what time do you go to ( ) bed
A a B nil C the

170 He was sent to ( ) prison for theft
A the B. a C nil

171 She is not old enough to go to ( ) school
A the B a C nil

172 We usually have ( ) lunch at twelve
A nil B the C a

173 The price of ( ) gold is going up
A the B nil C a

174 She can play ( ) violin very well
A an B a C nil

175 I have ( ) work to do
A the B some C any

176 The police ( ) arrived
A is B has C have

177 He ( ) to dine with me
A agreed B accepted C hoping

178 She sought ( ) my help
A for B at C nil

179 We discussed ( ) the matter
A nil B about C for

180 He was ( ) for murder
A hang B hung C hunged

181 The patient ( ) on the bed
A long B laid C lie

182 She called him ( ) a fool

A as B by C nil

183 I would resign if I ( ) you.

A am B are C were

184. I ( ) some noise outside

A hear B am hearing C. hears

185 These grapes ( ) sour

A are tasting B taste C. tastes

886 The child ( ) its mother

A. want B wants C. is wanting

187 She ( ) milk every morning

A is taking B. are taking C takes

188 Tomba ( ) running very fast

A has B is C have

189 He knows her, so ( ) I

A. am B. is C do

190 Tomba went there So ( ) Bijoy.

A did B does C do

191 Tom works hard, and so ( ) Bijoy

A do B does C did

192 I knew all the answers So ( ) Birla.

A do B. did C does

193 She ( ) him a fool

A call B called C. feels

194 It ( ) amusing watching monkeys

A is B was C. were

195 To run fast ( ) a habit of a runner.

A was B. were C. is

196. You smoke, ( ) you ?
A doesn't B didn't C. don't

197 My pen is good, ( ) it ?
A isn't B aren't C. wasn't

198 She can't drive a car, ( ) she ?
A. dosn't B didn't C can

199 You weren't there, ( ) you ?
A are B was C were

200. She looks beautiful, ( ) she ?
A isn't B doesn't C. didn't

KEY

1	B.	2	B	3	A	4	B	5	A	6	A
7.	A	8	A	9	A	10.	C	11	B	12	A
13	C	14	A	15	B	16	B	17	C	18	A
19	A	20	B	21	B	22	A	23	A	24	C
25	A	26.	C	27	B	28	B	29	B	30	C
31	A	32	A	33	B	34.	A	35.	B.	36.	C
37	A	38	B	39	C	40	B.	41,	A.	42	A.
43	C	44	C	45.	A	46	C	47	B	48	C
49	A	50	A	51	A	52	B	53	B	54	C
55	A	56	B	57	B	58	C	59	C	60	B
61	A	62	B	63	A	64	B	65	A	66	A
67.	B.	68	C	69	A	70	B	71	C	72	A
73	A.	74	C.	75	A	76	A	77	B	78	C
79	B	80	C	81	C	82	B	83	A	84	B
85	B	86	C	87	C.	88	C	89	A	90	C
91.	B	92	C	93	A	94.	A	95	B.		

96	B	97	B.	98	B	99	C	100	B	101	B
102	B	103	A	104	B.	105	C	106	A	107	B
108	B	109	B	110	C	111	A	112	A	113	B
114	C	115	B	116	C	117	B	118	C.	119	A
120	C	121	B	122	B	123	A	124	C	125	B
126	A	127	C	128	B	129	A	130	B	131	B
132	B	133	C	134	A	135	B	136	B	137	C.
138	B.	139	B	140	B	141	B	142	A	143	C.
144	A	145	B	146	A	147	A	148	B	149	C
150	B	151	A	152	B	153	A	154	A	155	C
156	A	157.	C	158	B	159	A	160	A	161	A
162	C	163.	B	164	B	165	B	166	A	167	B
168	A	169	B	170	C	171	C	172	A	173	B
174	C	175	B	176	C	177	A	178	C	179	A
180	C	181	A	182	C	183	C	184	A	185	B
186	B	187	C	188	B	189	C	190	A	191	B
192	B	193	B	194	A	195	C	196	C	197	A
198.	C.	199	C	200	B						

"Conjugation of Verbs"

Conjugation of verbs is a way of using verbs in different time and situations For every tense form, there are four ways of expressing the verb except for future and passive forms

Indefinite forms (Active)

	Present	Past	Future
(Be verb)	I am/We are You are He is/They are	I was/We were You were He was/ They were	I shall be/We shall be You will be He will be/ They will be

(Do verb)	I go	I went	I shall go.
	Yo go	You went	You will go.
	He goes/	He went/	He will go/
	They go	They went	They will go

Note '

For this form only the base forms of the verb in that definite tense and in accordance with different persons of the subjects are required.

	Present	Past	Future
(Do verb)	I am going	I was going	I shall be going
	You are going	You are going	You will be going
	He is going/	He was going/	He will be going/
	They are going	They were going	They will be going

Note .

For this form we have to conjugate the verb in the indefinite form, then we have to add the present participle form of the verb

Perfect Form (Active)

	Present	Past	Future
(Be verb)	I have been/	I had been/	I shall have been/
	We have been	We have been	We Shall have been
	You have been	You had been	You will have been
	He has been/	He had been/	He will have been/
	They have been	They had been	They will have been
(Do verb)	I have gone/	I had gone/	I shall have gone/
	We have gone	We had gone	We shall have gon e
	You have gone	You had gone	You will have gone
	He has gone/	He had gone/	He will have gone/
	They have gone	They had gone	They will have gone

Note ' For this form first we have to conjugate the verb "to have", then we have to add the past participle form of the verb in question

Perfect Continuous Forms :

Note · No perfect contiuious forms of "Be verb

	Present	Past	Future
(Do verb)			
	I have been g ing	I had been going	No perfect co itinuous
	We have b en going	We have been going	form for future ten e)
	You have been going/	You had been going/	
	He has been g ing/	He had been going/	
	Th y have been g ing	They had been going	

Note First we hsve to conjugate the verb "be' in the perfect forms then add the present perticiple form of the verb in question

Indefinite

Present	Past	Future
I am beaten/	I was beaten/	I shall be beaten/
We are beaten	We were beaten	We shall be beaten
You are beaten	You were beaten	You will be beaten
He is beaten/	He was beaten/	He will be beaten
They are beaten	They were beaten	They will be beaten

"To do Verb"

(Continuous)

Conjugation of Passive Verbs

Present	Past	Future
I am being beate 1/	I was being beaten/	I shall be being beaten/
We are being beaten	We were being beaten	We shall be being beaten
You are being beaten	You were being beaten	You will b being beaten

He is being beaten/	He was being beaten/	He will be being beaten/
They are being beaten	They were being beaten	They will be being beaten

Perfect

Present	Past	Future
I have been beaten/	I had been beaten/	I shall have been beaten/
We have been beaten	We have been beaten	We shall have been beaten
You have been beaten	You had been beaten	You will have been beaten
He has been beaten/	He has been beaten/	He will have been beaten/
They have been beaten	They have been beaten	They will have been beaten.

Note For conjugation in passive first we have to conjugate the verb "be" in active in the corresponding tense forms, then we have to add the past participle form of the verb in question No perfect continuous for passive verbs

FILL UP

Complete the following sentences by choosing the words given in the box *below* :-

1 ______ is a hill town of Meghalaya

2 ______ was the name of the Rana pratap's horse.

3 ______ is in Bombay

4 ______ are in Bangalor, Kanpur, Lakhnow, and Nashik.

5 ______ is in Aurangabad (Maharashtra)

6 ______ is at the eastern coast of India

7 ______ is in Bombay.

8 ______ is at Delhi.

9 ______ is at Agra

10 ______ is the new name of Burma.

11 ______ is the new name of Jakarta

12 ______ is in Mosco.

13 ______ is in Egypt

14 ______ is at Washington

15 ______ is the name of Vishakapatnam.

16 ______ is at London.

17 ______ is the old name of Beijing.

18 ______ is Chicago

19. ______ is in Philadephia.

20 is Jaipur

21 The land of raising Sun is

22 The city of Sky-Scrapers is

23 The city of Seven hills is Rome

24 is known as Holy Land

25 The Hwang Ho is known as

26 Cylon is now known as Shri Lanka

27 is now known as Varanasi

28 is a regional political party of Manipur

29 is a regional political party of Bangladesh

30 is a political party of U S A

31 is the name of a daily news paper of China.

32 Indian express is the name of a newspaper of

33 is a political party of pakistan

34 is a symbol of Family planning

35 is a symbol of Hospital

36 is a traffic sign of " Stop

37 is a symbol of peace

38 is a sign of danger.

39 is associated with prophet Mohammad

40 is a associated with Lord Krishna

41 is associated with Aurobindo Ghosh

42 is associated with Rabindra Nath Tagor

43 is associated with Napoleon Bonaparte

44 Kremlin is located in Moscow

45 Broadway is located in New York

46 Egypt is the Gift of Nile

47 The land of Midnight Sun is

48 The land of Morning Calm is

49 is an Island continent

50 The land of White Elephants is Thailand

1 Shillong 2 Chetak, 3 Cotton industry 4 Air Craft industries, 5 Ajanta 6 Chilka Lake, 7 Gateway of India, 8 Jama Masjid, 9 Tajmahal, 10 Myanmar, 11 Batavia, 12 Red Square, 13 Sphinx, 14 White house 15 Vizagapatam, 16 Hydel park, 17 Peking, 18 Windy city, 19 Guaker city, 20 Rose pink city 21 Japan, 22 New york 23 Rome 24 Palestine, 25 Yelow River 26 Cylon 27 Banaras, 28 M P P 29 Awami leaque, 30 Democratic party, 31 Peoples Daily, 32 India, 33 Muslim Leaque, 34 Red Traingle, 35 Red Cross, 36 Red Light 37 Done, 38 Red Flag, 39 Mecca, 40 Vrindaban, 41 Pondicherry, 42 Shanti Niketan, 43 Corsia 44 Krimlin 45 Broadway, 46 Egypt, 47 Norway, 48 Korea 49 Australia, 50 Thailand

TICKMARK

Put tickmarks (√) against the correct answers

1. Bapu is
   (a) Subhaschandra, (b) Mahatma Gandhi, (c) Kapil Dev,
2. Teachers day is on
   (a) 2nd October, (b) 30 January, (c) 5th September,
3. New years day is on
   (a) 15th August (b) 1st April (c) 1st January
4. The Death of Indira Gandhi is on
   (a) 31st October 1984 (b) 5th September 1984 (c) May Day 1984
5. The Nightingale of India is
   (a) Lata Mangeshkar (b) Mother Teresa (c) Indira Gandhi
6. The land of five rivers in India is
   (a) U P (b) Punjab (c) Tamil Nadu
7. Dibrugarh is situated on the bank of
   (a) Indus (b) Bramaputra (c) Ganga
8. Bokaro is famous for
   (a) Steel Plant (b) Ship building (c) Explosive
9. Durgapur of West Bengal is femous for
   (a) Fertilizer (b) Steel plant (c)Copper

10 Hyderabad is fomous for

(a) H M T (b) Hydroelectric (c) Locomotive

11 Loktak is famous for

(a) Agriculture (b) Hydroelectric

(c) Fertilizer

12 Baraoni is famous for

(a) Oil refinery (b) Nylon (c) Baby food

13 Cement factory of Manipur is at

(a) Churachandpur (b) Chandel

(c) Hundung

14 Suger factory of Manipur is in

(a) Thoubal district (b) Moreh (c) Senapati

15 Ootacamund is noted for

(a) Photo-films (b) Thermal Power

(c) Micro tools

16 Sindri is noted for

(a) Cement (b) Fertilizer (c) Cotton Industry

17 Punjab is famous for

(a) Char Minar (b) Bhakra Dam

(c) Dal lake

18 Bombay is famous for

(a) Zinc project (b) Elephanta Caves

(c) Char Minar

19 Ajanta Caves is famous for

(a) Bodhi Sattava (b) Akbar's Tomb

(c) Heavy water plant

20 Madurai is famous for
(a) Tower of Victory (b) Trimurti
(c) Minakshi Temple

21 Malabar Hills is at
(a) Bombay (b) Madras (c) Culcutta

22 Jaganath temple is at
(a) Madurai (b) West Bengal (c) Puri

23 Red fort is at
(a) Delhi (b) Madras (c) Bombay

24 Victoria Memorial is at
(a) Delhi (b) Culcutta (c) Varanasi

25 Hanging gardens is at
(a) Madras (b) Bombay (c) Agra

26 Santa Cruz is at
(a) Bombay (b) Srinagar (c) Delhi

27 Pimpri (Pune) is famous for
(a) Oil-refining (b) Penicillin Factory
(c) Coal

28 Visakhapatnam is famous for
(a) Textiles (b) Paper (c) Ship building

29 Digboi is famous for
(a) Petrolium (b) Coal (c) Shoes

30 Gwalior is noted for
(a) Steel (b) Pottery (c) Oil

31 Ooty is at

(a) Bombay (b) Culcutta (c) Tamil Nadu

32 Shimla is a town of

(a) M P (b) U P (c) H.P.

33 Kanpur is noted for

(a) Shoe factories (b) Coal (c) Petrolium

34 Gold mines are found in

(a) M P (b) Karnataka (c) Orissa

35 Dimond mines are found in

(a) M P (b) U P (c) Hariyana

36 Bhagwad Gita is a religious book of the

(a) Budhism (b) Hinduism (c) Jainism

37 National bird of India is

(a) Crow (b) Peacock (c) Sparrow

38 National animal of India is

(a) Elephant (b) Lion (c) Tiger

39 National flower of India is

(a) Rose (b) Lotus (c) Lily

40 United Nations day is on

(a) 24th october (b) 10th october

(c) 23rd october

41 Republic day of India is on

(a) 15th January (b) 26th January

(c) 5th September

42 Rath Yatra is celebrated by the followers of
(a) God Ganesh (b) Lord Jagannath
(c) Lord Shiva

43 Moharram is celebrated on the
(a) 10th day of Moharram (b) 15th day of Moharram (c) 11th day of Moharram

44 The day of prayer for souls of dead is
(a) All souls day (b) Christians day
(c) Hindu festival

45 Largest country (in area) is
(a) China (b) Russia (c) Japan

46 The Smallest planet is
(a) Mercury (b) Venus (c) Pluto

47 The Highest Statue of the world is
(a) Statue of liberty (b) Shahid Minar
(c) Taj Mahal

48 Air force Day is on the
(a) 8th October (b) 9th October
(c) 10th October

49 Worker's Day is on the
(a) 15th August (b) 26th January
(c) 1st May

50 The smallest state in India (area) is
(a) Tripura (b) Manipur (c) Goa

51 Jerusalem is associated with

(a) Jesus Christ (b) Napoleon Bonaparte
(c) Tipu sultan

52 Australia's emblem is

(a) Eagle (b) Rose (c) Kangaroo

53 Pakistan's emblem is

(a) Crescent moon (b) Lily (c) Rose

54 Jallianwalla Bagh is famous for

(a) Massacre of Indian's by the British on April 13, 1919 (b) Massacre of Indian's by the British on April 12, 1920 (c) Massacre of Indian's by the British on April 13, 1921

55 Canada's emblem is
(a) Bull (b) White lily (c) Cow

56 The city of Golden Gate is at

(a) San Francisco (b) Africa (c) Rome

57 The biggest planet is
(a) Uranus (b) Saturn (c) Jupitor

58 Indira Gandhi's assacination place is

(a) Gujarat (b) Delhi (c) Madras

59 Navy day is on
(a) 4th December (b) 5th December
(c) 6th December

60 The Teacher's day is on
(a) 26th January (b) 15th January
(c) 5th September

61 Bhilai is an Indian town associated with

(a) Steel industry (b) Cement industry

(c) Paper industry

62 Haorah of Calcutta is a town associated with

(a) Coal (b) Jute (c) pottery

63 Ludiana is a town associated with

(a) Copper (b) Hoisery (c) Silk

64 Sindri produces

(a) Fertilizer (b) Cement (c) Jute

65 Noonmati is famous for

(a) Coal (b) Cables (c) Oil refinery

66 Titagarh is famous for

(a) Lime Stone (b) Cement (c) Paper

67 Uranium is found in

(a) Bihar (b) Bombay (c) Itanagar

68 Nehru Literacy Award is an award for

(a) Science (b) Literacy and education

(c) Sports

69 Krishi pandit award is for

(a) Agriculture (b) Science (c) Sport

70 Jnanpith Award is for outstanding contribution for (a) Science and technology

(b) Indian literature (b) Industry

71 Rio de-janerio is an international airport situated in (a) Germany (c) Africa (c) Brazil

72 Daily Mirror is an English news paper published in (a) America (b) U K. (c) Russia

73 Republican party is a political party of
(a) U S A (d) Russia (c) Nepal

74 United National party is a political party of
(a) Russia (b) Shri Lanka (c) France

75 The National Flag of Japan is of
(a) Tri-Coloured (b) White having the rising Sun (c) Red Blue and White

76 Holli festival celebrated in the month of
(a) April (b) May (c) March

77 There are
(a) 25 States in India (b) 24 States in India
(c) 26 States in India

78 There are
(a) 7 Union Territories (b) 6 Union Territories
(c) 8 Union Territories

79 India's largest lake is
(a) Loktak lake (b) Chilka lake (c) Wular lake

80 Lal Bagh Garden is located in
(a) Agra (b) Bombay (c) Bangalore

81 Amarnath Cave is located in
(a) Kashmir (b) Tamil Nadu (c) Bombay

82 Dal Lake is located in
(a) Madras (b) Srinagar (c) Jaipur

83 There are

(a) 15 major port in India (b) 11 major port in India (c) 16 major port in India

84 The largest port of India is

(a) Culcutta (b) Bombay (c) Madras

85 The oldest port on the east coast of India is

(a) Madras (b) Bombay (c) Culcutta

86 Kaziranga National park is in

(a) West Bengal (b) Assam (c) Nagaland

87 Palamau Tiger Sanctuary is in

(a) U P (b) M P (c) Bihar

88 The smallest bird is

(a) Sparrow (b) Swallo (c) Humming bird

89 The Highest Country in the world is

(a) Ladak (b) Tibet (c) Japan

90 Copenhagen is an international air port of

(a) Singapore (b) Denmark (c) Japan

91 Arjuna Awards is for

(a) Culture (b) Art (c) sports

92 Alluminium is found mainly in

(a) Bihar (b) Kerala (c) U P.

93 Salt making lake is

(a) Loktak lake (b) Sambhar lake

(c) Lake Chilka

94 Ooty is a hill station of
(a) Tamil Nadu (q) U P (c) H P.

95 Darjeeling is a hill Station of
(a) Jammu and Kashmir (b) West Bengal
(c) U P

96 C V Raman is a
(a) a novelist (b) a Scientist (c) a musician

97 Chacha is
(a) Pt Nehru (b) Aurobindo (c) Bhagat

98 Mother Teresa was awarded Nobel Prize for
(a) Science (b) Peace (c) Literature

99 Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for (a) Literature (b) Science (c) Peace

100 The language of Kerala is
(a) Hindi (b) English (c) Malayalam

KEY

1 (b) 2 (c) 3 (c) 4 (a) 5 (a) 6 (b) 7 (b) 8 (a) 9 (b) 10 (a) 11 (b) 12 (a) 13 (c) 14 (a) 15 (a) 16 (b) 17 (b) 18 (b) 19. (a) 20 (c) 21 (a) 22 (c) 23 (a) 24 (b) 25 (b) 26 (a) 27 (b) 28 (c) 29 (a) 30 (b) 31 (c) 32 (c) 33 (a) 34 (b) 35 (a) 36 (b) 37 (b) 38 (c) 39 (b) 40 (a) 41 (b) 42 (b) 43 (a) 44 (a) 45 (b) 46 (c) 47 (a) 48 (a) 49 (c) 50 (c) 51 (a) 52 (c) 53 (a) 54 (a) 55 (b) 56 (a) 57 (c) 58 (b) 59 (a) 60 (c) 61 (a) 62 (b) 63 (b) 64 (a) 65 (c) 66 (c) 67 (a) 68 (b) 69 (a) 70 (b) 71. (c) 72 (b) 73 (a) 74 (b) 75 (b) 76 (c) 77 (a) 78 (a) 79 (c) 80 (c) 81 (a) 82 (b) 83 (b) 84 (a) 85 (a) 86 (b) 87 (c) 88 (c) 89. (b) 90 (b) 91 (c) 92 (b) 93 (b) 94 (a) 95 (b) 96 (b) 97. (a) 98. (b) 99. (a) 100 (c)

ABBREVIATIONS

ASSOCIATION

A A A	Amateur Atheletic Association
A B A	Amateur Boxing Association
A M A.	American Missionery Association
A S A	Amateure Swimming Association
B M A	British Medical Association
E N S A	Entertainments National Services Association
F A	Football Association
N A L G O A	Notional And Local Government officer's association
N R A	National Rifles Association
P A	Press Association
S F A.	Scottish Football Association
S Y H A	Scottish Youth Hostels Association
W E A	Workers Educational Association
Y H A.	Youth Hostels Association
Y M C A	Young man's Christian Association
Y W C A	Young Woman's Christian Association

SOCIETY

A B S	American Bible Society
A F B S	American and Foreign Bible Society
C M S	Church Missionery Society
E D S	English Dialect Society
E.E.T S	Early English Text Society

G F T	Girls' Friendly Society
R A S	Royal Asiatic Society
R B A	Royal Society of British Artists
R G S	Royal Geographycal Society
R H S	Royal Historical Society
R S E	Royal Society of Edinburgh
S P C A	Society for the Prevention of Cruelty to animals
S P C C	Society for the Prevention of Cruelty to Children
S P C K	Society for Promoting Christian Knowledge
S P G	Society for Propogation of the Gospel
S T S.	Scottish text Society

CLUB

A C	Aero club, Alpine club
C T C	Cyclists touring club
M C C	Marylebone Cricket club
R A C	Royal automobile club
S A C	Scottish automobile club

UNION

A E U	Amalgamated Engeineering Union
E C U	English Church Union
N F U	National Farmers' Union

NUJ National Union of Journalists
NUM National Union of Mineworkers
NUR National Union of Railwaymen
NUT National Union of Teachers
PNEU Parents' National Educational Union
PPU Peace pledge union
SRU Scottish Rugby Union
TUC Trades Union Congress
USSR Union of Soveit Socialist Russia
WEU Western European Union

ORGANISATION

AFLO Americal Federation of Labour Organisation
CIO Congress of industrial organisation
FAO Food and agricultural organisation
ILO International Labour Organisation
NATO North Atalantic Treaty Organisation
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
UNO United Nations Organisation
WHO World Health Organisation
SEATO South East Asia Treaty Organisation

QUALIFICATION

BA Bechelor of Arts

B Agr	Bechelor of Agriculture
B Arch	Bechelor of Architecture
B C L	Bechelor of civil law
B Com	Bechelor of commerce
B D S	Bechelor of Dental Surgery
B E	Bechelor of Engineering
B Ed	Bechelor of Education
B Sc	Bechelor of Science
B L	Bechelor of law
B M	Bechelor of Medicine
B Mus	Bechelor of Music
B Pharm	Bechelor of Pharmacy
D C L	Doctor of civil law
D D	Doctor of Divinity
D D S	Doctor of Dental Surgery
C L M	Doctor of Litterature
D P H	Diploma of Public Health
D Ph	Doctor of Philosophy
D Sc	Doctor of Science
L L D	Doctor of laws
M A	Master of Arts
M B	Bechelor of Medicine
M Pharm	Master of Pharmacy
M.S.	Master of Surgery

M Th	Master of Theology

RANKS / TITLE

A F M	Aır Force Medal
A O C ın-c	Aır force Commandıng ın ehıef
Ch J	Cheıf Justıce
C ın-c	Cammander-ın-chıef
D F M	Dıstınguısed Flyıng Medal
D S M	Dıstınguısed Servıce Medal
G O C	General offıcer Commandıng
G S O	General Staff offıcer
K C S I	Knıght Commander of the Star of Inbıa
K S I	Knıght of the Star of Indıa
N C O	Non Commıssıoned offıcer
O C	Offıcer Commandıng
P M G	Post Master General
P R O	Publıc relatıon officer
R T O	Raılway Trafıc Officer

OTHERS

1 C I D Crımınal ınvestıgatıon Department
2 Co-op Co-operatıve
3 D L O Dead-letter Offıce
4 G.A General Assembly
5 Ceog Geography
6 G M T Greenwıth Mean Tıme

7 L D Lady day

8 N U T National Union of teachers

9 O E D Oxford English Dictionary

10 P A A Pan American Airways

11 P A Y E Pay as you earn

12 P R O Public relation officer

13 P W D Public works department

14 V I P Very important person

15 T U C Trade Union Congress

16 C/O Care of

17 C O I Central office of information

18 C P R Canadian Pacific Railway

19 D N B Dictionary of National Biography

20 D S I R Department of Scientific and industrial Research

21 M L A Member of Legislative Assembly

22 M P Member of Parliament, Military Office, Metropolitan Police, Municipal Police

INTELLIGENCE TEST

Find out the odd one from the following :-

Example - (a) Book (d) Pencil (c) Shop (d) Pen
Answer - (c) Shop (It is the odd one)

1 (a) Pen
(b) Pencil
(c) Paper
(d) Book

2 (a) Chair
(b) Sofa
(c) Stool
(d) Window

3 (a) Tamenglong
(b) Sugunu
(c) Chandel
(d) Senapati

4 (a) Dispur
(b) Kohima
(c) Churchandpur
(d) Imphal

5 (a) Gabong Apang
(b) Rishang Keishing
(c) Radha Binod
(d) Hiteshor Shaikia

6 (a) Rajib Gandhi
(b) Arjun Singh
(c) Indira Gandhi
(d) Pandit Neharu

7 (a) Lal Bahadur Shastri
(d) Mahatma Gandhi
(c) V P Singh
(d) Jawaharlal Nehru

8 (a) Shirt
(b) Pant
(c) Coat
(d) Shoe

9 (a) Mango
(b) Banana
(c) Sugar Cane
(d) Apple

10 (a) Delhi
(b) Calcutta
(c) Bombay
(d) Shri Lanka

11 (a) Manipur
(b) Nagaland
(c) Faridabad
(d) Assam

12 (a) Iron
(b) Gold
(c) Copper
(d) Plastic

13 (a) Durga
(b) Panthoibi
(c) Sharaswati
(d) Santoshi

14 (a) Orange
(b) Lemon
(c) Apple
(d) Ball

15 (a) English
(b) Hindi
(c) Assam
(d) Manipuri

16 (a) Telegraph
(b) Indian Express
(c) Poknapham
(d) Amitra Bazar pratica

17. (a) Dog
(b) Cat
(c) Cow
(b) Rate

18 (a) Advocate
(b) Lawyer
(c) Judge
(d) Teacher

19 (a) Gun
(b) Bomb
(c) Cracker
(d) A K 47

20 (a) Bus
(d) Car
(c) Maruti
(d) Aeroplane

21 (a) Hen
(b) Cock
(c) Dug
(d) Rate

22 (a) Frog
(b) Fish
(c) Dug
(d) Toads

23 (a) Asia
(b) Africa
(c) Australia
(d) India

24 (a) Glass
(b) Spoon
(c) Plate
(d) Table

25 (a) Harmonium
(b) Flute
(c) Piano
(d) Water

26 (a) Bull
(b) Dog
(c) Cat
(d) Monkey

Complete the following sentences by choosing one from the following alternatives

Example - Road is to car as sea is to
(a) cart (b) aeroplane (c) ship (d) train
Answer - (b) (other cannot sail on the sea)

27 Sugar is to energy as fire is to
(a) electric (b) power (c) machine (d) heat

28. Nation is to flag as school is to
(a) boy (b) result (c) uniform (d) headmaster

29 Office is to executives as home is to
(a) money (b) house wife (c) servent (d) father

30 Shoe is to leather as brick is to
(a) clay (b) irrigation (c) ruber (d) stones

31 Bed is to rest as bicycle is to
(a) sleep (b) ride (c) run (d) go

32 Rishang is to Manipur as Hiteshor is to
(a) Tamil Nadu (b) Punjab (c) Assam (d) Bengal

33 Bed is to pillow as floor is to
(a) mat (b) paper (c) stone (d) cement

34 Nose is to breathe as mouth is to
(a) food (b) write (c) eat (d) food

35 Colombo is to Shri Lanka as Delhi is to
(a) India (b) city (c) capital (d) country

36 Hand is to touch as ear is to
(a) eat (b) see (c) hear (d) drink

37 Parrot is to bird as lizard is to
(a) reptile (b) snake (c) wall (d) none of them

38 Teacher is to student as docter is to
(a) patients (b) hospital (c) medicine (d) none

Which one is correct

39 (a) Dumy
(b) Dummy
(c) Dumie
(d) Dumi

40 (a) Familiarity
(b) Fammiliarity
(c) Familliarity
(d) Familiyarity

41 (a) Jacket
(b) Jecket
(c) Jaket
(d) Jackeit

42 (a) Magnifesent
(b) Magnyficent
(c) Magnificent
(d) Magnyfisent

43 (a) Ofense
(b) Offence
(c) Offance
(d) Ofanse

44 (a) Entisocial
(b) Antesoil
(c) Antisocial
(d) Entysocial

45 (a) Bedclothes
(b) Badcloths
(c) Badclode
(d) Badclothe

46 (a) Sentipede
(b) Centipede
(c) Cantipade
(d) Sentipade

47. (a) Cumplain
(b) Complain
(c) Cumplaint
(d) Complaint

48 (a) Complementary
(b) Cumplementary
(c) Complementory
(d) Complimentory

49 (a) Dirimade
(d) Dyrimade
(c) Dairymaid
(d) Dairymade

50 (a) Despair
(b) Dispair
(c) Dispaire
(d) Despair

51 (a) Dimansion
(b) Daimension
(c) Dimension
(d) Dymension

52 (a) Eelipsed
(b) Eclipse
(c) Elipse
(d) Aclipse

53 (a) Exceitment
(b) Excitement
(c) Excitment
(d) Axcitement

54 (a) Plasore
(b) Plesure
(c) Plasure
(d) Pleasure

55 (a) Demonstration
(b) Dimonstration
(c) Demonstiasion
(d) Damonstration

56 (a) Hand coff
(b) **Hand cof**
(c) Hand cuffs
(d) Hend cuffs

57 (a) Waterprove
(b) Waterproop
(c) Waterproof
(d) Waterprof

58 (a) Volcano
(b) Volceno
(c) Volcenoe
(d) Vulcano

59 (a) Visitation
(b) Vigitation
(c) Vizitation
(d) Visitetion

If the code number of A B C D E F G H I J K L M N O P is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 What will be the code of

60 HIGH ? 61 LID ? 62 DEFENCE ?

63 BILL ? 64 LEAD ?

65 Write the missing number, 9 6 3, 15 10

a 8 b. 4 c 5 d. 7

66 Write the missing number, 36 6 6, 45 9

a 42 b 5 c 40 d 2

67 Write the missing number, 8 4 2, 16 4

a 4 b 8 c 6 d 3

68 Find out the missing number' 4, 9, 16, 25,

a 20 b 25 c 36 d 14

69 If 6 + 2 = 10, then how much is

12 - 2 = ?

a 20 b 16 c 18 d 14

70 If 4 is 40, then what will be 8 ?

a 40 b 60 c 70 d 80

KEY

1 (d) 2 (d) 3 (b) 4 (c) 5 (c) 6 (b)
7 (b) 8 (d) 9 (c) 10 (d) 11 (c) 12 (d)
13 (b) 14 (d) 15 (c) 16 (c) 17 (d) 18 (d)
19 (c) 20 (d) 21 (d) 22 (b) 23 (d) 24 (d)
25 (d) 26 (d) 27 (d) 28 (b) 29 (b) 30 (a)
31 (b) 32 (b) 33 (a) 34 (c) 35 (a) 36 (c)
37 (a) 38 (a) 39 (b) 40 (a) 41 (a) 42 (c)
43 (b) 44 (c) 45 (a) 46 (b) 47 (d) 48 (a)
49 (c) 50 (a) 51 (c) 52 (b) 53 (b) 54 (d)
55 (a) 56 (c) 57 (c) 58 (a) 59 (a) 60 (8978)
61 (1294) 62 (45651435) 63 (291212)
64 (12514) 65 (c) 66 (b) 67 (a) 68 (c)
69 (c) 70 (d)

MATHEMATICS

OBJECTIVE QUESTIONS AND ANSWERS (VI — X) LEVEL

1 Two equations of which one can be obtained from the other by multiplying by a constant, are said to be
a Parallel
b Inconsistent
c Dependent
d None of them

2 If the graphs of the two equations intersect at a point, the system has
a infinite solution
b two solutions
c finite solution
d a unique solution

3 The equations $2x + 3y = 6$ & $2x + 3y = 14$ are
a Consistent
b Dependent
c Inconsistent
d Coincident

4 The degree of the divident $p(x) = 4$, degree of divisor $d(x) = 2$, then the degree of the quotient $q(x)$ is

a 0

b 1

c 2

d. 3

5 A number 'a' is called zero of a polynomial $p(x)$ if

a $p(-a) = 0$

b $p(a) = R$

c $p(a) = -R$

d $p(a) = 0$

6 The value of $x^2 - 7x + 6$ is 0 when

a $x - 1$

b $x = 3$

c $x = 4$

d $x - -3$

7 $x - 1$ is a factor of the polynomial $5x^4 - 4x + 3x^2 + ax + 4$ when

a $a = 1$

b $a = 0$

c $a = 8$

d. $a = -8$

8 If the H C F of two polynomials P and Q is H, then their L C M is

a $PQ \times H$

b $PQ - H$

c $P \times Q + H$

d $P \times H - Q \times H$

9 The roots of quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are equal in magnitude and opposite in signs when a $a = 0$

b $b = 0$

c $c = 0$

d $a = b$

10 One root of $ax^2 + bx + c = 0$ is the reciprocal of the other, if

A $a=0$

B $b=0$

C $c=0$

D $a=c$

11 One of the root of $2x^2 + 4x = 0$ is

A 1

B 2

C 0

D 3.

12 Sum of the roots of $2x^2 + 4x + 1 = 0$ is

A 1 B 2 C -2 D 3

13 One root of $x^2 + ax - 21 = 0$ is 3 then the value of a is

A 3 B -3 C 4 D -4

14 The quadratic polynomial $ax^2 + bx + c$ can be factorised into linear factors over R, if

a $b^2 - 4ac = 0$

b $b^2 - 4ac > 0$

c $b^2 - 4ac \geq 0$

d $b^2 - 4ac \leq 0$

15 If $x^2 + px + 4$ have two equal linear factors over R then the value of P is

a 1 b 2 c 3 d 4

16 The graph of quadratic polynomial is

a Eclipse b Circular

c Straight d Parabola

17 The graph of $x^2 + x + 1$ opens

a downwards b upwards

c to the left d to the right

18 The point lie on the curve of $\frac{y^2}{4}$ is

a (0, 1) b (1, 0) c (1, 2) d. (3, 1)

19 The graph of second degree polynomials is drawn a with scale b with compass c by free hand d with pencil

20 Given that $\tan 2\theta = \cot 3\theta$ and that 2θ and 3θ are two acute angles, then the value of θ is

a 10° b 20° c 18° d 15°

21 The altitude of the sun when the shadow of a man is same as the height of the man is

a 30° b 45° c 60° d 90°

22 The angle of elevation of the top of a tree as sun from a point h metres away from its foot is 60° Then the height of the tree is

a h m b $h\sqrt{3}$ m c $\sqrt{3}/h$ m d $h/\sqrt{3}$ m

GEOMETRY

23 Two poles of heights 6m and 11 m stand on the ground If the distance between their feet is 12m the distance between their tops is

a 96m b 68m c 13m d 28m

24 P and Q are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC If AP = 2 cm, PB = 4cm ,AQ=3cm,QC=6cm then the lengh of BC is

a 2 PQ b 3 PQ c 4 PQ d 5 PQ

25 Given triangle ABC and DE ∥ BC, AD = 3x, DB = x, AE = y and EC = 2 Then the value of y is

a 3 b. 4 c 5 d 6

26 D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC If AB - 5 cm, AD = 1 4 cm, AC = 7 2 cm and DE ∥ BC the length of AE is

a 18 cm b 12 cm c 1 8 cm d 13 cm

27 The height of a vertical pole which casts a shadow of length 40m at the time when the shadow of a vertical stick of length 12m is 10m, is

a 36 m b 46 m c 48 m d 50 m

28 The area of a right triangle whose hypotenuse and one side are 13 cm and 12 cm is

a 78 cm^2 b 36 cm^2 c 30 cm^2 d 60 cm^2

29 A man goes 10 m due east and then 30 m due shout Then his distance from the starting place is a 100 m b 1000 m c $\sqrt{10}$ m d $10\sqrt{10}$ m

30 Area of a triangle whose sides are 3x, 4x and 5x is a 6x b 36x c $6x^2$ d $6x^4$

31 Area of an equilateral triangle of side p unit is

a $\frac{\sqrt{3}}{2}$ p unit b $\frac{\sqrt{3}}{2} p^2$ sq unit

c $\frac{\sqrt{3}}{3} p^2$ sq unit d $\frac{\sqrt{3}}{4} p^2$ sq unit

32 The length of the diagonal of a rectangle whose sides are 6m and 8m is

a 12m b 16m c 10m d 4m

33 The right bisectors of the side of any rectilinear figure inscribed in a circle are

a collinear b. concurrent

c coincident d· conqruent

34 Any four vertices of a regular pentagon are

a concentric b concyclic

c concurrent d collinear

35 A parallelogram inscribed in a circle is

a square b rhombus

c rectangle d isosceles

36 If r_1 and r_2 are the radii of two circles and 'd' the distance between the two centres, then the two circles touch externally if 'd' is equal to

a $r_1 - r_2$ b $r_1 \times r_2$

c r_1 [illegible] r_2 d. $r_1 - r_2$

37 The sides of a quadrilateral ABCD touches a circle If AB=x, BC=y and CD=z, then the length of AD is

a $x + y - z$ b. $x - x - y$

c $x + z - y$ d. $z - x + y$

38 Three circles with equal radii touch each other externally The triangle formed by joining their centre is

a isosceles b scalene
c acute d equilateral

39 The number of tangents that can be drawn from an external point to a circle is

a 1 b 2 c 3 d 4

40 The number of common tangents that can be drawn to two non touching circles is

a 1 b 2 c 3 d 4

41 The lines of symmetry of a rectangle are the lines
a joining the opposite vertices
b joining the mid points
c joining the mid points of opposite sides
d bisecting the diagonals

42 A quadrilateral in which the line segment joining any two points in the interior does not lie within the quadrilateral is called

a an scalene quadrilateral b isosceles quadrilateral
c convex quadrilateral d a concave quabrilateral

43 A quadrant is

a 1/2th of a circle b 1/3rd of a circle
c 1/4th of a circle d 1/5th of a circle

44 A point in the exterior of the circle is
- a less than the radius
- b equal to the radius
- c far away from the point
- d greater than the radius of the circle

45 The non equal angle of an isosceles triangle measures 50° The measure of each of the othar angles of the triangle is

a 130° b 45° c 40° d 65°

46 ABC is an obtuse triangle with obtuse angle at B The largest side is

a AB b BC c AC d BA

47 The point of concurrency ofthe right bisectors of the sidis of a triangle is called the

a incentre b orthecentre
c circumcentre d centroid

48 From a point A on a circle, number of words can be drawn is an

a finite b infinite
c only one d only two

49 If the centroid and the orthocentre of a triangl coincides, then the triangle is

a isosceles triangle b right-angle triangle
c obtuse angle triangle d equilateral triangle

50 The locus of points equidistant from a given fixed point is

a a line b a triangle c circle d square

51 The number of circles that can be drawn through three given non-collinear points is

a one b two c three d four

52 The number of lines that can be drawn through two given points in a plane is

a one b two c three d infiniti

53 The centroids divides the median in the ratio

a 1 2 b 2 1 c 1 3 d 3 1

54 The measure of the angle in a semi-circle is

a 30° b 45° c 60° d 90°

55 l, m, n are lines in the same plane no two of them are parallel Then the number of points of their intersection is

a 3 b 4 c 5 d 6

56 The number of line segments that can be drawn dy joining three non-collinear points in a plane is

a 1 d 2 c 3 d 4

57 If a set A has 'm' elements, the number of elements of the set (p) is

a. m b 2m c m2 d. 2m

58 A set whose elements are sets themselves is known as a

a finite set b infinite sets

c set of sets d. power set

59 If A and B are finite sets and $A \cap B = \phi$, then $n(A \cap B)$ is

a $n(A) + n(B)$ b $n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

c $n(A \cap B) - n(A) - n(B)$ d. $n(A \cap B)$

60 The number of elements in the power set of $A = \{a,b\}$ is

a. 1 b 2 c 3 d 4

61 If $A \cap B = \phi$, then the two sets A and B are said to be

a joint sets b. null sets

c. disjoint sets d equivalent sets

62 Every subset of an infinite set is

a finite set b infinite

c disjoint d joint

63 The set of even prime number is

a null set b singleton set

c infinite set d void set

64 The set ϕ is a subset of

a. ϕ b finite set

c infinite set d. every set

65 Monic polynomial of degree zero is

a zero b one c two d three

66 A polynomial of degree four is called

a Quadratic polynomial

b Bi-quadratic polynomial

c Cubic polynomial

d Tri quadratic polynomial

97 The degree of $6x^4y - 8x^3y^2 - 1[illegible]x[illegible]y^2$ [illegible] y^6 is a 3 b 4 c 5 d 6

68 Prime factors of $6x^2 + 13xy - 6y^2$ are

a $(2x + 3)(3x + 2y)$

b $(2x + 2y)(3x + 2y)$

c $(2x + 3y)(3x + 2y)$

d $(3x + 2y)(2x + 3)$

69 The L C M of $12x^2yz$, $18xy^2z$ and $24x$[illegible] is

a $72x^2yz$ b $24x^2y^2z$

c $72x^2y2z^2$ d $12xyz$

70 The sum of two rational expressions $\frac{P}{Q}$ and $\frac{R}{S}$ is

a $\frac{PR+RQ}{QS}$ b $\frac{PS+RQ}{QS}$

c $\frac{PR+QS}{QS}$ d $\frac{PS+PQ}{QS}$

71 In the ratio a b, 'a' is called

a consequent b antecedent

c means d extreams

72 If a b, c are in continued proportion, 'c' is called

a mean b extream

c third proportional d fourth proportional

73 If a/b = c/d = 9/7 then the value of a + b/a-b is

a 16 b 2 c 8 d 6

74 A fourth proportional to 3, 4, 6 is

a 12 b 11 c 10 d 8

75 The mean proportional between 1/12 and 48 is

a 1 b 2 c 3 d 4

76 The prime numbers between 50 to 110 is

a 14 b 15 c 16 b 17

77 If y 14 = 3 (-2) then the value of y is

a -6 b 21 c -28 d -21

78 There are 2000 students in a school, of which 750 are girls The persent of boys in the school is

a 62 5 b 37 5 c 75 d 65

79 The rational numbers between 1/2 and 1/4 is

a 4 b 16 c 32 d many

80 Reciproval 3^{-4} is

a 3 b $1/3^4$ c 3^4 d $-1/3^{-4}$

81 If $9 \times 3^4 = 3^p$, the value of p is

a 4 b 5 c 6 d 2

82 0 5% of 200 is

a 1 b 2 c 3 d 4

83 70% of x in 49 Then the value of x is

a 60 b 65 c 70 d 75

84 8% and 20% of Rs 15600 is

a Rs 4368 b (i) Rs 1248 (ii) Rs 3120

c Rs 2496 d Rs 249 6

85 40% of the population of a village is men and 25% is children If the number of men is 32,000 the number of women is

a 28,000 b 20,000 c 48,000 d 80,000

86 By selling a chair for Rs 240, Suresh gains 20%. Then the p c of the chair is

a Rs 264 b Rs 200 c Rs 220 d Rs 300

87 A washing machine is sold at a profit of 16% Had it been sold for Rs 100 more, the profit would have been 20% Then its cost price is

a Rs 2500 b Rs 2000

c „ 2800 d „ 3000

88. The simple interest on the sum of Rs 8000 for 1 2 years at 1 5% per month is

a. Rs 432 b Rs. 1728 c Rs 9728 d. Rs. 8432

89 A man borrowed Rs 5000 for 2 years and Rs 3000 for 4 years If he had to pay Rs 1870 altogether as simple interest, the rate of interest he pay is

a 8 5 per cent b 18 7 per cent

c 15 5 per cent d 8 7 per cent

90 A farmer borrowed Rs 10000 from a friend at 5 per cent simple interest per annum At the end of 6 years, he paid Rs 400 and a cow The cost of the cow is

a Rs 3000 b Rs 2400

c Rs 2600 d Rs 3400

91 The area of a circle whose circumference is 44cm is

a 7cm b 44cm² c 154cm d 154cm²

92 A circular track has an inside circumference of 440m If the width of the track is 7m, the outside circumference is

a 484m b 242m c 154m d 968m

93 The perimeter of a square of side 'l' unit is

a. 2l unit b $2l^2$ sq unit

c 4l unit d l^2 sq unit

94 The number of tiles of 20cm by 15cm to cover a floor 8m by 6m is

a 160 b 1600 c. 40 d 400

95 The length of a rectangular field is twice its breadth and its area is 2 hectores Then the perimeter of the field is

a 200m b 300m c 400m d 600m

96 Area of a trapezium is

a Base × Altitude b 1/2 base × altitude

c 1/2 parallel sides × distance between them

d 1/2 (sum of parallel sides) × altitude

97 Area of a rhombus of diagonals 6m and 8m is

a $48m^2$ b $24m^2$ c $12m^2$ d $14m^2$

98 The volume of the space region formed by a cube whose side is a cm long is

a a cm^3 b a^2cm^2 c a^3cm^3 d a^3cm

99 A match box measures 4cm by 2 5cm by 1 5cm The number of packets containing 12 such match box can be placed in a card-board box whose size is 90cm × 45cm × 36cm is

a 810 b 81 c 800 d 765

100 The number of pieces of length 12cm and breath 5cm that can be cut from a sheet having length 2m and breadth 75cm is

a 25 b 250 c 150 d 175

101 $2\sqrt{3}$ is a – a mixed surd d. pure surd

c binomial surd

102 If n(A) = 5, n(B) = 0 then n(AUB) is

A 0 B 5 C 10

103 The H C F of $3x^2y^2$, $27xy^3$ and $81y^4$ is

a. 3xy b $2xy^2$ c 3y d $3y^2$

104 The value of log 32 is

a 0 b 1 c 3 d 5

105 The value of Cosec 30° is -

a 1/2 b $\sqrt{3}/2$ c $2/\sqrt{3}$ d 2

106 The decimal representation of $(101)_2$ is

a 3 b 4 c 5 d 6

107 If 4x = 62 then x is

a 13 b 18 c 15 1/2 d 20

108 Supplementary angle of 60° is

a 30 b 90 c 300 d 120

109 Which one of the following is divisible by 7

a 347 b 303 c 693 d 501

110 To find 20 per cent of a given number should be divided by a 100 b 20 c 5 d 4

111 What is the greatest number containing 9,5,8,4,

a 5984 b 8945 c 9854 d 4985

112 What is the difference between the greatest 4 digit number ?

a 8888 b 8999 c 9998 d 7776

113 What is the least number which can be formed with the digits 3,5,1,2,

a 3512 b 1235 c 2153 d 5123

114 Find the difference betwen the largest numder and the smallest of 2 digits ?

a 88 b 89 c 97 d 87

215 How many times should be added to get 91

a 6 b 7 c 8 d 9

116 What is the greatest number formed with the digits 1,9,0,1,

A 0191 B 1901 C 9101 D 9011

117 16 × 5--8 is equal to

A 5 B 4 C 8 D 10

118 The sum of two numbers is 84, if one of them exceeds the other by 12 the numbers are

A 40, 52 B 36, 48 c 1, 13 D 72, 84

119 What fraction is 250 centimeter of 1 kilometer ?

A 1/2 B 4/5 C 1/4 D 2/3

120 What is the smallest number formed with the digits 9 8,0,11,

A 98011 B 11089 C 10189 D 89011

121 Find out 30 per cent of Rs 400

A Rs 120 B Rs 100

C. ,, 140 D ,, 112

122 A man saves 20 per cent of salary If he saves Rs 100 per month, what is his salary ?

a Rs 250 b Rs 500 c Rs 400 d. Rs 300

123 10 per cent is what percentage (%) of 25

a 25 b 40 c 30 d 50

124 Which of the following is equal to the perimeter of a rectangle ?

a Length + Breadth b Length × Breadth

c 2(Length + Breadth) d 2(Length × Breadth)

125 The perimeter of a square is 16dm Its area is

a 16 dm b 16 sq dm c 16 sq m d 16m

126 A man can read 120 pages of a book in 20 minutes How many pages shall be read in four minutes

a 60 prges b 24 pages

c 20 pages d 30 pages

127 If 10 men can make a wall in 21 days, 14 men will make it in

a $\frac{10 \times 14}{21}$ days b. $\frac{21 \times 10}{14}$ days

c $\frac{14 \times 21}{10}$ days d None of these

128 A percentage is a fraction who denominator is

a 1 b 10 c 100 d 1000

129. What is the average of 2, 10, 12, 16.

a 10 b 12 c 2 d 16

130 A Cricket player Scores 40, 60, 50 runs in different matches, what is the average Score

a. 30 b. 40 c 60 d 50

131 Kapil Dev's Scores are 39, 40, 98, what is the averago Score ?

a 39 b 59 c. 98 d 40

132 What is 2 and half per cent of Rs 420 ?
A Rs 1 05 B Rs 105 C Rs 10 50 D Rs 2

133 Express 1 1/5 as a percentage
A 12 percent B 1 20 percent
C 1 20 percent D 120 percent

134 Find the value of 1% of Rs 150
A Rs 15 B 1 50 C Rs 0 15 D Rs 150

135. What is the number whose 20% is 10
A 30 B 40 C 50 D 70

136 What is the correct statement ?
A S P=C P+ loss B S P =C P - gain
C S P =C P - gain D S P =C P-- loss

137 If the cost price of an article is Rs 20 and its selling price is Rs 15, then loss percent is
A 15 B 25 C 20 D 33

38 The correct formula for finding rate of a certain sum at simple interest for some time is

A $R=\frac{P\times T}{100}$ B $R=\frac{1\times 100}{P\times T}$

C $R=\frac{T\times 100}{P\times T}$ D $R \frac{P \quad 100}{T}$

139 The simple interest on Rs 500 lent at 4 percent per annum for 5 years is
A Rs 80 B Rs 100 C 120 D 125

140 At what rate percent simple interest will Rs 300 amount to Rs 330 in 2 1/2 years
A 3 p c B 4 p c C 5 p c D 6 p c

141 At what time will Rs 480 amount to Rs 576 at 5% per annum (simple interest) ?
A 2 years B 3 years C 4 years D 5 years

142 The discount on the sum of Rs 8,0 due 4 years hence at 3 p c per annum is

A Rs 100 B Rs 90 C Rs 80 D Rs 70

143 The square of (a – b) is equal to

A $a^2 - b^2$ B $a^2 - b^2$

C $a^2 + 2ab + b^2$ D $a^2 - 2ab + b^2$

144 In what time will Rs 50 amount to Rs 75 at 5%

A 12 years B 10 years C 5 years D 6 years

145 Find the area of a square whose perimeter is 220 meters

A 3025 sq m B 3600 sq m

C 3400 sq m D 3506 sq m

146 What is the value of a + a + a ?

A 3a B 4a C 2a D 1a

147 What is to be added to $x^2 + 8x$ to make the sum a perfect square

A 4 B 8 C 16 D 25

148 $(a - b)^2 - (a + b)^2$ is equal to

A 4ab B –4ab C ab D 2ab

149 Subscract —3x from 8x

A 11x– B 24x– C 5x— D 20x—

150 A plane figure bounded by three straight lines is called

A a polygon B a triangle

C a hexagon D a quadrilateral.

KEY

1 (c)	2 (d)	3 (c)	4 (c)	5 (d)	6. (a)	7 (d)
8 (b)	9. (b)	10 (d)	11 (c)	12 (c)	13 (c)	14 (c)
15 (d)	16 (d)	17 (b)	18 [illegible]	19 (c)	20 (c)	21. (b)
22 (b)	23 (c)	24 (b)	25 (d)	26 (c)	27 (c)	28 (c)
29 (d)	30 (c)	31 (d)	32. (c)	33 (b)	34 (b)	35 (c)
36 (c)	37 (c)	38 (d)	39 (b)	40 (c)	41 (c)	42 (d)
43 (c)	44 (d)	45 (d)	46 (c)	47 (c)	48 (b)	49 (d)
50 (c)	51 (a)	52 (a)	53 (b)	54 (d)	55 (a)	56 (c)
57 (b)	58 (c)	59 (a)	60. (d)	61 (c)	62 (a)	63 (b)
64 (d)	65 (b)	66 (b)	67 (d)	68 (c)	69 (c)	70 (b)
71 (b)	72 (c)	73 (c)	74 (d)	75 (b)	76 (a)	77 (d)
78 (a)	79 (d)	80 (c)	81 (c)	82 (a)	83 (c)	84 (b)
85 (a)	86 (b)	87 (a)	88 (b)	89 (a)	90 (c)	91 (d)
92 (a)	93 (c)	94 (b)	95 (d)	96. (d)	97 (b)	98 (c)
99 (a)	100 (b)	101 (b)	102 (b)	103 (d)	104 (d)	
105 (d)	106 (c)	107 (c)	108 (d)	109 (c)	110 (a)	
111 (c)	112 (b)	113 (b)	114 (b)	115 (b)	116 (c)	
117 (d)	118 (b)	119 (c)	120 (c)	121 (a)	122 (b)	
123 (b)	124 (c)	125 (b)	126 (b)	127 (b)	128 (c)	
129 (a)	130 (d)	131 (b)	132 (c)	133 (b)	134 (b)	
135 (c)	136 (b)	137 (b)	138 (b)	139 (b)	140 (b)	
141 (c)	142 (b)	143 (d)	144 (b)	145 (a)	146 (a)	
147 (c)	148 (b)	149 (a)	150 (b)			

SCIENCE

1 Which one is an element of ?

A Soda water B Lime water

C Quick lime D Calcium

2 Which one is metal ?

A Sulphur B Carbon C Iodine D Silver

3 Which one is non-metal ?

A Silver B Calcium C Mercury D Iodine

4 What is the Symbol of Iron ?

A Fe B W C Mn D Na

5 What is the Symbol of pottassium ?

A Br B Sr C K D. CA

6 Sn is the Symbol of

A Mercury B Tin C Silver D Silicon

7 The Symbol Ag stands for silver is derived from

A Ferrum B Plumbum C Argentum

D Wolfrom

8 The valency electron of the element with electronic configuration 2,8,5, is

A 2 B 8 C 5 D zero

9. The percentage of Oxygen in Carbon dioxide gas is

A 55 percent B 60 percent C 72 72 percent

10 On moving down a group in the periodic Table, the atomic number of elements

A. increases B decreases C remain the same

11. A body whose speed is constant
  a. must be accelerated b might be accelerated
  c. has a contant velocity d. can not be accelerated

12. If A and B are two objects with masses 6 kg and 34kg respectively than
  a A has more inertia than B
  b B has more inertia than A
  c. A and B have the same inertia
  d non of the two has inertia

13 The weight of an object
  a is the gravity of the matter it contains
  b refer to its enertia
  c is the same as mass but its units is different
  d is the force with which it is attracted to the earth

14 In vacuum all freely falling objects
  a have the same velocity b have the same speed
  c have the same acceleration
  d have the same force

15 Sound waves are
  a Longitudinal b Transverse
  c Partly longitudinal d Partly transverse

16 The velocity of sound wave is maximum in
  a Iron b Water c Air d Wood

17 When an object is heated, the molecules that make up the objects :
  a begin to move faster b. lose energy
  c. becomes heavier d becomes lighter

18 When a liquid freezes into its solid
a it moves heat b it absorbs heat
c its temperature goes on decreasing
d its temperatur rises

19 The part of the brain which controls the sensory organs is
a Spinal cord b Cerebellum
c Cerebrum d Medulla oblongata

20 Early man appeared in
a Last ice age b Middle stone age
c New stone age d Old stone age

21 Of the following the best need for an early man is
a food b shelter c clothing d safety

22 The best need of a man in a social function is
a clothing b shelter c food d safety

23 The undesirable sound to human earlies
a 75 to 85 db b 89 to 90 db
c 90 to 100 db d 115 to 120 db

24 Paper making technology at 300 500 A D was started by the
a Egiptians b Chinese c Europians d. Indians

25 Glass making factories was started by the
a Japanes b Europians c Greece d Chinese

26 Printing press was developed first at
a China b Germany c India d England

27 The pulse rate of a normal healthy person is

a. is between 60–90 times per minute

b in between 50–60 times per minute

c in between 40–60 times per minute

d in between 80–100 times per minute

28 The heart beat rate of a normal healthy person is in between

a 60 to 70 times per minutes

b 70 to 80 times per minute

c 80 to 100 times per minute

d none of the above

29 The valency of Calcium is

a 4 b 3 c 2 d 1

30 The valency of Nitrate is

a 2,3 b 3,5 c 2 d 1

31 A box contains 5 small boxes and each of the small boxes contains 3 boxes Then the total No of boxes is :

a 12 b. 13 c 14 d 16

32 If the difference between 5 times and 9 times of a number is 24, the figure is

a 4 b 6 c 8 d 3

33 A foot ball team won 2 games and lost 10 The fraction of its games won is corectly expressed as

a. $\frac{1}{10}$ b $\frac{5}{6}$ c $\frac{1}{6}$ d $\frac{1}{5}$

34 In which of the following zeroes can be omitted without changing the value of the fraction ?

a 05 b 005 c ·0005 d ·500

35 The three primary colours blue, green and red light patches overlop each other on white screen the colour of the screen is

a Red b black c white d Yellow

36 The mixing of two colours red and green produce as a magenta b white c cyan d yellow

37 The type of the lens meeded for correction of myopia is

a concave b convex

c plano-convex d concavo convex

38 The type of the lens needed for correction of hypermetropia is

a concave b convex

c. convexo-concave d plano concave

49 Unit of electrical power, one kilowatt hour is equal a 1000 watt b. $3\ 6 \times 10^6$ joule

c 36×10^6 joule d $0{\cdot}36 \times 10^6$ joule

40 In electric circuit $H = KI^2Rt$. When H is expressed in Joule, the value of K is ·

a. 1 b. 0 1 c. $\frac{1}{4\ 8}$ d $\frac{1}{48}$

41 Two resistore R_1 and R_2 are connected in parallel, equivalent resistance of the two resistors is :

a $R_1 + R_2$ b. $\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$

c. $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ d. $\frac{1}{R_1 + R_2}$

42 The unit of potential defference is

a volt b ampere c ohm d watt

43 The unit of resistance is

a volt b ampere c ohm d watt

44 The percentage of hydrogen ccntain by volume in the sun is

a 50% b. 60% c 80% d 90%

45 The process by the sun produces heat and light is

a by burning hydrogen

b by the fusion of hydrogen into helium

c by ,, ,, ,, helium into hydrogen

d by the disintegration of helium to hydrogen

46 The mass of the sun is (appro)

a. 10^{25} tonnes b 10^{27} tonnes

c 10^{29} tonnes d 10^{31} tonnes

47 When a force of 1 N acts an mass of 1 kg which is able to move freely, the object moves with

a Speed of 1m/s. b Speed of 1km/min

c acceleration of $1cm/s^2$ d. acceleration of $1m/s^2$

48 In vacum all freely falling abjects

a. have the same speed b have the same velocity

c. have the same acceleration

d have the same force

49 Power is defined as

a Force $\times$ distance b. Force $\times$ time

c. Force $\times$ velocity d Force $\times$ acceleration

50 When a force of 1 dyne acts on a mass of 1 gm through a distance of 1cm is known at

a 1 erg b 1 Joule c. Newton 1 Poundal

51 A stone fall freely through a distance of x veatically downward then

a K E loss as well as P E increase

b P E loss as well as K E increase

c both K E and P E loss

d both K E and P E increase

52 Which is the greatest caloritic value (Kilojule 1 gm) of the given gas as fuels

a Hydrogen b Methane c Butan d Biogas

53 A dynamo/ generator acts as

a a source of kinetic energy

b a source of heat energy

c a source of electric charges

d an electromagnet

54 The colour of the eye is the colour at

a cornea b Iris c pupil d crystalline lens

55 Which element is the greatest electrode potential among Aluminium, Copper, Silver and Calcium

a Calcium b Copper c Aluminium d Silver

56 Choose polar covalent bond in the compound

a HF b H_2O c Hcl d CH_4

57. The numerical value of Avogodro number is

a. 6.023×10^{20} b 6.023×10^{21}

c 6.023×10^{22} d 6.023×10^{23}

58. Motor volume of O_2 at S. T P is

a 8 4 liters b 16 4 liters c. 22 4 liters d. 32 4 liter

59 Find, No of zero group element in the mod-rn periodic table is

a. 3 b 4 c 5 d 6

60 The modern periodic table is form

a as the periodic function of theia atomic No

b ,, ,, ,, ,, ,, ,, atomic mass

c , ,, ,, ,, ,, ,, mass No

d ,, ,, ,, ,, ,, ,, gram atom

68 No of isotopes in a hydrogen is

a 1 b 2 c 3 d 4

62 Atomic No of H, C, Na and K is 1, 6, 11 and 19, the smallest size of the atom among H, C, Na and K is a H b C c Na d K

63 The No of electron in the electrohic configuration of M shall is a 2 b 8 c 18 d 32

64. Choose Ionic bond of the compound

a Hcl b CH_4 c Ccl_4 d Nacl

65 The element cantaining atomic number 1 is ;

a Na b H c O d. Cl


66. One Faraday is called

a the quantity of electric charge per mol of electron

b — — — — — per gm. of electron

c — — — — — per cm. square

d — — — — — per coulumb



67. $2\,Mg(s) + O_2(g) \xrightarrow{heat} 2MgO(s)$

The above chemical reaction is a type of chemical reaction is known as

a combination reaction b decomposition reaction
c displacement reaction d polymerisation reaction

68 Molecular formula of Glucose is

a $C_6H_6O_6$ b $C_6H_6O_{12}$ c. $C_6H_{12}O_6$

69 The element only one electron revolving round its nucleus is the element

a H b O c N d. C

70 The planet nearest to the sun is

A Earth B Venus C Jupiter D Mercury

71 The device used for measuring current is called

A Voltmeter B Ammeter C Ohms D. watt

72 Yellow colour is produced when mining two different colours They are

A Red and blue B Red and green
C Blue and green D Violet and red

73 The planet most distance from the sun is

A Neptune B Saturn C Mars D Pluto

74 The least distance distiuct vision from your eye is

A 20cm B 30cm C. 0cm D 25 cm

75 Animals wandering about at night have eyel containing only

A Cones B Vision C rode D Cornea
in the retina

76 CH_4, having covalent bonds and bond angle of each (C – H) is

a. 105° b 107° c. 109 5° d. 109 2°

77. A single dry cell has a voltage of .
    a 1 0 v b. 1 5 v. c 1 7 v d 2 5 v
78 A conductor dipped in a solution of electrolyte is call : a electrode b cathode c anode d electrode potential
79 The ore for extraction of glass and cement is
    A $CaCo_3$ B P_6S C $Ca_3(po4)_2$ D $NaNo_3$
80 Highly reactive metal is
    A K B Cu C Au D Ag
81 Steel are manufactured with two elements, they are,
    A. Iron and Nichel B Copper and Zinc
    C Nichel and Zinc D Iron and Carbon
82. The melting point of diamond is
    A 3000°C B 3500°C C 4000°C D 3700°C
83 Alkane seriel can be represented by the general formula
    A CnH2n B CnH2n − 2 C CnH2n + 2
84 Compounds having the same molecular foamula but different structural arrangement of atoms in them, are known as
    A Isomers B Iomerism C Cracking
85 These life forms adapted on the land surface are said to be in
    A. Aquatic habitat B Amphibions habitat
    C. Terrestrial habitat D Microhabitat
86 Buffaloes milk is testier than the cows milk because it presence of more
    a Carbohydrate b Vitamins c Mineral d Fat

87 Malaria perasite called plasmodium is transmited by the

a. Male anophelies mosquito

b. Femele anopheles mosquito

c Culex mosquito d Any type of mosquitos

88 The protection of anything food, clothing etc from insects, fire, decay etc., are called

a conservation b Food protection

c Food and clothing protection d preservation

89 On the roots of Leguminous plant a kind of bacteria can fix the nitrogen from the air, such becteria is

a Rhizobium b protozoa c Virus

90 How many chromosomes for man ?

a 46 b. 14 c 48 d 23

91 During photosynthesis, the plant droduce food known as

a protin b. Carbohydrate c Fruit

92 Common plant diasease of rice is

a Late blight b Smut c Rust d False smut

93. The urine of diabetes insipidus patient continent

a not sugar b sugar c a little sugar

94. AIDS, the communicable diesease censative by the organism

a. Becteria b. protozoa c. Fungi d. Virus

95 The carrier of pure blood from the heart to the organs of human is

a Vein b Tissue c Arteries

96. Blood pressure of a normal person is
   a 190/80   b 180/70   c 190/90

97 All green plants can trap the solar energy to prepare food for the other organisms They are said to be in the

   a first tropic leval   b second tropic leval
   c fourth tropic leval   d third tropic leval

98 The Loktak hydro electric power is a .
   a hydel power station   b disel power station
   c thermal power station   d atomic reacter power station

KEY

1 (d)	2. (d)	3 (d)	4. (a)	5. (c)	6 (b)	7. (c)	8 (c)
9 (c)	10 (a)	11 (b)	12 (b)	13 (d)	14 (c)	15 (a)	16 (a)
17 (b)	18 (a)	19 (c)	20 (a)	21 (a)	22 (a)	23 (c)	24 (b)
25 (a)	26 (b)	27 (a)	28 (b)	29 (c)	30. (d)	31 (b)	32 (b)
33 (c)	34. (d)	35 (c)	36 (d)	37. (a)	38. (b)	39 (b)	40 (a)
41 (c)	42. (a)	43. (c)	44 (c)	45 (b)	46 (c)	47 (d)	48 (c)
49 (c)	50 (a)	51 (b)	52 (a)	53 (c)	54 (b)	55 (a)	56 (c)
57 (d)	58 (c)	59 (d)	60 (a)	61. (c)	62 (a)	63 (c)	64 (d)
65 (b)	66 (a)	67 (a)	68 (c)	69 (a)	70 (d)	71. (b)	72 (b)
73 (d)	74 (d)	75 (c)	76 (c)	77 (b)	78 (a)	79 (a)	80 (a)
81 (d)	82 (b)	83 (c)	84 (a)	85 (c)	86 (d)	87. (b)	88 (d)
89 (a)	90 (a)	91. (b)	92 (d)	93. (a)	94 (d)	95 (c)	96 (a)
97 (a)	98 (a)						

INDIA'S
Latest Who's Who
COUNCIL OF MINISTERS

Mr H D Deve Gowda Prime Minister and also in charge of the ministers/departments of Urban Affairs and Employment, Personnel, Public Grievances & pension Atomic Energy all departments not allocated to any other Cabinet Minister or Minister of State with independent charge

Cabinet Ministers

Mr Indrajit Gupta Home

Mr Mulayam Singh Yadav Defence

Mr P Chidambaram Finance, Department of Company Affairs

Mr I K Gujral External Affairs

Mr S R Bommai Human Resource Development, Coal

Mr Ram Vilas Paswan Railways

Mr Murasoli Maran Industry

Mr C M Ibrahim Civil Aviation, Information and Broadcasting

Mr Chaturanan Mishra : Agriculture (excluding Animal Husbandry; Dairying)

Mr Janeshwar Mishra : Water Resources

Mr Srikant Jena : Parliamentary Affairs, Tourism,

Mr Birendra Prasad Baishya : Steel and Mines

Mr Devendra Prasad Yadav Commerce, Food and Civil Supplies, Public Distribution

Mr M Arunachalam Labour

Mr T G Venkataraman Surface Transport

Mr Yerran Naidu Rural Areas Employment

Mr Balwant Singh Ramoowalia : Welfare

Mr R L Jalappa Textiles

Ministers of State
(Independent Charge)

Mr Beni Prasad Verma : Communication Parliamentary Affairs

Mr Bolla Buli Ramaiah : Commerce

Mr Dilip Kumar Ray :
Food Processing Industries.

Mr Ramakant D Khalap :
Law, Justice and Company Affairs (excluding Company Affairs).

Mr Y. C Alagh :
Planning and Programme Implementation; Science and Technology.

Mr Shees Ram Ola :
Chemicals and Fertilisers

Ms Kanti Singh Coal.

Mr J P Nishad :
Environment.

Mr Salim Iqbal Sherwani
Health, Family Welfare

Mr Raghuvansh Prasad Singh
Animal Husbandry and Dairying

Ministers of State

Mr Chandradeo Prasad Verma :
Rural Areas, Employment

Dr S Venugopalachari :
Power

Dr. Umareddy Venkateswarlu :
Urban Affairs; Employment; Parliamentary Affairs

Mr S. R Balasubramanian:
Personnel, Public Grievances and Pensions, Parliamentary Affairs.

Mr Dhanushkodi Adithan·
Youth Affairs and Sports

Mr. Satpal Maharaj :
Railways

Mr Mohammad Maqbool Dar Home.

Mr Muhiram Saikia :
Education.

Mr N V N Somu
Defence.

Mr T. R Balu .
Petroleum and Natural Gas :

CHIEFS OF ARMED FORCES

Supreme Comander :

President Dr. Shanker Dayal Sharma

Chief of the Army Staff	Chief of the Air Staff	Chief of the Naval Staff
General Shankar Roy Chowdhury	Air Chief Marshal Satish Kumar Sareen	Admiral V S Shekhawat

Capitals, Governors and Chief Ministers of States

State	*Capital*	*Governor*	*Chief Minister*
Andhra Pradesh	Hyderabad	Mr Krishna Kant	Mr N Chandrababu Naidu
Arunachal Pradesh	Itanagar	Mr M M Jacob	Mr Gegong Apang
Assam	Dispur	Mr Lok Nath Mishra	Mr Prafulla Kumar Mahanta
Bihar	Patna	Dr A R Kidwai	Mr Lallo Prasad Yadav
Goa	Panaji	Dr P C Alexander	Mr Pratapsingh Rane
Gujarat	Gandhinagar	Mr Krishna Pal Singh	Mr Suresh Mehta
Haryana	Chandigarh	Mr Mahabir Prasad	Mr Bansi Lal
Himachal Pradesh	Shimla	Mr Mahabir Prasad	Mr Virbhadra Singh
Jamu and Kashmir	Srinagar (Summer) Jamu (Winter)	Gen K V Krishna Rao	President's Rule
Karnataka	Bangalore	Mr Khurshid Alam Khan	Mr J H. Patel

Kerala	Thiruvananthapuram	Mr Khurshid Alam Khan	Mr E K Nayanar
Madhya Pradesh	Bhopal	Mr Mohammad Shafi Qureshi	Mr Digvijay Singh
Maharashtra	Mumbai	Dr P C Alexander	Mr. Manohar Joshi
Manipur	Imphal	Mr O,N Srivastava	Mr Rishang Keishing
Meghalaya	Shillong	Mr Lok Nath Mishra	Mr Salseng C Mark
Mizoram	Aizawl	Mr P R Kyndiah	Mr Lalthanhawla
Nagaland	Kohima	Mr O N Srivastava	Mr S C Jamir
Orissa	Bhubaneswar	Mr G Ramanujam	Mr Janaki Ballabh Patnaik
Punjab	Chandigarh	Lt Gen B K N Chibber	Mr Harcharan Singh Brar
Rajasthan	Jaipur	Mr Bali Ram Bhagat	Mr Bhairon Singh Shekhawat
Sikkim	Gangtok	Chaudhury Randhir Singh	Mr Pawan kumar Chamling
Tamil Nadu	Madras	Dr M Chenna Redy	Mr M Karunanidhi
Tripura	Agartala	Mr Sidheshwar Prasad	Mr Dasarath Deb
Uttar Pradesh	Lucknow	Mr Romesh Bhandari	President s Rule
West Bengal	Calcutta	Mr K V Ra-	Mr Jyoti Basu

Manipur's Who's Who

Mr. O N. Srivastava	—	Governor
Rishang Keishing	—	Cheif Minister
W Nipamacha Singh	—	Speaker
K. Babudhon Singh	—	Dy Speaker
Th. Devendra Singh	—	Works
Dr L Chandramani Singh	—	Irrigation & flood Control
A S Arthur	—	Forest, G A.D.
Y Erabot Singh	—	Public Health Engineering
Md Hellaludin Khan	—	Revenue, Fisheries
W. Morung Mokunga	—	Social Welfare
H Bidur Singh	—	Agriculture
H Lokhon Singh	—	Vety & Animal Husbandary
M Thorii	—	Development of Tribal & Backward classes.
L Jonathan	—	Horticulture & Soil conservation.
A. K. Lanngam	-	Co-Operation Transport & Commerce
M Nilachandra Singh	—	Industries.
V. Haugkhalian	—	Tourism & Minor irrigation

E Kunjakeswar Singh	—	Planning, CADA & Law & Legislative Affairs
Ksh Irabot Singh	—	Education (S)
N. Babu Singh	—	Arts & Culture, Election, Economics & Statistics.
M Kunjo Singh	—	Rural development & Panchayati Raj
D P Panmei	—	Family Welfare
M Kumar Singh	—	Higher Education
L Tomba Singh	—	Sericulture

Minister of State

With independent Charge

I Hemochandra Singh	—	MAHUD
Dr. Chaltonlia Amo	—	Health
M Hemanta Singh	—	Youth Affairs & Sports

Minister of State

Samuel	—	I F C D
N Bihari Singh	—	P H E D
Hangkhanpao	—	Works
K Govindas Singh	—	Power
M Okendra Singh	—	Education (S)
T Mangibabu Singh	—	Dy Chairman State Planning board
L Lalit Singh	—	Chairman P.I.C.
Gaikhangam	—	Adviser to C M.

Atalanta Olympic 1996

1. On the opening day of Atalanta Olympic who lighted the olympic flame ?
   a) Mike-Mc Curry d) Mahammad Ali
   c) President Clinton (B)
2. Which Country led the parade of Nations in the Atalanta Olympic's opening days ?
   a) Japan, d) England, c) Greece (C)
3. The last contingent in the parade of Nations of the Atalanta Olympic is ,
   a) U S A b) Russia c) Morocco (A)
4. Who carried the Olympic torch in the Stadium of Atalanta Olympic ?
   a) Evander Holy field b) Mohammad Ali
   c) Paras Kevi Patoulidon (C)
5. What is the cost of a ticket of Alanta Olympic
   a) Pound 630, b) Pound 635,
   c) Pound 636 (C)
6. Who was the chief organiser of the games of the Atalanta Olympic ?
   a) Billy Payne b) Juan Antonio Samaranch
   c) Clinton (A)
7. Who is the Gold medalist in the men s 5,000 metres race at the Atalanta Olympic
   a) Vensate Niyogadad b) Mechael Johnson
   c) Gail Devers (A)
8. In the relay race of 400 metres which country won the gold medal
   a) U S A b) Canada c) Brazil (A)

9. Leander paes, the bronze medal-winner from India is from :

   a) Madras b) Bombay c) Calcutta.

   (C)

10 Human resource Minister has announced on 4-8-96 to pay a reward of Rs 5 lakh to

   a) Pargat Singh, d) Leander paes,

   c) Randhir Singh (B)

11 In which event India won gold medal in 1980's Mosow Olympic ?

   a) Hockey, b) lown tennis, c) foot ball

   (A)

12 Who is the gold medalist of women's single bad minton of Atalanta Olympic ?

   a) Susi Su Sauti b) Bang Soo-Hyum,

   c) Mio Andina (B)

13 Lars Reidel of Germany won gold medal in

   a) Jebelin throw, b) Discus throw,

   c) Shot Put (B)

14 Who is the fastest man in 100 metre race of Atalanta Olympic

   a) Dano-Van-Bely, b) Mechael Johnson,

   c) Gail Devers. (A)

15. Leander paes is now only :

   a) 23 yrs b) 25 yrs c) 20 yrs (A)

16 Dano-Van-Bely of Canada run 100 metre race only

a) in 9.94 seconds, b) in 9.80 seconds,
c) [illegible] (C)

17 In 400 metres race India's women team disqualified for :

a) late starting b) early starting
c) crossing other lane. (C)

18 In the women's Shot-Put the gold medalist is from :

a) China, b Germany, c) Russia. (B)

19. In base ball the gold medalist is from :

a) Cuba, b) Japan, c) Spain (A)

20 The closing day of Atalanta Olympic is on :

a) 4-8-96 b) 5-8-96 c) 6-8-96 (B)

21. How many countries participated the World olympic at Atalanta ?

a) 198 b) 199 c) 197 (C)

22 Who is the President of the International olympic committee

a) Billy payne b) Mayor Shrifrank
c) Juan Antonio Samaranch (C)

23 The champion of Hockey in the World olympic is

a) Spain, b) Holland, c) Germany (B)

24, The winner of women's 10 000 metres race is :

a) Ribero Fernand, b) Wany Junmiya,
c) Gete wami (A)

25. Where will be the next World Olympic during 2000 ?

a) Sedney b) Beijing c) Moscow (A)

26 Who is the Olympic Hero of India 1996 ?

a) Pargat Singh, b) Leander paes,
c) Randhir Singh. (B)

27 At the side selection for next Olympic out of 88 votes Sedney gets :

a) 45 votes, b) 43 votes, c) 42 votes
(A)

28 Mexico gets

a) only one gold medal b) only one bronze medal,
c) silver medal
(B)

29. When will be held the Sedney Olympic

a) 1956, b) 2000, c) 1998 (B)

30. Ecuador gets

a) only one gold medal, b) only one silver,
c) only one bronz (A)

31 Iran gets

a) 1 gold, 1 silver, 1, bronze b) 1 go'd 2 silver,
c) 3 gold.
(A)

32 Belgium gets

a) 2 gold 3 silver, b) 2 gold 2 silver, 2 bronze,
c) 5 silver
(B)

33 U. S A gets.

a) 40 gold 45 silver 49 bronze, b) 44 gold 32 silver 25 bronze,

c) 48 gold 48 silver 40 bronze. (B)

34 Germany wins

a 20 gold 18 silver 30 bronze b) 20 gold 0 silver 27 bronze,

c) 20 gold 18 silver 27 bronze (C)

35 The champion of Atalanta Olympic is

a) Germany, b) Russia, c) U S A

(C)

36 Men's Volley ball winner is .

a Italy, b) Netherland, c) Syria

(B)

37 Basket ball winner is

a) U S A b Brazil c Canada (B)

38 How many dollars were expended in Atalanta Olympic :

a) more than 5 million dollars, b about 5 million dollars

c) about 7 million dollars (B)

39 Leander paes, the bronze medal winner in Atalanta Olympic received

a) Rs 18 30 lakh as cash reward from different angles,

b) Rs 5 lakh as cash reward from different angles,

c) Rs 19 01 lakh as cash reward from different angles (C)

ATALANTA OLYMPIC FINAL MEDALS 1996

	G	S	B	Tol
USA	44	32	25	101
Russia	26	21	16	63
Germany	20	8	27	65
France	15	22	15	57
China	16	22	12	50
Italy	13	10	12	35
Australia	9	9	23	41
CUBA	9	8	8	25
Ukraine	9	2	12	23
S. Korea	7	15	5	27
Hungary	7	4	10	21
Poland	7	5	5	17
Spain	5	6	6	17
Romania	4	7	9	20
Netherlands	4	5	10	19
Greece			0	8
Czech republic	4	3	4	11
Switzerland	4	3	0	7
Denmark	4	1	1	6
Turkey	4	1	1	6
Canada	3	11	8	22
Bulgaria	3	7	5	15
Japan	3	6	5	14
Kazakhstan	3	4	4	11
Brazil	3	3	9	15
N Zealand	3	2	1	6
S Africa	3	1	1	5
Ireland	3	0	1	4
Sweden	2	4	2	8
Norway	2	2	3	7
Belgium	2	2	2	6
N Kor[illegible]	[illegible]	1	2	[illegible]
Nig[illegible]	2	1	3	[illegible]
A[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	3
Ethiopia	2	0	1	3
Britain	1	8	6	15
Belarus	1	6	8	15
Kenya	1	4	3	8
Jamaica	1	3	2	6
Finland	1	2	1	4
Indonesia	1	1	2	4
Yugoslavia	1	1	2	4
Iran	1	1	1	3
Slovakia	1	1	1	3
Armenia	1	1	0	2
Croatia	1	1	0	2
Portugal	1	0	1	2
Thailand	1	0	1	2
Burundi	1	0	0	1
Costarica	1	0	0	1
Ecuador	1	0	0	1
Hong Kong	1	0	0	1
Syria	0	2	1	3
Argentina	0	2	1	3
Slovenia	0	2	0	2
Austria	0	1	2	3
Malaysia	0	1	1	2
Moldovo	0	1	1	2
Uzbekistan	0	1	1	2
Azerbaijan	0	1	0	1
Namibia	0	1	0	1
Bahamas	0	1	0	1
Latvia	0	1	0	1
Philippines	0	1	0	1
Taiwan	0	1	0	1
Tonga	0	1	0	1
Zambia	0	1	0	1
Georgia	0	0	2	2
Morocco	0	0	2	2
Trinidad & Tobago	0	0	2	2
India	0	0	1	1
Israel	0	0	1	1
Lithuania	0	0	1	1
Mexico	0	0	1	1
Mongolia	0	0	1	1
Mozambique	0	0	1	1
Puerto Rico	0	0	1	1
Tunisia	0	0	1	1
Uganda	0	0	1	1